ICELANDIC
CS
938
.N53
K72x
1913

Brigham Young University

Harold B. Lee Library

Gift of

Birdella Bearnson

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Brigham Young University

https://archive.org/details/nijatalorvaldsbv00krab

CMC

ICELANDIC
CL
938
.N53
K72x
1913

NIÐJATAL

ÞORVALDS BÖÐVARSSONAR
PRESTS Á HOLTI UNDIR EYJAFJÖLLUM

OG

BJÖRNS JÓNSSONAR
PRESTS Í BÓLSTAÐARHLÍÐ

Magnús [illegible]
1913

ÚTGEFANDI:
TH. KRABBE

REYKJAVÍK
BÓKAVERSLUN ÍSAFOLDAR

HAROLD B. LEE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

PRENTSMIÐJAN GUTENBERG — 1913

RIT þetta fór eg að semja skömmu eftir að eg tók að ferðast hér á landi. Gerði eg það einkum til gamans mér, til þess að kunna betur deili á frændfólki mínu, er eg hitti á hverju strái og ætíð tók mér hið besta. Síðar flaug mér í hug að fleirum en mér kynni að þykja gaman að vita eitthvað um þessar ættir og fór eg þá að hugsa um að búa ritið undir prentun. Það sem eg hafði safnað sjálfur var þó ekki nóg. En 1. desember 1910 var tekið manntal um land alt. Bað eg þá herra ættfræðing Jóhann Kristjánsson, er vann að þessu manntali, að nota tækifærið til þess að bæta við því sem þar var að fá. Auk þess bað eg hann að fara yfir kirkjubækur og ýms önnur skjöl á Landsskjalasafninu og leita þar vitneskju um eldri kynslóðirnar. Jafnframt hélt eg sjálfur áfram að hitta frændfólkið að máli, er tækifæri gafst, og jafnvel að skrifa bæði prestum og öðrum um þetta efni. Á þennan hátt fekk eg loks safnað svo miklu að eg taldi tiltækilegt að gefa ritið út, enda býst eg við að þar séu taldir flestallir menn af þessum ættum hér á landi fram að 1. desember 1910. Það hefir verið undir tilviljun komið hvað við hefir bæst eftir þann tíma. Margir hafa flust búferlum til annara landa, einkum til Ameríku, en um þá hefi eg litla vitneskju fengið aðra en þá sem var að hafa hér heima. Hætt er við að einstakar villur hafi slæðst inn í, sérstaklega af því að manntalið hefir ekki reynst eins ábyggilegt og það ætti að vera, en eg vona að villurnar séu hvorki margar né stórar.

Niðjatalið er þó ekki fullkomið að því leyti að eg hefi slept öllum utanhjónabandsbörnum.

Ritið nær bæði yfir Þorvaldsættina og Bólstaðarhlíðarættina, enda koma ættir þessar að mestu leyti saman, þannig að meströll Þorvaldsættin er komin af Birni í Bólstaðarhlíð.

Í fyrri kaflann eru teknir allir þeir sem komnir eru af síra Þorvaldi, en í síðari kaflanum (Bólstaðarhlíðarættin) er vísað til fyrri kaflans. Hjónabandsbörn ættingja standa í karllegg. Allir niðjar sem dáið hafa innan tvítugsaldurs eru prentaðir með smá-

letri. Í registrinu eru að jafnaði eingöngu taldir þeir karlmenn sem komist hafa yfir tvítugt.

Með því að eg hefi verið mjög önnum kafinn í allan vetur, hefi eg ekki sjálfur getað séð um prentun bókarinnar, en Jóhann Kristjánsson ættfræðingur hefir góðfúslega annast hreinritun á handritinu og prófarkalestur; eg kann honum miklar þakkir bæði fyrir þessa hjálp og fyrir áðurnefnt starf hans; án þess hefði eg alls ekki séð mér fært að gefa ritið út.

Herra skjalaverði Hannesi Þorsteinssyni er eg þakklátur fyrir að hafa lesið eina prófórk af bókinni.

Sögufélag Íslands hefir stutt útgáfuna með því að taka fyrirfram eintök af bókinni handa félagsmönnum sínum og kann eg félaginu miklar þakkir fyrir það.

Að lokum sendi eg öllum þeim sem munnlega og skriflega hafa stutt mig við ritsmíð þessa, bestu kveðju mína og þakkir.

Reykjavík 13. marz 1913.

Th. Krabbe.

NIÐJATAL

ÞORVALDS BÖÐVARSSONAR

PRESTS Í HOLTI UNDIR EYJAFJÖLLUM

in
Rangarvalla sysla

Eastern Part

inh
6 e 3 R

Þorvaldur Böðvarsson f. 21. 5. 1758 d. 21. 11. 1836, aðstoðarprestur á Breiðabólsstað í Fljótshlíð 1783, misti prestskap 9. 4. 1788, bóndi á Flókastöðum 1788, kennari á Hausastöðum 1792, fékk uppreisn 3. 6. 1803, prestur að Reynivöllum 3. 12. 1804, að Holti í Önundarfirði 7. 9. 1810, prófastur í Vestur-Ísafjarðarsýslu 8. 4. 1817, prestur að Melum í Borgarfirði 29. 6. 1821, að Holti undir Eyjafjöllum 1. 11. 1826. 1. k. 1782 **Rannveig** d. 29. 12. 1785 **Stefánsdóttir,** prests á Breiðabólsstað, Högnasonar. Börn þeirra:[1])

I. Böðvar Þorvaldsson f. 18. 7. 1784 d. 24. s. m.

II. Rannveig Þorvaldsdóttir f. 24. 12. 1785 d. 25. s. m.

Þorvaldur Böðvarsson 2. k. 16. 6. 1786 **Guðrún** d. 6. 12. 1803 **Einarsdóttir,** lögréttumanns í Þrándarholti, Hafliðasonar. B. þ.:

7 e inh 2R

III. **Böðvar Þorvaldsson** f. 16. 6. 1787 d. 12. 12. 1862, prestur í Gufudal 19. 1. 1822, prófastur í Barðastrandarsýslu 13. 3. 1823, prestur að Stað í Steingrímsfirði 14. 5. 27, að Stafholti 24. 4. 37, að Staðarbakka 27. 4. 43, að Melstað 9. 10. 43, fékk lausn 1858. 1. k. 29. 5. 1812 **Þóra Björnsdóttir** (bls. 79). B. þ..

1. Ingibjörg f. 6. 3. 1814 d. 22. s. m.
2. Anna f. 6. 3. 1815 d. 8. 9. 51. m. 34 Rögnvaldur f. 1811 Sigmundsson, bóndi í Innri-Fagradal. B. þ.:

8 e 1 R.

---

1) Andvana barn f. 18. 6. 1782.

↑ Lifeless

a. Böðvar f. 15. 10. 1838 d. 22. s. m.
b. Grímur f. 26. 2. 41 d. ungur.
c. Sigmundur f. 25. 10. 42 d. ungur.
d. Kristín f. 19. 1. 44 d. 25. s. m.
e. Sigmundur f. 30. 5. 46 d. 2. 7. s. á.
f. Þóra f. 31. 10. 48 d. 6. 11. s. á.
g. Böðvar f. 1851 d. 16. 7. s. á.

3. **Þorvaldur Böðvarsson** f. 9. 6. 1816 d. 26. 9. 96, prestur að Stað í Grindavík 15. 5. 50, að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd 30. 6. 66, k. 10. 7. 49 **Sigríður** f. 2. 9. 1822 **Snæbjarnardóttir**, prests í Vestmannaeyjum Björnssonar. B. þ.:

a. Björn f. 1. 6. 1850 d. 31. 8. 58.
b. *Snæbjörn* f. 1. 6. 50, kaupmaður á Akranesi, k. 9. 7. 76 *Guðrún* f. 22. 7. 50 d. 6. 1. 1906 *Teitsdóttir Bergmann.* B. þ.:
  aa. Sigríður f. 19. 8. 76 m. 12. 11. 1903 Þórarinn B. Þorláksson (bls. 79). B. þ.:
    α. Dóra f. 11. 9. 1904.
    β. Guðrún f. 22. 2. 06.
  bb. Margrét Snæbjarnardóttir f. 19. 7. 79 d. 5. 2. 80.
  cc. Ingileif f. 5. 7. 81 m. 20. 5. 1904 Jón f. 25. 4. 69 Jónsson cand. phil., docent í sögu við háskóla Íslands 19. 9. 11, þingm. Reykvíkinga 1912. B. þ.:
    α Geir f. 7. 9. 1904.
    β Þórunn f. 29. 9. 05.
    γ Þorvaldur f. 20. 3. 07.
  dd. Margrét Snæbjarnardóttir f. 21. 8. 1882 d. 29. 3. 1900.
  ee. Jón Árni f. 28. 10. 84 d. 25. 10. 86.
  ff. Geir f. 10. 9. 86 d. 19. 10. 1904.
c. *Böðvar Jónas Þorvaldsson* f. 24. 6. 1851, kaupmaður og póstafgreiðslumaður á Akranesi, k. 2. 10. 80 *Helga* f. 20. 9. 59 *Guðbrandsdóttir*, í Hvítadal, Sturlaugssonar. B. þ.:
  aa. Þorvaldur f. 28. 9. 81 d. 6. 9. 86.
  bb. Björn f. 17. 10 82 d. 1. 7. 83.
  cc. Björn f. 4. 2. 84 d. 1. 8. 86.
  dd. Hólmfríður f. 3. 5. 85 d. 29. 11. 86.
  ee. Valdís f. 27. 9. 86.

ff. Þorvaldur Björn f. 18. 11. 87 d. 31. 12. 09.
gg. Haraldur f. 7. 5. 89.
hh. Axel f. 28. 7. 90.
ii. Leifur f. 26. 1. 93.
kk. Elinborg f. 9. 4. 95.

d. Þorvaldur Stefán Þorvaldsson f. 28. 9. 1852 d. 16. 11. s. á.

e. Þorvaldur Stefán f. 21. 11. 53 d. 29. s. m.

f. Lauritz Thorarensen f. 27. 9. 55 d. 9. 9. 58.

g. Árni Þorvaldur f. 1. 12. 56 d. 19. 9. 58.

h. *Láretta Sigríður* f. 2. 6. 59, 1. m. 26. 5. 86 *Kolbeinn* f. 6. 7. 66 *Þórðarson*, bóndi á Leirá. Þau skildu. B. þ.:
aa. Rannveig f. 17. 8. 87.
bb. Kolbeinn Þórður f. 8. 8. 89.

Láretta Sigríður 2. m. 94 *Ólafur* f. 18. 4. 60 *Þorsteinsson*, snikkari á Akranesi, þau skildu. B. þ.:
cc. Ingileif Sigrún f. 13. 6. 96.
dd. Þorvaldína Hólmfríður Kristín f. 17. 11. 97.

i. *Árni Þorvaldur Þorvaldsson* f. 8. 8. 61 d. 7. 4. 84, verslunarmaður á Akranesi.

k. *Vilhjálmur Björn* f. 29. 9. 62, kaupmaður á Akranesi.

l. *Jón* f. 18. 10. 64, cand. phil., kennari, ritari í enska konsúlatinu í Reykjavík.

m. *Hólmfríður Kristín* f. 4. 10. 67 d. um 1900 m. sænskur trésmiður í Ameríku.

4. Ingibjörg Böðvarsdóttir f. 27. 7. 1817 d. 18. 10. 35.

8/e 1r 5. Árni Böðvarsson f. 24. 10. 1818 d. 25. 4. 89, prestur í Nesþingum 13. 6. 49, að Setbergi 30. 3. 61, að Eyri í Skutilsfirði 25. 4. 66, prófastur í Snæfellsnessýslu 1856—1866, í Norður-Ísafjarðarsýslu 1868—1881, fékk lausn 12. 7. 81, þjóðfundarfulltrúi Snæfellinga 1851. K. 4. 5. 57 Helga f. 11. 9. 34 Arnórsdóttir, í Hólabúð á Brimilsvöllum, Helgasonar. B. þ.:

a. *Helgi* f. 11. 8. 57, prestur að Söndum í Dýrafirði 7. 9. 81, í Nesþingum 25. 7. 82, að Hvanneyri 27. 1. 88, fékk 17. 5. s. á leyfi til

að vera kyr, að Kvíabekk í Ólafsfirði 27. 4. 1908, 1. k. 13. 6. 82 *Ingibjörg Sigríður* f. 11. 6. 58 d. 4. 6. 88 *Torfadóttir Thorgrímsen*, verslunarstjóra í Ólafsvík. B. þ.:
aa. Sigríður Jörgine f. 2. 1. 83 d. 9. s. m.
bb. Pétur Kristján Edvard f. 2. 12. 84 d. 7. s. m.
Helgi Árnason 2. k. 89 *María Ingibjörg* 16. 6. 59 *Torfadóttir*, alsystir fyrri konu hans. B. þ.:
cc. Árni Böðvar Pétur f. 2. 1. 90 stud. med.
dd. Sigurður Ingólfur f. 28. 10. 91 d. 1. 11. s. á.
ee. Sigurður Ingólfur f. 10. 12. 93 d. 31. 5. 04.
ff. Torfi Jörgen Thorgrimsen f. 11. 8. 97 d. 7. 6. 04.

b. *Böðvar Þórarinn Árnason* f. 20. 9. 58, drukknaði á leið til Danmerkur 76.

c. Ólafur f. 23. 5. 60 d. 10 vikna gamall.

d. *Elísabet Sigríður* f. 9. 7. 61 d. 8. 1. 13, m. 1900 *Jón* f. 4. 11. 54 *Sveinsson*, trésmiður í Reykjavík.

e. *Kristín* f. 30. 9. 64, m. 20. 5. 92 *Einar* f. 11. 7. 64 *Markússon*, kaupmaður í Ólafsvík, ráðsmaður Holdsveikraspítalans í Laugarnesi 8. 3. 1910. B. þ.:
aa. Helga Metta f. 27. 10. 92
bb. Markús Árni f. 15. 2. 94.
cc. Sigríður f. 18. 6. 95.
dd. Elísabet Guðrún f. 30. 1. 97.
ee. Sigurður f. 13. 11. 99.
ff. Einar Kristinn Böðvar f. 17. 7. 02.
gg. María f. 25. 6. 05.

f. Árni Helgason Árnason f. 2. 11. 65 d. 21. s. m.

g. *Árni Ólafur* f. 12. 12. 66, silfursmiður í Reykjavík.

h. *Arnór* f. 23. 9. 68, silfurbræðslumaður í Chicago, k. *Margrét* f. 15. 9. 65 *Jónsdóttir* frá Svínavatni. B. þ.:
aa. Helga f. 6. 2. 95.
bb. Árni dó ársgamall.

yeil

6. **Pálína Guðrún Böðvarsdóttir** f. 25. 1. 1820 d. 27. 5. 91, 1. m. 19. 6. 41 **Guðmund-**

ur f. 5. 3. 1813 d. 5. 11. 48 Jónsson Salómonsen, prestur í Árnesi 27. 8. 40. B. þ.:

a. *Böðvar* f. 16. 7. 1842 útvegsmaður á Stóra-Virki í Ólafsvík, hrökk fram af Knararklettum og beið bana af 16. 10. 78, k. 19. 10. 66 *Jóhanna* f. 2. 4. 39 d. 26. 6. 93 *Jóhannsdóttir*, bónda í Ytri-Knarartungu í Breiðuvík, Þorsteinssonar, þau skildu.

b. *Þórarinn* f. 1. 3. 44 kaupmaður og frakkneskur konsúlaragent á Seyðisfirði, k. 82 *Sigríður* f. 3. 7. 61 *Jónsdóttir* frá Finnbogabæ. B. þ.:

aa. Þórarinn Böðvar f. 13. 2. 82, verslunarmaður í Reykjavík, k. 19. 12. 1908 Betzy Berg f. 29. 8. 83, dóttir Bergs sútara á Seyðisfirði. B. þ.:
α Unnur f. 15. 8. 1909.
β Svafa 15. 8. 09.
γ Randi f. 23. 7. 11.

bb. Kristín Þórarinsdóttir f. 11. 6. 83, m. 16. 9. 1904 Kristján Eggert f. 16. 9. 70 Kristjánsson, héraðslæknir á Seyðisfirði 23. 5. 1900. B. þ.:
α Kristján f. 6. 7. 05.
β Þórarinn f. 26. 10. 06.
γ Ragnar f. 14. 9. 07.
δ Gunnar f. 11. 1. 09.

cc. Guðmundur Jón Þórarinsson f. 24. 5. 84, verslunarmaður á Seyðisfirði.

dd. Vilhelm Teobald f. 1. 8. 85 d. 30. 9. s. á.

ee. Vilhelm Teobald f. 7. 11. 88 d. 2. 6. 95.

ff. Þórunn Pálína Guðrún f. 1. 3. 91.

gg. Elísabet Anna Jónína f. 22. 6. 93.

hh. Lára Harriet f. 13. 3. 98.

c. *Jón Guðmundsson* f. 24. 10. 45, drukknaði af Akranesi.

d. Guðmundur f. 6. 10. 47 dó 10 ára gamall.

Pálína Guðrún Böðvarsdóttir 2. m. Lárus f. 1826 d. 25. 1. 84 Sigurðsson, bóndi á Sveinsstöðum í Snæfellsnessýslu. B. þ.:

e. *Katrín Lárusdóttir* f. 2. 9. 52 d. 1. 3. 81, m. 15. 11. 73 *Guðmundur* f. um 1847 d. 25. 12. 89 *Torfason*, bóndi á Sveinsstöðum. B. þ.:
aa. Sigurður f. 23. 7. 72.
bb. Lárus f. um 73 dó barn.
cc. Lárus f. 30. 5. 75, vinnumaður á Seljum.
dd. Pálína Guðrún f. 17. 7. 76, vinnukona í Stykkishólmi.
ee. Steinn f. 19. 8. 77, sótari á Seyðisfirði, k. 1902 Ingibjörg f. 15. 9. 69 Andrésdóttir af Álftanesi. B. þ.:
α Pálína Guðrún f. 26. 2. 02.
ff. Pálína Guðrún Guðmundsdóttir f. í sept. 80 d. 23. 8. 01.

f. *Anna Lárusdóttir* f. 2. 9. 52 d. 12. 10. 1904. m. *Gunnlaugur* d. um 1892 *Guðbrandsson*, söðlasmiður á Ísafirði. B. þ.:
aa. Árni Helgi f. 25. 4. 72 d. 21. 6. s. á.
bb. Árni Helgi Guðmundur f. 14. 6. 73 d. 4. 11. 97.
cc. Kristín f. 28. 1. 77 d. 12. 6. 79.
dd. Kristján Lárus f. 9. 5. 80 d. 6. 7. 82.
ee. Lárus f. 18. 7. 83.
ff. Maríanus f. 1. 1. 87.
gg. Ólína Sigurlaug f. 13. 7. 90.

g. *Guðrún Lárusdóttir* f. 9. 1. 54 d. 29. 6. 85, m. 17. 11. 83 *Oluf Frandsen*, verslunarmaður í Ólafsvík. B. þ.:
aa. Guðrún Ulrica Friis Frandsen f. 6. 6. 85.

h. *Ingibjörg Lárusdóttir* f. um 55 d. 22. 7. 82, m. 5. 11. 81 *Bjarni* f. 26. 5. 55 d. 1. 3. 1902 *Jóhannsson* skipstjóri í Stykkishólmi. B. þ.:
aa. Jóhann Böðvar f. 22. 7. 82 d. 3. 11. s. á.

i. *Páll Ebenezer* f. 27. 8. 57 d. 14. 4. 83.

Seik

7. **Hólmfríður Böðvarsdóttir** f. 13. 7. 22 d. 13. 5. 55 m. 27. 6. 54 **Þorlákur Stefán** f. 19. 4. 32 d. 28. 6. 60 **Björnsson Blöndal** á Ísafirði. B. þ.:

a. *Kristján Valdimar Blöndal* f. 11. 9. 54, verslunarmaður á Seyðisfirði, k. 24. 10. 84 *Guðrún*

Headship both

Björnsdóttir frá Ásgeirsstöðum í Eyðaþinghá. Þau fórust bæði í snjóflóðinu á Seyðisfirði 18. 2. 85.

Snow slide

seik 8. **Björn Böðvarsson** f. 17. 10. 1823 d. 31. 3. 48, bóndi í Innri-Fagradal k. **Guðrún** f. 1817 **Sigmundsdóttir** Magnússonar frá Akureyjum. B. þ.:

a. Þóra f. 13. 9. 47 dó ung.

seik 9. **Þórarinn Böðvarsson** f. 3. 5. 25 d. 7. 5. 95, prestur í Vatnsfirði 7. 3. 54, að Görðum á Álftanesi 1. 2. 68, prófastur í N.-Ísafjarðarsýslu 65—68, í Kjalarnesþingi 72—95. Alþm. fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu 1869—1894, forseti n. d. 91 og 94. R. af dbr. 2. 8. 74, k. 13. 9. 49 **Þórunn Jónsdóttir** (bls. 76). B. þ.

a. *Böðvar* f. 1. 6. 50. d. 27. 6. 69 í Rvíkurskóla.

b. *Elísabet* f. 2. 6. 51 d. 15. 11. 1901, m. *Þorsteinn* f. 5. 1. 42 d. 20. 10. 1911 *Egilson*, cand. theol., kaupmaður í Hafnarfirði (bls. 45). B. þ.:

- aa. Þórarinn Böðvar Egilson f. 3. 11. 81, verslunarmaður í Hafnarfirði, k. 31. 10. 1908 Elísabet Guðrún f. 15. 8. 88 Halldórsdóttir bókbindara, Þórðarsonar. B. þ.
  - *α* Sesselja Erla f. 24. 1. 1912.
- bb. Gunnar Egilson f. 9. 7. 85, cand. phil., ritstjóri Ingólfs 1911—1912, verslunarskrifari í Reykjavík, k. 21. 10. 1909 Guðrún f. 5. 1. 90 Pétursdóttir, kaupmanns í Reykjavík Thorsteinson. B. þ.:
  - *α* Elísabet f. 17. 4. 10.
  - *β* Ásthildur Gyða f. 2. 9. 11.
- cc. Egill Egilson f. 16. 9. 87 d. 21. s. m.

c. *Anna Þórarinsdóttir* f. 31. 7. 52, m. 22. 10. 80 *Kristján* f. 4. 3. 52 *Jónsson*, sýslumaður í Gullbringu- og Kjósarsýslu 16. 8. 78, 2. meðdómari í landsyfirrétti 28. 7. 86, 1. meðdómari 16. 4. 89, háyfirdómari 30. 3. 1908, ráðherra Íslands 14. 3. 1911—24. 7. 1912, háyfirdómari

25. 7. 12. Konungkjörinn þingmaður 1893—1903, þingm. Borgfirðinga frá 1909. R. af dbr. 8. 8. 07, K.² 3. 6. 12. B. þ.:

aa. Þórunn Solveig f. 18. 10. 81, m. 16. 4. 09 Richard Hörring f. 18. 11. 76, mag. scient. í Kaupmannahöfn. B. þ.:
a Elsa Vibeke Hörring f. 29. 7. 10.
bb. Böðvar Þórarinn Kristjánsson f. 23. 8. 83 mag. art., aukakennari við mentaskólann 16. 11. 11.
cc. Jón f. 22. 4. 85, cand. jur., prófessor við lagadeild háskólans 22. 9. 11, k. 13. 7. 12 Þórdís Todda f. 15. 5. 89 Benediktsdóttir, kaupmanns í Reykjavík, Þórarinssonar.
dd. Þórarinn f. 27. 7. 86, cand. polyt., verkfræðingur.
ee. Solveig f. 8. 8. 87, m. 2. 7. 08 Sigurður f. 28. 2. 75 Pétursson Eggerz sýslumaður í Skaftafellssýslu 9. 4. 08, þingm. Vestur-Skaftfellinga 1912, þ. b.:
a Erna f. 2. 4. 09.
ff. Halldór Kristjánsson f. 12. 10. 88.
gg. Elísabet Lára f. 22. 9. 90.
hh. Ása f. 2. 12. 92.

d. *Jón Þórarinsson* f. 24. 2. 54, cand. phil., forstjóri Flensborgarskólans í Hafnarfirði 22. 12. 82, fræðslumálastjóri 30. 5. 08, þingm. Gullbringu- og Kjósarsýslu 1886—1899. R. af dbr. 8. 8. 07, 1. k. 21. 8. 84 *Guðrún Jóhanna Lára* f. 9. 1. 66 d. 5. 5. 94 *Pétursdóttir*, amtmanns ~~Havsteen.~~ B. þ.:
aa. Soffía f. 22. 7. 85, kenslukona í Reykjavík.
bb. Þórunn f. 10. 8. 88, m. 12. 7. 1912 Jóhannes Júlíus Havsteen f. 13. 7. 86., cand. júr., bæjarfógetafulltrúi á Akureyri.
cc. Kristjana f. 21. 8. 90.
dd. Pétur Hafstein f. 25. 10. 91, verslunarmaður í Hafnarfirði.

ee. Elísabet Anna f. 16. 12. 92.

Jón Þórarinsson 2. k. 1899 *Sigríður* f. 30. 1. 64 *Magnúsdóttir Stephensen*, bónda í Viðey. B. þ.:

ff. Áslaug f. 31. 8. 1900.

gg. Kristín f. 17. 2. 02 d. 4. 1. 07.

hh. Ásgeir f. 8. 6. 04.

ii. Þórarinn f. 19. 8. 09.

10. Ebenezer Böðvarsson f. 19. 6. 1826 d. 18. 9. s. á.

11. Þóra f. 25. 11. 27 d. 1. 10. 1910 ógift.

12. Katrín f. 19. 3. 33 d. 14 ára gömul.

Böðvar Þorvaldsson 2. k. 5. 5. 1841 **Elísabet Jónsdóttir** (bls. 74). B. þ.:

13. Böðvar f. 17. 11. 1843 d. 21. 12. 1907, gestgjafi í Hafnarfirði, 1. k. Guðrún f. 22. 1. 39 d. 30. 7. 69 Guðmundsdóttir, prests á Melstað, Vigfússonar. B. þ.:

a. *Guðmundur* f. 12. 10. 62, kaupmaður í Reykjavík, k. 6. 9. 89 *Kristín* f. 23. 11. 61 *Magnúsdóttir Stephensen*, bónda í Viðey. B. þ.:

aa. Áslaug f. 17. 8. 90.

bb. Guðrún Elísabet f. 3. 11. 92.

cc. Ingibjörg f. 8. 6. 97.

dd. Sigríður f. 8. 2. 1900.

b. *Böðvar Böðvarsson* f. 29. 12. 63, bakari í Hafnarfirði, 1. k. *Sigríður* f. 24. 2. 65 dáin, *Jónasdóttir*, bónda í Drangshlíð, Kjartanssonar. B. þ.:

aa. Elísabet f. 20. 4. 1896.

bb. Jónas dó ungur.

cc. Kristín dó ung.

dd. Guðrún Elísabet dó ung.

ee. Jónas f. 29. 8. 1900.

Böðvar Böðvarsson bakari 2. k. 1. 10. 1902 *Guðný* f. 16. 11. 63 *Jónasdóttir*, alsystir fyrri konu hans. B. þ.:

ff. barn dó ungt.

c. *Eggert Þorbjörn Böðvarsson* f. 7. 8. 65, trésmiður á Melstað, k. 1891 *Guðfinna* f. 5. 8. 68 *Jónsdóttir*. B. þ.:

aa. Kristófer Pétur f. 28. 11. 92.
bb. Herdís dó barn.
cc. Guðrún f. 26. 8. 95.
dd. Jónína Herdís f. 21. 2. 99.
ee. Elísabet f. 12. 9. 1902.
ff. Alma Hermína f. 15. 3. 04.
gg. Hrefna f. 15. 6. 05.
hh. Sigríður f. 3. 4. 09.
ii. Böðvar f. 3. 9. 10 dó ungur.
kk. Drengur f. 15. 11. 12.
Böðvar Böðvarsson eldri 2. k. 1878 Kristín Ólafsdóttir (bls. 20). B. þ.:
d. *Ólafur Böðvarsson* f. 29. 9. 78, kaupmaður og póstafgreiðslumaður í Hafnarfirði, k. 1904 *Ingileif Þórunn* f. 12. 12. 79 *Sigurðardóttir Bachmann*. B. þ.:
aa. María Elísabet f. 2. 11. 1905.
e. Þórarinn Böðvarsson dó á fyrsta ári.
f. *Þórunn* f. 21. 10. 83, m. 15. 5. 1904 *Jóhannes Reykdal* f. 17. 1. 74, verksmiðjueigandi í Hafnarfirði, bóndi á Setbergi við Hafnarfjörð. B. þ.:
aa. Kristín Reykdal f. 16. 5. 05.
bb. Ásgeir Reykdal f. 25. 5. 06.
cc. Jóhannes Reykdal f. 23. 6. 07 d. 12. 9. s. á.
dd. Böðvar Reykdal f. 23. 6. 07.
ee. Jóhannes Reykdal f. 8. 11. 08.
ff. Friðþjófur dó barn.
gg. Friðþjófur
hh. ... ... f. 1912.
g. Elisabet Böðvarsdóttir d. 8. 5. 95, 13 ára.
h. *Sigríður* f. 22. 12. 84.
i. *Þórarinn* f. 26. 1. 86, verslunarstjóri í Gerðum í Garði.
k. *Magnús* f. 13. 7. 87, bakari í Hafnarfirði.
l. Theódór f. 1889 d. 1908.
m. *Þorvaldur* f. 3. 12. 1890, á Þóroddsstöðum.
n. Páll dó barn í Hafnarfirði.
o. *Páll* f. 6. 6. 92, bókhaldari í Gerðum.
p. *Anna* f. 15. 2. 94, í Hafnarfirði.
14. Elísabet Böðvarsdóttir f. 30. 7. 45 d. 25. 9. 49.

IV. **Rannveig Þorvaldsdóttir** f. 3. 4. 1788, d. 27. 11. 1859 m. **Jón** f. 1787 d. 1. 1. 1852, **Jónsson** bóndi á Framnesi í Skagafirði. B. þ.:

1. Þorvaldur dó ungur.
2. Þorvaldur f. 25. 9. 1810 d. 10. 5. 1861, bóndi á Framnesi, k. 11. 10. 41 Ingibjörg Guð- geir mundsdóttir (bls. 81). B. þ.:
    - a. *Ingibjörg* f. 18. 12. 40. m. 71 *Páll* f. 15. 10. 33 *Halldórsson* snikkari í Reykjavík. B. þ.:
        - aa. Þorvaldur f. 8. 3. 74, héraðslæknir í Hróarstunguhéraði 19. 12. 04, Hornafjarðarhéraði 29. 3. 06, lausn 1. 6. 12.
        - bb. Þórunn f. 26. 10. 77, m. 04 Þorsteinn Vilhjálmur f. 26. 1. 67 Gíslason, ritstjóri Lögréttu. B. þ.:
            - *α* Vilhjálmur f. 16. 9. 97.
            - *β* Ingi f. 13. 1. 1905.
            - *γ* Nanna f. 15. 9. 06.
            - *δ* Baldur f. 15. 7. 09.
            - *ε* Freyr f. 24. 12. 11.
    - b. *Rannveig Þorvaldsdóttir* f. 13. 6. 1842 d. 11. 6. 08, m. *Þorvaldur* f. 1. 1. 48 d. 10. 3. 04 *Gunnarsson*, bóndi á Skíðastöðum. B. þ.:
        - aa. Ingibjörg f. 23. 8. 76 drukknaði í síki nál. Borgarey 31. 5. 88.
        - bb. Gunnar f. 11. 5. 1879 drukknaði í lendingu 7. 11. 96.
        - cc. Þorvaldur f. 4. 2. 1884.
    - c. *Jón Þorvaldsson* f. 8. 1. 44, dó erlendis ógiftur.
    - d. Guðmundur f. 3. 10. 45 d. 28. 12. s. á.
    - e. *Kristín* f. 14. 9. 47 d. 20. 10. 72, m. *Þorvaldur Gunnarsson* á Skíðastöðum (sjá að ofan).
    - f. *Sigríður Þorvaldsdóttir* f. 29. 12. 49, m. 3. 7. 79 *Bjarni* f. 1847 d. 19. 5. 94 *Jónsson*, bóndi í Framnesi. B. þ.:
        - aa. Anna Ingibjörg f. 26. 5. 80 dó ung.
        - bb. . . . . dó ung.
    - g. *Þórunn Þorvaldsdóttir* f. 19. 9. 53 dó ógift.
    - h. *Guðrún* f. 16. 9. 55, 1. m. *Árni* f. 1843 d. 21. 3. 88 *Jónsson*, bóndi í Vatnsskarði. B. þ.:

aa. Ingibjörg f. 17. 9. 83.
bb. Jón f. 17. 11. 85.
cc. Árni f. 5. 9. 88.
Guðrún 2. m. 29. 6. 90 *Pétur* f. 19. 7. 62 *Gunnarsson*, bóndi á Vatnsskarði. B. þ.:
dd. Þorvaldur f. 4. 6. 90.
ee. Benedikt f. 12. 11. 92.
ff. Gunnar Ingvar f. 28. 3. 94 d. 1. 12. s. á.
gg. Kristín f. 12. 10. 95.

i. *Hólmfríður Þorvaldsdóttir* f. 6. 8. 58, m. 1880 *Jón* f. 3. 6. 43 *Gestsson*, bóndi í Háagerði. B. þ.:
aa. Ingimar f. 22. 9. 85.
bb. Þorvaldur f. 25. 5. 88.
cc. Steinunn f. 30. 12. 91.
dd. Pétur f. 16. 3. 93.
ee.—gg. Þrír drengir dóu ungir.

3. Kristín Jónsdóttir f. 27. 11. 1819 d. 22. 12. 59, m. 9. 5. 46 Jóhannes f. 12. 10. 21 d. 29. 6. 86 Þorkelsson, bóndi á Dýrfinnustöðum í í Skagafirði. B. þ.:
a. Þorkell f. 18. 1. 48 d. 21. 11. 57.
b. Una f. 1. 7. 50 d. 24. s. m.
c. Jón f. 22. 10. 51 d. 2. 11. s. á.
d. *Una* f. 5. 8. 53, m. 16. 12. 80 *Björn* f. 22. 6. 34 *Pétursson*, bóndi á Hofsstöðum í Skagafirði. B. þ.:
aa. Jóhannes f. 21. 9. 87, k. 9. 5. 12 Kristrún f. 14. 10. 87 Jósefsdóttir alþm. Björnssonar.
bb. Kristín f. 17. 12. 89, m. 11. 8. 11. Kristinn Briem f. 8. 10. 87, kaupmaður á Sauðárkróki.
e. *Sigurlaug Jóhannesdóttir* f. 8. 9. 57, m. 20. 5. 79 *Sigtryggur* f. 12. 11. 52 *Jónatansson*, bóndi á Framnesi. B. þ.:
aa. Kristín f. 11. 3. 80 d. 14. 11. 83.
bb. Hólmfríður f. 15. 4. 81, m. 31. 5. 07 Sveinn f. 7. 7. 64 Árnason, bóndi á Felli í Sléttuhlíð. B. þ.:
α Sigurlaug f. 25. 8. 1907.

β Jórunn Steinunn f. 1. 9. 10.
cc. Una Sigtryggsdóttir f. 17. 11. 82 d. 7. 2. 83.
dd. Kristín f. 26. 12. 83.
ee. Una f. 23. 5. 86.
ff. Helga f. 2. 10. 87.
gg. Jóhannes f. 13. 4. 90 d. 14. 9. s. á.
hh. Jóhannesína f. 26. 8. 91 d. 3. 2. 92.
ii. Jón f. 8. 3. 93.
kk. Jóhannes f. 14. 2. 95.
ll. Sigríður f. 14. 5. 97 d. 28. 8. 98.
mm. Björn f. 14. 5. 1901.

V. **Gyðríður Þorvaldsdóttir** f. 29. 10. 1790 d. 10. 7. 1864, m. 21. 7. 21 **Pétur Stefánsson Stephensen** f. 18. 9. 1798 d. 13. 8. 1867, prestur að Ásum í Skaftártungu 21. 5. 28, að Ólafsvöllum 17. 8. 43, að Torfastöðum 15. 7. 58, að Ólafsvöllum 28. 4. 60, að Görðum á Akranesi 19. 12. 64, fór þangað eigi og fékk lausn í apríl 65. B. þ.:

1. María Marta Stephensen f. 17. 9. 23, dó ung.
2. Marta Stephensen f. 25 d. 26. 8. 27.
3. Stefán Stephensen f. 24. 1. 29 d. 14. 5. 00, prestur að Holti í Önundarfirði 31. 5. 55, á Stokkseyri 24. 2. 66, fékk leyfi 7. 4. s. á. til að vera kyr, að Vatnsfirði 10. 1. 84. Prófastur í V.-Ísafjarðarsýslu 60—82. Þingmaður Ísfirðinga 75—79. K. Guðrún Pálsdóttir amtmanns Melsteðs f. 29. 8. 25 d. 3. 10. 96. B. þ.:
   a. *Ragnheiður Stephensen* f. 10. 10. 55, m. 24. 7. 84 *Einar Oddur Gudjohnsen* f. 17. 2. 49 d. 3. 7. 91, héraðslæknir í Norður-Múlasýslu og eystra hluta Þingeyjarsýslu 73, í Vopnafjarðarhéraði 14. 8. 76. B. þ.:
   aa. Anna Sigríður Gudjohnsen f. 11. 7. 85.
   b. *Anna Sigríður Stephensen* f. 6. 8. 57 d. 9. 8. 82, m. 9. 6. 77 *Einar O. Gudjohnsen* læknir (sjá að ofan). B. þ.:
   aa. Guðrún Sigríður Gudjohnsen f. 4. 4. 78.
   bb. Pétur Gudjohnsen f. 24. 6. 79.
   cc. Stefán Gudjohnsen f. 24. 6. 79.

dd. Anna Ragnheiður Gudjohnsen. f. 18. 12. 81.

c. *Þórunn Stephensen* f. 5. 10. 60, m. 14. 7. 85 *Davíð Scheving Thorsteinsson* f. 5. 10. 55, héraðslæknir í Barðastrandarsýslu 5. 5. 81, í Snæfellssýslu 12. 9. 94, á Ísafirði 17. 6. 01. R. af dbr. 11. 8. 07. B. þ.:

aa. Stefán Thorsteinsson f. 4. 5. 86.
bb. Anna Thorsteinsson f. 18. 12. 88.
cc. Þorsteinn Thorsteinsson f. 11. 2. 90.
dd. Þórhildur Thorsteinsson f. 22. 6. 91.
ee. Magnús Thorsteinsson f. 4. 10. 93.
ff. Einar Thorsteinsson f. 23. 3. 98.
gg. Guðrún Thorsteinsson f. 16. 9. 99.
hh. Gyðríður Thorsteinsson f. 13. 9. 1900.

d. *Páll Stephensen* f. 9. 5. 62, prestur í Kirkjubólsþingum og Stað á Snæfjallaströnd 31. 8. 86, að Holti í Önundarfirði 13. 6. 08, k. 4. 10. 94 *Helga Þorvaldsdóttir* (bls. 38). B. þ.:

aa. Þorvaldur Stephensen f. 11. 12. 95.
bb. Þórunn Stephensen f. 15. 8. 97.
cc. Stefán Stephensen f. 16. 4. 99.
dd. Guðrún Stephensen f. 10. 5. 1901.
ee. Anna Stephensen f. 14. 10. 05.

e. *Ólafur Stephensen* f. 22. 12. 64, læknir í Winnipeg, k. 4. 2. 96 *Margrét Stefánsdóttir*, trésmiðs Gunnarssonar. B. þ.:

aa. Guðrún Stephensen
bb. Anna Stephensen
cc. Magnús Stephensen
dd. Gunnar Stephensen
ee. Elína Stephensen

f. *Ástríður Stephensen* f. 19. 11. 67, m. *Ólafur Adolfsson Petersen* f. 30. 12. 65 d. 31. 5. 98, prestur að Svalbarði 1. 2. 89. B. þ.:

aa. Stefán Petersen f. 29. 3. 92.
bb. Adolf Petersen f. 26. 11. 94.
cc. Ragnar Petersen f. 10. 3. 96.
dd. María Petersen f. 12. 10. 97.

4. Þorvaldur Stephensen f. 7. 9. 30 d. 31.

8. 60, aðstoðarprestur á Torfastöðum, k. 18. 10. 58 Guðrún Magnúsdóttir sýslumanns Stephensens f. 28. 8. 29 d. 7. 8. 84. B. þ.:
a. Gyðríður Stephensen f. 11. 8. 59 d. 4. 2. 60.
5. Magnús Stephensen f. 14. 4. 35 d. 12. 2. 65, héraðslæknir í Vestmannaeyjum 11. 10. 63.

VI. **Kristín Þorvaldsdóttir** f. 29. 11. 1791 d. 1829. 1. m. **Páll** f. 10. 5. 1788 d. 14. 9. 1823 **Ólafsson,** prestur í Ásum 12. 10. 12, í Guttormshaga 21. 5. 23. B. þ.:
1. Ólafur Pálsson f. 7. 8. 14 d. 4. 8. 76, prestur að Reynivöllum 27. 4. 43, að Holti undir Eyjafjöllum 3. 12. 46, en fór þangað eigi, að Stafholti 18. 4. 47, í Reykjavik 10. 9. 54, að Melstað 23. 5. 71. Prófastur í Mýrasýslu 51—54, í Kjalarnesþingi 56—71, í Húnavatnssýslu 72—76. Konungkj. alþm. 1867—71, 75. R. af dbr. 29. 6. 66, k. 15. 5. 43 Guðrún Ólafsdóttir Stephensen úr Viðey f. 16. 10. 20 d. 19. 9. 99. B. þ.:
a. Sigríður f. 18. 3. 44 d. 15. 10. 48.
b. Ólafur f. 24. 9. 47 d. 8. 10. 48.
c. *Ólafía Sigríður* f. 12. 1. 49 d. 17. 7. 1904. 1. m. 14. 7. 70 *Páll Jónsson* (bls. 22). 2. m. 78 *Lárus* f. 29. 5. 41 *Benediktsson,* prestur í Selárdal 7. 5. 73, lausn 26. 2. 02. B. þ.:
aa. Ólafía Guðrún f. 11. 9. 79, m. 1903 Björn f. 12. 8. 76 Magnússon, stúdent, bóndi á Hofi á Kjalarnesi B. þ.:
α Arndís f. 27. 9. 03.
β Guðrún f. 5. 5. 05.
γ Ólafía Sigríður f. 20. 8. 06.
δ Magnús f. 6. 5. 08.
bb. Lára Ingveldur Lárusdóttir f. 23. 9. 80.
cc. Ólafur f. 25. 2. 85, cand. jur.
dd. Ingveldur Benedikta f. 10. 3. 88, m. 31. 7. 12 Magnús Jónsson (bls. 80).
ee. Áslaug f. 7. 1. 90.
ff.—hh. Þrjú börn dóu ung.
d. *Páll Ólafsson* f. 20. 7. 50, prestur í Hest-

þingum 16. 6. 75, fékk lausn 7. 6. 76, að Stað í Hrútafirði 5. 6. 77, að Prestsbakka 5. 7. 80 og síðar jafnframt að Stað, að Vatnsfirði 13. 10. 1900. Prófastur í Strandasýslu 84—1900, í N.-Ísafjarðarsýslu 24. 4. 1906. Þingmaður Strandamanna 1886—91. R. af dbr. 23. 4. 01. K. 6. 9. 79 *Arndís* f. 7. 3. 58 *Pétursdóttir Eggerz* kaupmanns frá Akureyjum. B. þ.:

aa. Elinborg Pálsdóttir f. 22. 11. 81, m. 1903 Guðmundur Theódórsson (bls. 19).

bb. Guðrún f. 25. 1. 83, m. 17. 9. 04 Þorbjörn f. 21. 4. 75 Þórðarson, héraðslæknir í Nauteyrarhéraði 27. 8. 01, í Bíldudalshéraði 18. 8. 06. B. þ.:
α Páll f. 7. 10. 06.
β Þórður f. 4. 5. 08.
γ Arndís f. 26. 3. 10.
δ .... f. 22. 4. 12.

cc. Ólafur Pálsson f. 29. 1. 84, verslunarstjóri á Arngerðareyri, k. 1908 Ásthildur Sigurrós f. 21. 12. 88 Sigurðardóttir, kaupmanns á Ísafirði, Guðmundssonar. B. þ.:
α Guðbjörg Sigurrós f. 14. 4. 09.
β Páll f. 9. 11. 11.

dd. Jakobína Jóhanna Sigríður Pálsdóttir f. 27. 1. 85 d. 27. 6. 88.

ee. Pétur f. 11. 2. 86, k. 09 Bjarnfríður Kristjana f. 30. 10. 91 Gísladóttir. B. þ.:
α Páll f. 2. 7. 10.
β .... f. 23. 7. 12.

ff. Sigríður Pálsdóttir f. 15. 2. 87, m. 1908 Hannes Stephensen f. 26. 8. 78 Bjarnason, verslunarstjóri á Bíldudal. B. þ.:
α Páll Stephensen f. 29. 7. 09.
β Kristín f. 1. 10. 10.
γ .... f. 1912.

gg. Böðvar Pálsson f. 12. 2. 89.

hh. Stefán f. 7. 2. 90.

ii. Páll f. 10. 7. 91.
kk. Jakobína Jóhanna Sigríður f. 15. 10. 92.
ll. Sigþrúður f. 19. 12. 93.
mm. Jón f. 21. 12. 95 d. 10. 11. 01.
nn. Sigurður f. 4. 4. 97.

e. *Ólafur Ólafsson* f. 27. 11. 51 d. 18. 11. 07, prestur að Brjánslæk 22. 11. 78, að Garpsdal 14. 2. 81 og 90 jafnframt í Saurbæjarþingum, lausn 14. 6. 07, prófastur í Dalasýslu 91—97. K. *Guðrún Birgitta* f. 9. 3. 65 *Gísladóttir*, bónda á Lokinhömrum, Oddssonar. B. þ.:
aa. Guðrún f. 17. 8. 95.
bb. Gísli f. 10. 9. 96.
cc. Þórunn f. 23. 2. 98.
dd. Jón Sigurður Karl Kristján f. 14. 7. 99.
ee. Ólafía Marta f. 9. 3. 01.
ff. Ingibjörg f. 3. 2. 03.
gg. Oddur Erik f. 17. 3. 05.
hh. Sigríður f. 19. 4. 07.

f. *Friðrik Theodór Ólafsson* f. 19. 4. 53 d. 8. 6. 06, kaupmaður á Borðeyri, k. 74 *Arndís* f. 6. 1. 49 *Guðmundsdóttir*, prófasts á Melstað Vigfússonar. B. þ.:
aa. Ólafía f. 30. 5. 75, m. Ágúst Theodór Blöndal (bls. 43).
bb. Ólafur f. 8. 9. 76, trésmiður í Reykjavík, k. 20. 9. 02 Sigríður f. 25. 8. 85 Bergþórsdóttir, skipstjóra í Reykjavík. B. þ.:
  α Friðrik Theodór f. 22. 8. 03.
  β Sigríður f. 8. 10. 06.
  γ Helga f. 11. 7. 09.
cc. Guðmundur Theodórsson f. 11. 12. 80, bóndi á Stórholti í Saurbæ, k. 1903 Elinborg Pálsdóttir (bls. 18). B. þ.:
  α Friðrik Theodór f. 26. 1. 07.
  β Arndís f. 26. 12. 08.
  γ Páldís f. 1. 6. 10 d. 6. s. m.
  δ Páll f. 3. 4. 12.

dd. Páll Theodórsson f. 17. 11. 82.

ee. Pétur f. 21. 11. 84, trésmiður á Blönduósi.

ff. Elín f. 24. 8. 86, m. 1905 Skúli f. 23. 11. 70 Jónsson, verslunarstjóri á Blönduósi. B. þ.:

α Þorvaldur f. 3. 4. 06.

β Theodór Jón f. 28. 2. 08.

gg. Hinrik Elías Theodórsson f. 8. 8. 89, verslunarmaður á Borðeyri.

hh. Finnbogi f. 10. 1. 92.

ii. Lára f. 25. 3. 94.

g. *Kristín Ólafsdóttir* f. 1. 7. 54, m. 78 *Böðvar Böðvarsson,* gestgjafi i Hafnarfirði (bls. 12).

h. *Þorvaldur* f. 28. 2. 56, bóndi á Þóroddsstöðum í Hrútafirði, k. 85 *Ingibjörg* f. 19. 11. 55 *Ólafsdóttir,* bónda á Hvalsá í Hrútafirði, Ólafssonar.

i. *Stefán* f. 5. 6. 57, fyr bóndi og hreppstjóri í Brandagili í Hrútafirði, síðar kennari á Ísafirði, k. 4. 11. 82 *Sigríður* f. 24. 7. 50 *Jónsdóttir,* prests í Stórholti, Halldórssonar. B. þ.:

aa. Guðrún f. 27. 3. 84, saumakona á Ísafirði.

bb. Ólafur Jón f. 22. 6. 85, skósmiður og kaupmaður á Ísafirði.

cc. Jón Ólafur f. 27. 8. 86, skósmiður á Ísafirði.

dd. Margrét f. 20. 7. 87 d. 19. 6. 89.

ee. Páll f. 28. 2. 90.

ff. Stefán f. 17. 7. 91.

gg. Margrét f. 3. 6. 93.

k. *Sigríður Ólafsdóttir* f. 18. 3. 59, m. 93 *Finnbogi Jakobsson* (bls. 46).

l. Magnús f. 12. 1. 63 d. 18. s. m.

2. Guðrún Pálsdóttir f. 10. 6. 1817 d. 29. 4. 1902, m. 35 Jón f. 16. 2. 1807 d. 4. 3. 87 Eiríksson, prestur að Stórólfshvoli 11. 12. 39, að Stóra-Núpi 5. 11. 59, lausn 28. 7. 80. B. þ.:

a. *Guðrún* f. 4. 11. 35 d. 13. 6. 67, m. 24. 9. 64 *Guðmundur* f. 21. 6. 44 *Ámundason* bóndi á Sandlæk, síðar í Rvík. B. þ.:

aa. Jóhann Kristinn f. 25. 5. 67 d. 6. 9. s. á.

b. *Eiríkur Jónsson* f. 3. 12. 36 d. 24. 5. 99, bóndi í Fossnesi, 1. k. *Elín* f. 9. 4. 42 d. 2. 2. 80, *Arnadóttir* frá Garðsauka. B. þ.:

aa. Árni f. 25. 12. 69, bóndi á Rima í Selárdal, k. 1904 Helga f. 3. 10. 77 Pétursdóttir, bónda í Hákoti í Njarðvíkum, Bjarnasonar.

bb. Jón f. 8. 6. 71 druknaði í maí 1900, sjómaður í Reykjavík, k. 97 Ingigerður Þorvaldsdóttir (bls. 22). B. þ.:

α Katrín f. 8. 5. 97.

β Elín Guðrún Vigfúsína f. 14. 3. 98.

γ Jóna f. 29. 6. 1900.

cc. Guðrún Eiríksdóttir f. 10. 6. 73 d. í nóv. 1901 ógift.

dd. Elín f. 3. 12. 74, m. Jón f. 2. 8. 78 Hróbjartsson, sjómaður í Reykjavík.

ee. Jóhanna f. 20. 4. 76, barnakennari á Kleifum í Súðavíkurhreppi.

ff. Sigrún f. 8. 5. 78, m. 10 Ólafur f. 6. 10. 84 Þorvaldsson, bóndi á Straumi í Garðahverfi.

gg. Pálína f. 18. 12. 80.

Eiríkur Jónsson 2. k. 14. 7. 83 *Guðrún* f. 23. 8. 48 *Jónsdóttir* frá Efra-Langholti. B. þ.:

hh. Guðleif f. 5. 5. 84.

ii. Margrét Jóhanna f. 12. 6. 86, m. Stefán Sigurðsson í Haga (bls. 24).

kk. Guðmundur f. 2. 4. 89, trésmiður í Rvík.

c. Kristín Jónsdóttir f. 27. 2. 38 d. 4. 10. 39.

d. Páll f. 28. 5. 39 d. s. á.

e. Ólafur f. 28. 5. 39 d. s. á.

f. Páll f. 19. 12. 40 d. 29. 11. 42.

g. *Þorvaldur Jónsson* f. 4. 5. 42 d. 3. 1. 97, bóndi í Skaftholti, 1. k. *Guðrún* f. 1. 3. 43 *Gísladóttir,* bónda í Ásum, Rögnvaldssonar. B. þ.:

aa. Guðrún f. 17. 11. 70, m. 95 Einar f. 6.

12. 67 Einarsson frá Álfsstöðum, sjómaður í Reykjavík. B. þ.:
α Guðbjartur Þorvaldur f. 1. 2. 96.
β Þóranna Guðrún f. 20. 6. 1900.
γ Ingólfur Þorsteinn f. 13. 11. 06.
bb. Ingigerður Þorvaldsdóttir f. 18. 9. 72, m. Jón Eiríksson (bls. 21).
cc. Kristín f. 28. 5. 74, m. Halldór Ásmundsson, eru í Ameríku. B. þ.:
α Þorvaldur Páll.
β Eggert Ólafsson.
dd. Gunnhildur f. 15. 11. 75, m. 09 Jón Einar f. 11. 3. 72 Gíslason, skósmiður í Reykjavík.
ee. Páll f. 17. 3. 77, steinsmiður í Reykjavík, k. 09 Ágústa f. 29. 8. 85 Hjörleifsdóttir, á Seli í Grímsnesi Steindórssonar.
ff. Jón f. 12. 5. 83 er í Ameríku.
gg. Valgerður f. 12. 9. 86.

Þorvaldur Jónsson 2. k. 95 *Katrín* f. 11. 9. 56 *Magnúsdóttir* frá Langholti. B. þ.:
hh. Þorvaldur f. 15. 5. 97.

h. *Páll Jónsson* f. 3. 9. 43 d. 15. 4. 75, prestur í Hestþingum 5. 5. 69, k. 14. 7. 70 *Ólafía Sigríður Ólafsdóttir* (bls. 17). B. þ.:
aa. Ólafur f. 5. 3. 72 d. 31. 8. s. á.
bb. Ólafur f. 24. 9. 73 d. 13. 6. 74.

i. Kristín Jónsdóttir f. 3. 7. 45 d. 10. s. m.

k. *Ólafur Jónsson* f. 5. 1. 47, bóndi í Geldingaholti, k. 21. 10. 75 *Guðríður* f. 2. 2. 55 *Ámundadóttir* frá Sandlæk. B. þ.:
aa. Guðrún Jóna f. 6. 5. 78.
bb. Lára f. 28. 10. 79.
cc. María f. 4. 3. 81.
dd. Kjartan f. 12. 10. 83.
ee. Guðrún Pálína f. 22. 7. 85 d. 4. 1. 09.
ff. Ragnheiður f. 15. 9. 86.
gg. Jón f. 11. 10. 87.
hh. Þórdís f. 27. 3. 91.

ii. Ólafur f. 30. 4. 92.

l. *Helga Jónsdóttir* f. 8. 5. 48, 1. m. *Stefán* f. 1841 d. 15. 5. 82 *Höskuldsson,* bóndi á Ásólfsstöðum. B. þ.:

aa. Jón f. 20. 2. 72 d. 4. 1. 02, prestur að Lundarbrekku 3. 5. 99, k. Guðrún f. 18. 5. 72 d. 6. 11. 04 Helgadóttir, bónda í Birtingaholti, Magnússonar.

bb. Guðrún f. 9. 2. 74, m. Jakob f. 24. 6. 67 Jónsson, bónda á Galtafelli. B. þ.:

α Jenný f. 13. 3. 91.
β Sigríður f. 7. 6. 93.
γ Stefán f. 7. 3. 95.
δ Helga f. 3. 12. 97.
ε Jón f. 10. 3. 03.

cc. Páll Stefánsson f. 16. 12. 76, bóndi á Elliðavatni, k. 5. 10. 98 Guðrún f. 5. 10. 57 d. 29. 11. 09, Vigfúsdóttir frá Ási í Holtum.

Helga Jónsdóttir 2. m. 4. 11. 86 *Stefán* f. 24. 11. 55 *Eiríksson* bóndi á Ásólfsstöðum. B. þ.:

dd. Stefanía f. 27. 7. 87 d. 28. 12. 08, m. Bjarni f. 3. 10. 80 Jónsson frá Galtafelli, snikkari í Reykjavík. B. þ.:

α Stefán Helgi f. 21. 3. 08.

ee. Kristín Stefánsdóttir f. 6. 4. 89.

m. Sveinn Jónsson f. 21. 10. 49 d. 26. s. m.

n. *Kristín* f. 1. 9. 54, m. *Ófeigur* f. 2. 5. 56 d. 22. 5. 88 *Guðmundsson,* bóndi á Bakka á Seltjarnarnesi. B. þ.:

aa. Jón f. 22. 4. 81 cand. mag., tímakennari við mentaskólann í Reykjavík, k. 1910 Rigmor Julie Frederikke Schulz f. 1. 10. 81.

bb. Guðrún Marta f. 22. 11. 84.

o. Halldór Jónsson f. 1. 9. 54 d. 4. 10. s. á.

p. *Sigurður* f. 11. 8. 56, bóndi í Hrepphólum,

k. 82 *Jóhanna* f. 10. 11. 62 *Guðmundsdóttir*, bónda í Ásum Þormóðssonar. B. þ.:
aa. Margrét f. 11. 10. 83.
bb. Stefán f. 11. 4. 85, bóndi í Haga, k. 1910 Jóhanna Margrét Eiríksdóttir (bls. 21).
cc. Guðrún f. 3. 6. 87.
dd. Anna f. 4. 8. 89.
ee. Ágústa Margrét f. 25. 8. 91.
ff. Páll f. 2. 4. 94.
gg. Jón f. 5. 4. 99.

3. Helga Pálsdóttir f. 22. 11. 19, m 22. 10. 44 Arent Askalon (Askelund) f. 24. 3. 18 Arentsson, bóndi á Sæunnarstöðum á Skagaströnd, síðar á Bjargarsteini í Stafholtstungum. B. þ.:
a. *Ingileif* f. 9. 7. 45.
b. Árni f. 46 d. 48.
c. *Arni* f. 27. 6. 52, bóndi á Höfðadal í Tálknafirði, k. 82 *Ingibjörg* f. 16. 3. 53 *Guðmundsdóttir*, bónda á Syðstu-Fossum í Andakíl, Þorsteinssonar. B. þ.:
aa. Guðmundur f. 19. 6. 82 d. s. d.
bb. Ingibjörg Anna Dóróthea f. 7. 8. 85.
cc. Guðmundur f. 29. 9. 89.
dd. Jens f. 16. 3. 91.
ee. Helgi Arent f. 17. 11. 93.
d. Jóhann Arentsson f. 3. 8. 56 d. 2. 11. 57.
e. Jóhanna f. 62 d. 67.

Kristín Þorvaldsdóttir 2. m. **Pétur Einarsson,** bóndi á Ey í Borgarfirði.

VII. Sigríður Þorvaldsdóttir f. 1797 d. 1801.

Þorvaldur Böðvarsson 3. k. 20. 7. 1804
9c/2k → **Kristín Björnsdóttir** (bls. 58). B. þ.:

8/e 1c VIII. **Björn Þorvaldsson** f. 3. 8. 1805 d. 7. 2. 74, prestur að Þönglabakka 25. 3. 30, að Stafafelli 19. 1. 37, að Holti undir Eyjafjöllum 24. 2. 62, 1. k. 25. 6. 32 **Halldóra** f. 16. 7. 12 d. 27. 6. 44 **Finnbogadóttir,** frá Vík á Flateyjardal. B. þ.:

1. Guðmundur f. 24. 10. 35 dó 3 ára.
2. Kristín f. 3. 9. 39, m. 73 Jón f. 14. 4. 38 Einarsson, bóndi á Ysta-Skála undir Eyjafjöllum. B. þ.:
   a. *Halldóra* f. 28. 2. 74, m. 93 *Bjarni* f. 3. 9. 69 *Einarsson,* útvegsbóndi í Vestmannaeyjum. B. þ.:
      aa. Björn f. 3. 3. 93.
      bb. Ingibjörg f. 17. 2. 95.
      cc. Jón f. 23. 8. 97 d. 13. 10. 98.
      dd. Sigurður Gísli f. 14. 11. 05.
      ee. Kristín Hólmfríður f. 21. 1. 10.
   b. *Gísli Jónsson* f. 17. 11. 76, bóndi á Ysta-Skála undir Eyjafjöllum, 1. k. 06 *Guðrún* f. 14. 11. 79 d. 25. 7. 09 *Björnsdóttir* frá Hóli í Dalahreppi. B. þ.:
      aa. Sigurþór f. 21. 5. 07.
      bb. Ingólfur f. 2. 8. 08.
      Gísli Jónsson 2. k. 19. 7. 12 *Sigríður* f. 18. 7. 91 *Jónsdóttir* frá Ysta-Skála.
   c. *Sveinn Jónsson* f. 1. 12. 77, útvegsbóndi í Vestmannaeyjum, k. 05 *Kristín* f. 14. 9. 80 *Þorleifsdóttir,* Þorleifssonar. B. þ.:
      aa. Ásdís f. 23. 10. 07.
   d. Björn Jónsson f. 1. 12. 77 d. 12. s. m.
3. Hólmfríður Björnsdóttir f. 16. 12. 42, m. 2. 7. 74 Ólafur f. 26. 6. 52 Ólafsson Rósenkranz, leikfimiskennari í Reykjavík. B. þ.:
   a. *Björn Rósenkranz* f. 5. 7. 74, kaupmaður í Reykjavík.
   b. *Hólmfríður Rósenkranz* f. 10. 9. 75, veitingakona í Reykjavík.
   c. Sæunn Rósenkranz f. 1877 d. 28. 10. 79.
   d. *Jón Rósenkranz* f. 26. 3. 79, læknir, ritari við háskólann í Reykjavík 19. 9. 11.

Björn Þorvaldsson 2. k. 1844 **Sólveig** f. 3. 11. 20 d. 31. 8. 05 **Einarsdóttir,** bónda í Botni, Árnasonar. B. þ.:

4. Halldóra f. 23. 7. 46, m. 76 Guðmundur f. 22. 6. 48 d. 18. 9. 96 Sveinbjörnsson, bóndi á Mið-Skála undir Eyjafjöllum. B. þ.:
  a. *Elín* f. 27. 3. 77.
  b. *Björn* f. 12. 6. 79, bóndi á Grund undir Eyjafjöllum, k. 02 *Árína Kristjana* f. 30. 1. 75 *Jónsdóttir*, frá Húsavík. B. þ.:
    aa. Guðbjörg f. 16. 6. 03.
    bb. Guðmundur Ásgeir f. 10. 12. 06.
    cc. Sólveig Arnbjörg f. 14. 11. 10. d. 26. s. m.
  c. *Sveinbjörn Guðmundsson* f. 16. 8. 81 varð úti á Rangárvöllum 7. 2. 12.
  d. Brynjólfur f. 29. 5. 84 d. 21. 10. 85.
  e. *Gísli Brynjólfur* f. 7. 3. 86 varð úti á Rangárvöllum 7. 2. 12.
5. Þorvaldur Björnsson f. 2. 1. 48, yfirlögregluþjónn í Reykjavík, k. 72 Jórunn f. 3. 9. 43 Sighvatsdóttir, alþm. Árnasonar.
6. Gísli f. 13. 5. 53 d. 6. 2. 76, í Reykjavíkurskóla.

IX. **Ólafur Þorvaldsson** f. 21. 9. 1806 d. 14. 1. 78, prestur í Saurbæjarþingum 7. 8. 43, að Flugumýri 1850, að Viðvík og Hólum 29. 7. 61, k. **Sigríður** f. 22. 8. 1808 d. 20. 2. 89 **Magnúsdóttir,** bónda á Leirum undir Eyjafjöllum, Sigurðssonar. B. þ.:

1. Daníel f. 4. 4. 37. d. 2. 5. 94, bóndi á Hofstaðaseli, k. Svanhildur f. 23. 4. 44 Loftsdóttir. B. þ.:
  a. *Sigrún* f. 16. 4. 65, m. *Benedikt* f. 26. 12. 62 d. í marz 1903 *Hannesson,* búfr., í Ameríku. B. þ.:
    aa. Daníel.
    bb. Jóhanna.
    cc. . . . . . dó barn.
    dd. Svanbjörg.
  b. Ólafur f. 10. 5. 70 d. 18. 11. 76.
  c. *Ólafur Dan* f. 31. 10. 77, dr. phil., kennari við kennaraskólann 17. 6. 08, k. 19. 7. 04 *Ólöf* f. 6. 9. 81 *Sveinsdóttir* kaupmanns, Sigfússonar. B. þ.:
    aa. Sveinn f. 13. 10. 04 d. 8. 5. 10.

bb. Svanhildur f. 14. 11. 05.
cc. Daníel f. 20. 11. 08.
dd. Snorri f. 22. 8. 10.

d. *Kristín Danielsdóttir* f. 16. 3. 81, verslunarkona á Seyðisfirði.

e. *Jón* f. 15. 11. 85 verslunarmaður á Akureyri.

2. Vigdis Ólafsdóttir f. 6. 3. 38 d. 18. 2. 40.
3. Böðvar f. 14. 4. 39 d. 19. s. m.
4. ~~Vigdís f. 27. 3. 40 d. s. d.~~
5. Vigdís f. 12. 3. 41, m. 8. 6. 61 Magnús f. 25. ~~12. 28 Árnason~~ trésmiður í Reykjavík. B. þ.:

a. Sigríður f. 30. 9. 62 d. 3. 9. 64.

b. *Ólafur* f. 2. 10. 64, prestur að Eyvindarhólum 17. 10. 87, en fór þangað eigi, að Sandfelli 17. 5. 88, að Arnarbæli 12. 3. 03, k. 25. 5. 88 *Lydia Angelika* f. 2. 7. 62 dóttir *Lúdvígs Knudsens* verslunarmanns í Reykjavík. B. þ.:

aa. Katrín f. 8. 2. 89 d. 23. 8. 07.
bb. Vigdís f. 19. 8. 90.
cc. Lovísa Magnea f. 12. 12. 91.
dd. Þorvaldur f. 1. 5. 96.

c. *Sigurður Magnússon* f. 26. 3. 66, héraðslæknir í Barðastrandasýslu 7. 7. 99, k. 4. 6. 93 *Helga Esther* f. 5. 4. 67, dóttir *Lauritz Hansen-Jensen*, gestgjafa á Akureyri. B. þ.:

aa. Lára f. 16. 3. 94.
bb. Haraldur f. 6. 11. 96.
cc. Esther Helga f. 8. 7. 01.
dd. Bergljót f. 29. 6. 02 d. 28. 6. 03.
ee. Magnús f. 4. 6. 06.
ff. Sverrir f. 10. 12. 07.

d. Anna Magnúsdóttir f. 22. 4. 08 dó ung.

e. *Sigríður* f. 29. 9. 70, m. *Jón* f. 27. 12. 73 *Magnússon*, bóndi á Grjóteyri í Kjós.

f. Þorvaldur f. 21. 12. 71 d. 10. 3. 72.

g. *Árni Kristinn* f. 24. 11. 73, fiskimatsmaður á Ísafirði 17. 7. 09, síðar verslunarmaður í Reykjavík, k. 21. 9. 06 *Kristjana* f. 6. 8. 86

Jónsdóttir, bónda úr Breiðavíkurhreppi, Jóhannessonar. B. þ.:
aa. Karl f. 16. 10. 07.
bb. Guðrún f. 5. 8. 10.
h. *Þorvaldur Magnússon* f. 15. 4. 75 d. 30. 6. 92, í Reykjavíkurskóla.
i. *Elín* f. 12. 8. 76, verslunarkona í Reykjavík.
k. *Anna* f. 29. 4. 79, m. 12. 10. 06 *Jakob* f. 13. 4. 73 d. 8. 4. 09 *Sigurðsson,* útvegsbóndi á Seyðisfirði. B. þ.:
aa. Vigdís f. 14. 12. 06.
bb. Guðrún Sigríður f. 29. 6. 08.
l. *Jósef Gottfred Blöndal Magnússon* f. 27. 5. 81, trésmiður í Reykjavík, k. 8. 6. 11 *Guðríður* f. 24. 11. 86 *Guðmundsdóttir,* verslunarmanns í Reykjavík, Guðmundssonar. B. þ.:
aa. Magnús f. 28. 12. 11.
6. Þorvaldur Ólafsson f. 19. 4. 42 d. 28. 5. 43.
7. Hjörtur f. 43 d. 7. 3. 45.
8. Anna f. 2. 4. 45 d. 10. 12. 66.
9. Magnús f. 11. 6. 46 d. 2 ára.
10. Stefán dó barn.
11. Jón Sigurður f. 12. 10. 48 d. 30. 6. 82, héraðslæknir í Vestur-Skaftafellssýslu 14. 8. 76, k. Sigríður f. 23. 10. 58 Jónsdóttir, umboðsmanns í Vík, Jónssonar. B. þ.:
a. *Guðlaug* f. 24. 12. 78, kenslukona í Reykjavík.
b. Sigríður dó barn.
12. Ingibjörg Ólafsdóttir dó 8 ára.
13. Stefán dó barn.

X. **Ingibjörg Þorvaldsdóttir** f. 1. 10. 1807 d. 17. 7. 73, m. 1839 **Björn Sigurðsson** (bls. 81). B. þ.:

Te 2 R
8/c-1R

19th Þorvaldur f. 19. 6. 40 drukknaði 7. 5. 06 í Hnausakvísl, prestur að Reynivöllum 19. 9. 67, að Melstað 30. 1. 77, k. 75 Sigríður Jónasdóttir (bls. 46). B. þ.:
a. Gyðríður f. 9. 1. 76 d. 29. 4. 82.
b. *Hólmfríður* f. 28. 7. 77, m. 01 *Sigvaldi* f. 16.

11. 73 *Björnsson*, bóndi á Brekkulæk í Miðfirði. B. þ.:
aa. Björn f. 16. 2. 02.
bb. Þorvaldur f. 3. 11. 03.
cc. Jóhann Frímann f. 1. 8. 05.
dd. Svanborg f. 29. 10. 08.

c. *Böðvar Þorvaldsson* f. 15. 4. 79.

d. *Ingibjörg* f. 17. 9. 81, m. 1906 *Friðrik* f. 15. 9. 81 *Arnbjarnarson*, bóndi á Stóra-Ósi í Miðfirði. B. þ.:
aa. Þorvaldur f. 27. 5. 07.
bb. Guðný f. 10. 8. 08.
cc. Björn f. 22. 6. 10.

e. Björn Þorvaldsson f. 17. 1. 84 d. 1. 5. s. á.
f. Stefán f. 14. 5. 85 d. 27. s. m.
g. Guðný f. 12. 1. 87 d. 9. 1. 03.
h. Ólafur f. 5. 10. 89 d. 27. 6. 92.
i. *Þuríður* f. 26. 5. 92.
k. *Ófeigur* f. 28. 12. 94.

2. Sigurbjörg Kristín Björnsdóttir f. 21. 4. 42 dó ógift.

3. Ólafur f. 8. 9. 43, bóndi á Kolbeinsá í Hrútafirði, k. 12. 11. 78 Elísabet Stefánsdóttir (bls. 74). B. þ.:
a. Björn f. 1880 dó í marz 1881.
b. *Þórunn Sigríður* f. 17. 5. 85, m. 08 *Kristmundur* f. 25. 8. 84 *Jónsson*, realstúdent, barnakennari á Kolbeinsá. B. þ.:
aa. Björn Gísli f. 18. 9. 09.
c. *Stefán Ólafsson* f. 9. 6. 83.
d. *Ingibjörg* f. 1. 1. 86.
e. *Þorvaldur* f. 6. 11. 90.
f. *Halldór* f. 21. 12. 93.
g. *Margrét Soffía* f. 25. 12. 95.
h. Björn d. í maí 1901.

4. Jón Björnsson f. 8. 2. 50 d. 13. s. m.

XI. **Stefán Þorvaldsson** f. 1. 11. 1808 d. 20. 10. 88, prestur að Knappstöðum í Stíflu 1835, að Mosfelli í Mosfellssveit 5. 5. 43, í Hítarnesþingum 1. 5. 55, að Stafholti 7. 7. 66, prófastur í Mýrasýslu 1861—86, ge/1R

lausn 15. 6. 82, k. 22. 6. 35 **Ingibjörg Jónsdóttir** (bls. 62). B. þ.:

1. Gunnlaugur Þorvaldur f. 8. 4. 36 d. 11. 5. 84, prestur í Nesþingum 24. 5. 61, að Hvammi í Norðurárdal 4. 2. 67, að Árnesi 19. 9. 83, en fór þangað eigi, fékk lausn 7. 5. 84, 1. k. Valborg Elísabet f. 28. 10. 38 d. 9. 8. 70 Sveinbjarnardóttir, skólameistara, Egilssonar. B. þ.:

a. Sesselja Guðlaug f. 8. 9. 68 d. 1. 6. 69.

b. *Benedikt Gröndal* f. 9. 8. 70 cand. phil., bæjarfógetaskrifari í Reykjavík, k. 24. 12. 01 *Sigurlaug* f. 10. 10. 85 *Guðmundsdóttir* í Flatey, Guðmundssonar. B. þ.:

aa. Valborg Elísabet f. 9. 11. 02.
bb. Sigurður Guðmundur f. 3. 11. 03.
cc. Eiríkur Hjörtur Sigurður f. 31. 3. 06.
dd. Ragnheiður f. 24. 8. 08.
ee. Haukur f. 3. 2. 12.

Gunnlaugur Þorvaldur Stefánsson, 2. k. Kristín f. 11. 4. 50 Jónsdóttir, prests á Breiðabólsstað, Sigurðssonar. B. þ.:

c. Ragnheiður f. 21. 4. 73 d. 29. 9. s. á.

d. *Árni* f. 30. 8. 74, cand. mag., kennari við gagnfræðaskólann á Akureyri 14. 7. 09.

e. *Jón* f. 28. 8. 76, prestur að Stað á Reykjanesi 11. 6. 03, k. 03 *Ólína Kristín* f. 15. 12. 79 *Snæbjarnardóttir*, bónda í Hergilsey, Kristjánssonar. B. þ.:

aa. Snæbjörn f. 4. 8. 06 d. 14. 6. 08.
bb. Snæbjörn f. 8. 11. 09.
cc. Ragnheiður f. 1912.

f. *Valborg Elísabet Þorvaldsdóttir* f. 31. 3. 79, m. 1902 *Sigurður* f. 16. 10. 70 *Pálsson* cand. phil., bóndi á Auðshaugi á Hjarðarnesi. B. þ.:

aa. Gunnlaugur Þorvaldur f. 11. 6. 03.
bb. Bjarni f. 30. 9. 04.
cc. Páll f. 16. 3. 06.

dd. Kristján Pétur f. 10. 7. 09.

ee. Friðþjófur f. 31. 7. 10.

2. Jón Stefánsson f. 23. 1. 38 d. 17. 10. 68, bóndi á Neðra-Nesi í Stafholtstungum, k. Marta María Guðrún Stephensen (bls. 34). B. þ.:

a. *Stefán* f. 21. 11. 60, prestur í Hítarnesi 5. 11. 87, að Staðarhrauni 27. 2. 92, k. 14. 4. 94 *Jóhanna Katrín* f. 9. 9. 67 *Magnúsdóttir*, bónda á Syðra-Langholti, Magnússonar.

b. Ingibjörg f. 20. 5. 63 d. 25. s. m.

c. *Ólafur* f. 10. 7. 64, lögregluþjónn í Reykjavík, 1. k. 27. 5. 88 *Ragnhildur Guðrún Finnsdóttir* (bls. 32), þau skildu 1889. *Ólafur Jónsson* 2. k. 11. 2. 93 *Valgerður* f. 6. 6. 59 *Einarsdóttir*, bónda í Kaldaðarnesi, Ingimundarsonar. B. þ.:

aa. Stefán f. 26. 9. 93.

bb. Marta Ingibjörg f. 2. 10. 95.

cc. Jón Árni f. 4. 8. 98 d. 2. 12. 99.

d. Ingibjörg Jónsdóttir f. 17. 11. 66 d. 20. s. m.

e. *Guðrún Elísabet* f. 17. 11. 67 d. 6. 1. 06, m. *Arnór Jóhannes Þorláksson* (bls. 79). B. þ.:

aa. Halldór f. 10. 3. 87, trésmiður.

bb. Ingibjörg f. 23. 1. 89.

cc. Marta María Guðrún f. 17. 3. 91.

dd. Þorlákur f. 27. 5. 92.

ee. Jón Stefán f. 12. 11. 93.

ff. Lárus f. 29. 4. 95.

gg. Þórarinn f. 29. 9. 96.

hh. Hannes f. 3. 7. 98.

ii. Steingrímur f. 19. 4. 02.

kk. Guðrún Elísabet f. 22. 12. 05.

3. Elísabet Stefánsdóttir f. 2. 2. ~~1840 d. 7.~~ s. m.

4. Elísabet Kristín f. 12. 9. 41 d. 16. 11. 92, m. Björn Einar Þorláksson (bls. 78).

5. Þórunn f. 18. 1. 44 dó ung.

6. Ólafur f. 12. 3. 45 d. 31. 7. 49.

7. Árni f. 7. 5. 47 d. 17. 11. 72.

8. Þórunn Sigríður Kristín f. 11. 10. 51 d. 27. 5. 1911.

XII. **Guðrún Þorvaldsdóttir** f. 15. 5. 1810 d. 16. 3. 88, m. 24. 8. 28 **Stefán Stephensen** f. 13. 9. 1802 d. 12. 10. 51, prestur að Kálfafelli 28. 6. 35, að Reynivöllum 27. 1. 47. B. þ.:

1. Kristín Stephensen f. 21. 12. 28, m. 51 Finnur f. 8. 2. 28 d. 15. 3. 1900 Einarsson, bóndi á Meðalfelli í Kjós. B. þ.:

a. *Eggert* f. 23. 4. 52, bóndi á Meðalfelli, k. 87 *Elín* f. 15. 9. 55 *Gísladóttir*, prests á Reynivöllum, Jóhannessonar. B. þ.:
aa. Jóhannes Ellert f. 31. 12. 93.
b. *Björn Finnsson* f. 13. 10. 53 d. 20. 2. 74.
c. Kristján f. 10. 12. 55 d. 19. s. m.
d. *Ólafur* f. 16. 11. 56, prestur að Kálfholti 14. 1. 90, k. 27. 11. 89 *Þórunn* f. 5. 5. 63 *Ólafsdóttir*, bónda í Mýrarhúsum á Seltjarnarnesi, Guðmundssonar. B. þ.:
aa. Halldóra f. 7. 4. 92.
bb. Kristín f. 2. 10. 93.
cc. Stefán f. 6. 2. 97.
e. Einar Finnsson f. 2. 3. 59 d. 4. 2. 63.
f. *Högni* f. 11. 5. 61, snikkari í Reykjavík, k. 97 *Þórunn* f. 10. 7. 65 *Jóhannsdóttir*, bónda á Árgilsstöðum, Bergsteinssonar. B. þ.:
aa. Ingunn f. 30. 12. 98 d. 22. 11. 01.
bb. Böðvar f. 8. 11. 1900.
cc. Kristín f. 29. 9. 03.
dd. Björn f. 3. 12. 05.
g. *Einar Finnsson* f. 9. 5. 63, steinsmiður í Reykjavík, k. 27. 10. 94 *Vigdís* f. 7. 11. 68 *Pétursdóttir*, útvegsbónda í Reykjavík, Gíslasonar. B. þ.:
aa. Valgerður f. 31. 1. 95.
bb. Finnur Magnús f. 6. 9. 98.
h. *Ragnhildur Guðrún Finnsdóttir* f. 12. 4. 66 1. m. *Ólafur Jónsson* (bls. 31).
Ragnhildur Guðrún, 2. m. í Ameríku *Mc. Jesny* d. 1911. B. þ.:
aa. Kristín Eleonora f. 96.

bb. Fríða Sigríður f. 99.
cc. Magnús f. 02.

i. Þórunn Finnsdóttir f. 6. 9. 68 d. 15. 11. 71.
k. Guðrún f. 19. 9. 71 d. 8. 11. 73.
l. *Þórunn* f. 3. 5. 74, veitingakona í Reykjavík.
m. *Kristín* f. 9. 11. 76.
n. *Marta* f. 9. 11. 76, m. 1911 *Kristján Helgi* f. 25. 12. 81 *Bjarnason*, múrari í Reykjavík.

2. **Þorvaldur Stephensen** f. 5. 12. 29 d. 95, kaupmaður í Reykjavík, fór 1872 til Chicago með öll börn sín, og staðfestust þau þar, k. **Ragnheiður** d. 1890 **Einarsdóttir**, prests á Reynivöllum, Pálssonar. B. þ.:
a. *Stefán Ólafur Stephensen* f. 29. 5. 54, k. sænsk í Chicago.
b. Hólmfríður Stephensen f. 6. 12. 56 d. 12. s. m.
c. *Hólmfríður Guðrún Karitas Stephensen* f. 8. 1. 58 d. 98, m. *Sharpe* í Chicago.
d. *Sigríður Stephensen* f. 16. 1. 61.
e. *Ragnhildur Magnea Stephensen* f. 16. 5. 65.
f. *Steinunn Stephensen* f. 17. 2. 68.
g. *Gyða Pálína Stephensen*, m. *Reuterdahl* listamálari í Ameríku.

3. **Stefán Stephensen** f. 20. 1. 32, prestur í Fljótshlíðarþingum 9. 11. 58, að Görðum á Akranesi 11. 6. 62, að Ólafsvöllum 19. 12. 64, að Mosfelli í Grímsnesi og Miðdal í Laugardal 8. 4. 85 og 9. 5. s. á. jafnframt að Klausturhólum, lausn 6. 1. 00, k. 61 **Sigríður** f. 29. 4. 39 **Gísladóttir**, prests í Kálfholti, Ísleifssonar. B. þ.:
a. *Þórunn Stephensen* f. 24. 1. 62, m. 93 *Guðmundur* f. 14. 10. 65 *Erlendsson*, bóndi í Skipholti. B. þ.:
aa. Sigrún f. 31. 10. 95.
bb. Stefán f. 15. 10. 97.
b. Gísli Stephensen f. 26. 1. 63 d. 16. 8. 66.
c. Sigríður Stephensen f. 2. 2. 64 d. 21. 8. 66.
d. Hannes Magnús Stephensen f. 4. 2. 65 d. 17. 8. 66.
e. Gísli Stephensen f. 5. 10. 66 d. 17. 12. s. á.

f. Jón Stephensen f. 2. 7. 68 d. 9. s. m.
g. *Stefania Stephensen* f. 19. 10. 69, m. 93 *Sigfús Thorarensen* f. 14. 1. 67, bóndi í Hróarsholti í Flóa. B. þ.:
  aa. Sigríður Thorarensen f. 20. 6. 94.
  bb. Skúli Thorarensen f. 2. 8. 95 d. 31. 10. 97.
  cc. Ragnheiður Thorarensen f. 25. 6. 97.
  dd. Steinunn Thorarensen f. 17. 8. 99.
  ee. Stefán Thorarensen f. 17. 6. 02.
  ff. Helgi Thorarensen f. 29. 1. 04.
  gg. Kristín Thorarensen f. 11. 10. 10.
h. Jórunn Stephensen f. 15. 10. 70 d. 2. 7. 75.
i. Guðrún Stephensen f. 12. 7. 72 d. 18. s. m.
k. *Kristín Stephensen* f. 1. 1. 74 d. 30. 10. 1910, m. 1900 *Ingvar* f. 21. 8. 67 *Grímsson*, bóndi í Laugardalshólum. B. þ.:
  aa. Sigríður f. 24. 6. 01 d. 21. 8. 03.
  bb. Hildur f. 25. 12. 02.
  cc. Sigríður f. 16. 4. 04.
  dd. Ragnheiður f. 9. 6. 05.
  ee. Stefán f. 3. 9. 06.
  ff. Oddný f. 5. 10. 07.
  gg. Valgerður f. 14. 12. 08.
l. *Ólafur Stephensen* f. 4. 3. 76, ökumaður í Reykjavík, k. 98 *Hallbera* f. 20. 7. 66 *Pétursdóttir* frá Grund í Skorradal. B. þ.:
  aa. Pétur Stephensen f. 24. 3. 99.
  bb. Stefán Stephensen f. 17. 5. 00.
  cc. Hans Stephensen f. 25. 10. 05.
m. Magnús Stephensen f. 27. 9. 78 d. 7. 10. s. á.

4. Marta María Guðrún Stephensen f. 6. 1. 34 d. 10. 7. 91, m. Jón Stefánsson (bls. 31).
5. Magnús Stephensen f. 22. 7. 36 d. 84 í Kaupmannahöfn, sjómaður.
6. Högni Stephensen f. 25. 8. 38, sjómaður í Hamborg, dó í Englandi um 1870.
7. Sigríður Stephensen f. 25. 5. 41 d. 18. 5. 89, m. 12. 7. 59 Guðjón f. 6. 7. 33 d. 25. 10. 83 Hálfdanarson, prestur í Flatey 28. 6. 60,

í Glæsibæ 30. 4. 63, að Dvergasteini 27. 6. 67, í Krossþingum 11. 8. 74, í Saurbæ í Eyjafirði 8. 2. 82. B. þ.:
a. Stefán f. 61 d. 65.
b. *Hálfdan* f. 23. 5. 63, prestur í Goðdölum 31. 8. 86, að Breiðabólsstað í Vesturhópi 19. 8. 93, prófastur í Húnavatnssýslu 9. 7. 07, þingm. Húnvetninga 1909—11, k. *Herdís* f. 4. 7. 71 *Pétursdóttir*, bónda á Álfgeirsvöllum Pálmasonar. B. þ.:
aa. Sigríður f. 26. 6. 02.
bb. Helgi f. 14. 8. 11.
c. Stefán Guðjónsson dó ársgamall.
d. *Guðrún* f. 11. 8. 67 d. í maí 03, m. 87 *Sigtryggur* f. 30. 11. 66 *Benediktsson*, bókhaldari á Akureyri. B. þ.:
aa. Guðjón f. 16. 4. 88 d. í des. s. á.
bb. Sigríður f. 16. 1. 93.
e. *Jónheiður Helga Guðjónsdóttir* f. 27. 8. 69, m. 93 *Pálmi* f. 8. 10. 59 *Pétursson*, bóndi á Sjávarborg, síðar kaupmaður á Sauðárkróki.
f. *Ragnheiður* f. 22. 7. 71, kenslukona við heyrnar- og málleysingjaskólann í Reykjavík.
g. *Álfheiður* f. 30. 9. 74, m. 1901 *Kristján Þórður* f. 18. 7. 64 *Jósefsson Blöndal*, kaupmaður og póstafgreiðslumaður á Sauðárkróki. B. þ.:
aa. Jean Valgard Blöndal f. 2. 7. 02.
h. Stefán Guðjónsson f. 80 d. 82.

8. Hans Stephensen f. 21. 11. 43 d. 16. 10. 05, bóndi á Hurðarbaki í Kjós, k. 70 Guðrún f. 30. 5. 41 Ögmundsdóttir frá Hlemmiskeiði. B. þ.:
a. *Þórunn Stephensen* f. 29. 10. 71, m. 92 *Einar* f. 16. 6. 68 *Brynjólfsson*, ökumaður í Reykjavík. B. þ.:
aa. Guðrún f. 21. 6. 93.
bb. Bryndís f. 12. 3. 99.
cc. María Magdalena f. 7. 12. 07.
dd. Magdalena dó barn.
b. *Stefán Stephensen* f. 23. 11. 72, snikkari í

Reykjavík, k. 10. 12. 05 *Guðrún* f. 67 d. 27. 9. 06 *Steinadóttir* frá Valdastöðum í Kjós.

c. *Ögmundur Stephensen* f. 24. 4. 74, bóndi á Hólabrekku við Reykjavík, k. 02 *Ingibjörg* f. 18. 4. 75 *Þorsteinsdóttir*, bónda á Högnastöðum í Borgarfirði, Péturssonar. B. þ.:
  aa. Hans Stephensen f. 4. 11. 03.
  bb. Þorsteinn Stephensen f. 21. 12. 04.
  cc. Kristján Stephensen f. 10. 9. 06 d. 12. 11. s. á.
  dd. Sigríður Stephensen f. 18. 3. 08.
  ee. Stefán Stephensen f. 22. 7. 09.

d. *Högni Stephensen* f. 9. 7. 75, sjómaður í Reykjavík.

e. *Guðrún Stephensen* f. 8. 8. 77, m. 10 *Guðni* f. 28. 5. 77 *Guðnason*, bóndi í Eyjum í Kjós. B. þ.:
  aa. Hans f. í ág. 1911.

f. Magnús Stephensen f. í mai 79 d. s. á.

g. Brynjólfur f. í marz 81 d. 83.

9. **Hannes Stephensen** f. 18. 2. 46 d. 13. 8. 81, prestur að Miðdal í Laugardal 26. 9. 70, en fór þangað eigi, í Fljótshlíðarþingum 4. 5. 71, á Þykkvabæjarklaustri 7. 12. 77, k. **Guðrún** f. 13. 4. 56 **Jónsdóttir** frá Hellisholtum. B. þ.:

a. *Magnús Stephensen* f. 28. 12. 79 bóndi í Meðalholtahjáleigu í Gaulverjabæjarhreppi, k. 3. 11. 03 *Sesselja* f. 18. 6. 70 *Jónsdóttir*. B. þ.:
  aa. Hannes Stephensen f. 17. 4. 02.
  bb. Magnús Stephensen f. 23. 2. 04.
  cc. Guðbjartur Hans Stephensen f. 29. 9. 07.

10. **Jónas Stephensen** f. 23. 9. 49, trésmiður og póstafgreiðslumaður á Seyðisfirði, síðan í Ameríku, k. 14. 9. 72 **Margrét** f. 7. 3. 1852 **Stefánsdóttir**, aðstoðarprests í Viðvík. B. þ.:

a. *Anna Kristín Stephensen* f. 27. 4. 74, m. 17. 6. 05 *Pétur Nikulásson* kaupm. í Canada. B. þ.:
  aa. Jónas Hermann f. 20. 6. 07.
  bb. Nikulás Stefán f. 26. 6. 11.
  cc. Anna Þórunn f. 13. 9. 12.

b. Stefanía Guðrún Stephensen f. 5. 7. 77 d. 13. 1. 82.

c. *Elín Stephensen* f. 26. 9. 79, m. *Karl Júlíus* f. 18. 1. 72 *Einarsson*, sýslumaður í Vestmannaeyjum 3. 6. 09. B. þ.:
   aa. Jónas f. 12. 5. 02 d. 18. s. m.
   bb. Jónas f. 2. 4. 07.
   cc. Einar f. 2. 4. 07 d. 17. 11. s. á.
   dd. Margrét Pálína f. 17. 4. 10 d. 26. 7. 11.
d. Stefán Hannes Stephensen f. 5. 10. 81 d. 13. 1. 82.
e. *Stefán Stephensen* f. 15. 9. 83 d. 7. 7. 08.
f. *Sigurður Stephensen* f. 8. 12. 87, kaupmaður í Winnipeg, k. 11. 9. 09 *Kristjana* f. 11. 11. 81 *Kristjánsdóttir*, frá Einarsst. í Kræklingahlið.

XIII. Páll Þorvaldsson f. 16. 7. 1811 d. 29. s. m.

XIV. **Hólmfríður Þorvaldsdóttir** f. 29. 9. 12 d. 25. 11. 76, m. 26. 9. 36 **Jón** f. 10. 12. 07 d. 31. 5. 75 **Guðmundsson**, umboðsmaður Kirkjubæjarklausturs 1835—47, ritstjóri Þjóðólfs 52—74, málaflutningsmaður við landsyfirréttinn 30. 7. 58, þingm. Skaftfellinga 45—57, Vestur-Skaftfellinga 59—67, þjóðfundarfulltrúi Skaftfellinga 51, fulltrúi Íslands á grundvallarlagaþingi Dana 48, forseti alþingis 59—61. B. þ.:

1. Þorvaldur Jónsson f. 3. 9. 37, héraðslæknir á Ísafirði 6. 2. 65, lausn 15. 11. 00, póstafgreiðslumaður á Ísafirði, formaður sparisjóðs Ísafjarðarkaupstaðar, síðar forstjóri fyrir útibúi Landsbankans þar. R. af dbr. 28. 3. 99, k. 28. 8. 64 Þórunn Jónsdóttir (bls. 41). B. þ.:
   a. *Hólmfríður* f. 10. 12. 65, m. 17. 10. 86 *Árni Jónsson* (bls. 41).
   b. *Jón Þorvaldsson* f. 15. 6. 67, héraðslæknir á Hesteyri 10. 8. 01, 1. k. 3. 9. 97 *Gudrun Nilsen* f. 29. 3. 74 d. 6. 5. 99 dóttir Peder Nilsens ráðgjafa í Noregi, 2. k. 29. 8. 02 *Marta Guðrún* f. 2. 12. 75 *Sigurðardóttir Bachmann*, kaupmanns á Patreksfirði.
   c. *Kristín* f. 14. 1. 70, kaupmaður í Reykjavík.

d. *Helga* f. 15. 5. 71, m. *Páll Stephensen* (bls. 16).

e. *Gyðríður* f. 21. 8. 72, m. 10. 9. 02 *Björn* f. 3. 7. 73 *Bjarnason,* dr. phil., varabókavörður Landsbókasafnsins 1907, kennari við kennaraskólann 17. 6. 08. B. þ.:
   aa. Högni Björnsson Bjarnason f. 16. 1. 05.
   bb. Sigríður f. 13. 1. 07.
   cc. Þórunn f. 29. 6. 08.
   dd. Kristín f. 24. 4. 10.

f. *Sigríður Þorvaldsdóttir* f. 22. 8. 75 d. 24. 12. 05, m. 11. 11. 02 *Thorvald Haraldsen Krabbe* (bls. 40).

g. *Ólafur* f. 15. 7. 78, stórkaupmaður í Kaupmannahöfn.

2. Sigurður Jónsson f. 31. 1. 39 d. 21. 4. 09, fangavörður í Reykjavík, 1. k. 11. 11. 64 Þuríður f. 45 d. 16. 6. 66 Guðmundsdóttir. B. þ.:

a. *Hólmfríður* f. 19. 12. 64, m. 89 *Maríus* f. 25. 1. 63 *Guðmundsson,* verslunarmaður á Ísafirði. B. þ.:
   aa. Kristín f. 9. 8. 86.
   bb. Gyða f. 17. 7. 91.
   cc. Sigurður Jón f. 4. 6. 93.
   dd. María Þuríður f. 19. 3. 96.
   ee. Jón f. 24. 9. 98.
   ff. Hrefna f. 8. 1. 01.

   Sigurður Jónsson 2. k. 23. 6. 72 Marie Kathrine f. 13. 3. 46 dóttir Nissen skósmiðs í Sönderborg á Als. B. þ.:

b. *Kristján Ágúst* f. 23. 6. 73, prentari í Rvík, k. 31. 5. 02 *Ingileif* f. 25. 1. 78 *Bartels,* kaupmanns í Reykjavík. B. þ.:
   aa. Sigurður f. 6. 4. 03.
   bb. Hendrik Vilhelm f. 19. 3. 05.
   cc. Daníel Ágúst f. 5. 3. 08 d. 14. 11. s. á.
   dd. Haraldur f. 31. 5. 10.

c. *Þuríður Sigurðardóttir* f. 19. 5. 75, verslunarkona í Reykjavík.

d. *Jón* f. 12. 11. 76, verslunarmaður á Eyrarbakka, k. 26. 9. 08 *Karen* f. 2. 6. 87 *Frímannsdóttir,* daglaunamanns á Eyrarbakka. B. þ.:
  aa. Sigurður f. 18. 2. 10.
  bb. Vilhelm Frímann f. 2. 2. 12 d. s. d.
  cc. Ingibjörg f. 2. 2. 12 d. 7. s. m.

e. *Kristín Sigurðardóttir* f. 17. 9. 78, m. 3. 10. 03 *Helgi* f. 27. 5. 76 *Helgason,* verslunarmaður í Reykjavík. B. þ.:
  aa. Jón f. 22. 9. 04.
  bb. María f. 25. 2. 06.
  cc. Rannveig f. 2. 11. 07.
  dd. Sigríður f. 21. 7. 09.

f. Ágústa Friðrika Amalía Sigurðardóttir f. 1. 1. 80 d. 29. 6. 82.

g. Þorvaldur f. 12. 5. 81 d. 15. s. m.

h. *Haraldur* f. 2. 4. 82, stúdent, verslunarmaður í Reykjavík, k. 21. 11. 08 *Rósa* f. 11. 9. 85 *Þórarinsdóttir,* utanbúðarmanns í Rvík Jónssonar.

i. *Amalía Alexía* f. 2. 4. 84, m. 19. 5. 06 *Sigurður* f. 7. 1. 82 *Þorsteinsson,* verslunarmaður í Reykjavík. B. þ.:
  aa. Kristín f. 12. 4. 07.
  bb. Sverrir f. 14. 8. 10.
  cc. Þuríður Ragna f. 29. 9. 11.

k. *Þorvaldur Sigurðsson* f. 8. 9. 85 húsgagnasmiður í Reykjavík.

l. *María* f. 8. 11. 86, m. 14. 9. 07 *Vigfús* f. 5. 8. 83 *Guðbrandsson,* klæðskeri í Reykjavík. B. þ.:
  aa. Sigurður Haukur f. 5. 4. 10.

m. Þórunn Sigurðardóttir f. 22. 8. 89 d. 15. 3. 90.

3. Kristín Jónsdóttir f. 25. 5. 41 d. 14. 8. 10, m. 21. 7. 71 Harald Krabbe f. 13. 3. 31, dr. med., prófessor við hinn kgl. dýralækninga- og landbúnaðarháskóla í Kaup-

mannahöfn, K.² af dbr., dbrm., R.¹ af norskri Ólafsorðu. B. þ.:

a. *Oluf Haraldsen Krabbe* f. 19. 5. 72, Kriminalretsassessor í Kaupmannahöfn, k. 2. 10. 00 *Petrea Neegaard* f. 20. 12. 78. B. þ.:
  aa. Karen Krabbe f. 19. 8. 01.
  bb. Otto Henrik Olufsen Krabbe f. 7. 5. 03.

b. *Jon Haraldsen Krabbe* f. 5. 1. 74, cand jur. & polit., yfirréttarmálafærslumaður í Kaupmannahöfn, forstöðumaður íslensku stjórnarskrifstofunnar 1. 11. 09. R. af dbr. 22. 11. 12, k. 10. 5. 99 *Margrethe Casse* f. 27. 10. 76. B. þ.:
  aa. Gudrun Krabbe f. 20. 6. 1900.
  bb. Niels Jonsen Krabbe f. 8. 8. 01.
  cc. Bodil Krabbe f. 12. 10. 02.
  dd. Birgitte Krabbe f. 13. 2. 04.
  ee. Henning Jonsen Krabbe f. 20. 7. 06.

c. Thorvald Haraldsen Krabbe f. 1. 5. 75 d. 7. s. m.

d. *Thorvald Haraldsen Krabbe* f. 21. 6. 76, cand. polyt., landsverkfræðingur 1. 1. 06 jafnframt umsjónarmaður vitanna 1. 1. 10, 1. k. 11. 11. 02 *Sigríður Þorvaldsdóttir* (bls. 38). B. þ.:
  aa. Helga Krabbe f. 25. 8. 04.
  bb. Sigrid Krabbe f. 24. 12. 05 d. 8. 5. 06.

  Thorvald Haraldsen Krabbe, 2. k. 15. 6. 07 *Margarethe Krabbe* f. 4. 10. 71.

e. Hólmfríður Krabbe f. 31. 7. 79 d. 29. 8. s. á.

f. *Knud Haraldsen Krabbe* f. 3. 3. 85, læknir í Kaupmannahöfn, k. 19. 10. 09 *Thora Agnete Hindenburg* f. 19. 2. 83, cand. jur. B. þ.:
  aa. Edith Krabbe f. 4. 3. 12.

XV. **Kristín Þorvaldsdóttir** f. 18. 1. 14 d. 26. 3. 69, m. **Jón** f. 1. 11. 15 d. 25. 6. 81 **Hjartarson,** prestur í Krossþingum 27. 1. 47, að Gilsbakka 4. 10. 60. B. þ.:

1. Hjörtur f. 28. 4. 41 d. 16. 4. 94, héraðslæknir í syðri hluta Vesturamtsins 31. 10. 67, 1. k. 8. 10. 76 Hildur f. 8. 10. 57 d.

17. 10. 78 Bogadóttir Thorarensen sýslumanns. 2. k. Ingibjörg f. 25. 9. 60 Jensdóttir, rektors Sigurðssonar.

2. Þórunn f. 23. 12. 42 d. 9. 2. 12, m. Þorvaldur Jónsson (bls. 37).
3. Kristín f. 16. 2. 45 d. 5. 8. 47.
4. Þorvaldur f. 19. 12. 47, prestur að Setbergi 14. 5. 75, að Eyri í Skutilsfirði 12. 9. 81, prófastur í N.-Ísafjarðarsýslu 1882—1906. R. af dbr. 7. 4. 05, k. 3. 9. 75 Þórdís f. 3. 7. 47 d. 15. 10. 1910 Jensdóttir, rektors Sigurðssonar. B. þ.:
   a. Jón f. 12. 1. 77 d. 25. 12. 79.
   b. Björn f. 29. 4. 78 d. 1880.
   c. Ólöf f. 31. 5. 81 d. 11. 4. 1900.
   d. *Kristín* f. 13. 4. 86, m. 30. 7. 10 *Sigurjón* f. 27. 6. 78 *Jónsson* cand. phil., skólastj. á Ísaf.
5. Árni Jónsson f. 25. 1. 51 cand. theol., verslunarstjóri á Ísafirði, r. af dbr. 11. 8. 07, 1. k. Lovise f. 13. 2. 53 d. 2. 7. 82 Ásgeirsdóttir, kaupmanns á Ísafirði, Ásgeirssonar. 2. k. Hólmfríður Þorvaldsdóttir (bls. 37).
6. Grímur Jónas f. 14. 7. 55, cand. theol., skólastjóri á Ísafirði og síðar verslunarmaður, k. 14. 6. 87 Ingveldur f. 26. 11. 64 Guðmundsdóttir Johnsen, prests í Arnarbæli. B. þ.:
   a. *Jón* f. 18. 12. 87, verslunarmaður á Ísafirði.
   b. Kristrún f. 9. 2. 90 d. 10. 10. 95.
   c. Sigríður f. 17. 4. 92.
   d. Sigurður f. 20. 4. 96.

XVI. **Sigríður Þorvaldsdóttir** f. 15. 7. 15 d. 23. 11. 66, m. 21. 2. 36 **Ásgeir** f. 1. 11. 14, d. 25. 4. 81 **Finnbogason,** bóndi á Lambastöðum á Seltjarnarnesi og síðar á Lundum í Borgarfirði. B. þ.:

1. Þorvaldur f. 20. 5. 36 d. 24. 8. 87, prestur að Þingmúla 11. 6. 62, að Hofteigi 1. 6. 64, að Hjaltabakka 20. 3. 80, jafnframt að Þing-

eyraklaustri 82, lausn 2. 3. 87, 1. k. 26. 7. 62 **Anna Katrín** f. 43 d. 23. 11. 91 **Þorsteinsdóttir**, kaupmanns í Reykjavík, Jónssonar, þau skildu. B. þ.:

a. Ari f. 29. 12. 63 dó ungur.
b. Arina María f. 19. 9. 66 dó ung.

Þorvaldur Ásgeirsson, 2. k. **Hansína Sigurbjörg Þorgrímsdóttir** (bls. 54). B. þ.:

c. Guðríður f. 17. 7. 70 dó barn.
d. Ásgeir f. 18. 7. 71 dó barn.
e. Sigríður f. 30. 7. 72 dó ung.
f. Þorgrímur f. 3. 8. 73 dó barn.
g. Kristín f. 30. 7. 74 dó barn.
h. *Guðríður* f. 20. 9. 75, m. *Kristján Berndsen* f. 23. 11. 76, verslunarmaður á Blönduósi. B. þ.:
  aa. Þorvaldur Ásgeir Berndsen f. 10. 10. 00.
  bb. Fritz Gunnlaugur Berndsen f. 8. 8. 02.
  cc. Hansína Ingibjörg Berndsen f. 22. 4. 04.
  dd. Guðríður Sigurbjörg Berndsen f. 26. 4. 09.
i. *Sigríður Þorvaldsdóttir* f. 10. 12. 76, m. 16. 7. 99 *Þórarinn* f. 6 2. 70 *Jónsson*, bóndi á Hjaltabakka, kgkj. þingm. 1905—1907, þingmaður Húnvetninga 1912. B. þ.:
  aa. Þorvaldur f. 16. 11. 99.
  bb. Jónína Ingibjörg f. 1902 d. s. á.
  cc. Ingibjörg Jónína f. 17. 10. 04.
  dd. Aðalheiður f. 14. 5. 06.
  ee. Brynhildur f. 14. 5. 06.
  ff. Skafti f. 1. 7. 08.
  gg. .... f. 10. 5. 10.
k. Ingibjörg Þorvaldsdóttir f. 3. 8. 79 d. 97.
l. *Ásgeir* f. 4. 8. 82, verslunarmaður á Blönduósi, k. 09 *Hólmfríður* f. 9. 6. 89 *Zophoníasdóttir*, búfræðings á Blönduósi, Hjálmssonar. B. þ.:
  aa. Hrefna f. 12. 2. 09.

2. **Kristín Ásgeirsdóttir** f. 26. 2. 38, m. 24. 8. 57 **Lárus Þórarinn Blöndal** f. 16. 11. 36 d. 12. 5. 94, sýslumaður í Dalasýslu 12. 5. 68, í Húnavatnssýslu 12. 4. 77,

amtmaður í Norður- og Austuramtinu 26. 2. 94. þingmaður Húnvetninga 1881—85. R. af dbr. 8. 4. 91, B. þ.:

a. *Ásgeir Blöndal* f. 10. 2. 58, héraðslæknir í V.-Skaftafellssýslu 28. 4. 83, í Þingeyjarsýslu 28. 7. 87, í Árnessýslu 17. 11. 95, 1. k. 6. 10. 84 *Anika Emilie Constance* f. 2. 12. 62 d. 18. 11. 85 *Pétursdóttir Guðjohnsen* organleikara. 2. k. 17. 6. 96 *Kirstín Katrín* f. 19. 9. 72 *Þórðardóttir* Guðjohnsen, verzlunarstjóra á Húsavík.

b. *Sigríður Blöndal* f. 11. 4. 65, m. 92 *Bjarni* f. 14. 10. 61 *Þorsteinsson* prestur á Hvanneyri í Siglufirði 18. 3. 89. B. þ.:
   aa. Lára Margrét Kristín f. 10. 6. 93.
   bb. Lárus Þórarinn Blöndal f. 17. 6. 94.
   cc. Ásgeir Blöndal f. 21. 10. 95.
   dd. Árni Benteinn Blöndal f. 7. 6. 97.
   ee. Emilia Kirstín f. 16. 11. 01.

c. *Björn Blöndal* f. 3. 7. 70 d. 27. 12. 06, prestur að Hofi á Skagaströnd 4. 9. 96, að Hvammi í Laxárdal 28. 12. 00, k. *Bergljót* f. 19. 9. 73 *Tómasdóttir*, bónda í Kasthvammi Halldórssonar. B. þ.:
   aa. Lárus Þórarinn Blöndal f. 22. 2. 98.

d. *Ágúst Theodór Blöndal* f. 5. 7. 71, sýsluskrifari á Seyðisfirði, k. 97 *Ólafía Sigríður Theodórsdóttir* (bls. 19). B. þ.:
   aa. Kristín Blöndal f. 8. 6. 98.
   bb. Arndís Blöndal f. 30. 10. 99.
   cc. Friðrik Theodór Blöndal f. 24. 10. 01.
   dd. Guðmundur Blöndal f. 10. 12. 02.
   ee. Lára Sigríður Blöndal f. 9. 10. 08.
   ff. Guðrún Blöndal f. 15. 8. 10.

e. *Kristján Júlíus Blöndal* f. 2. 7. 72, bóndi á Gilsstöðum í Vatnsdal, k. 94 *Jósefína* f. 16. 8. 72 *Magnúsdóttir* á Hnausum, Steindórssonar. B. þ.:
   aa. Lárus Þórarinn Blöndal f. 4. 9. 96.

bb. Guðrún Blöndal f. 17. 6. 98 d. 03.
cc. Emilia Blöndal f. 31. 3. 00.
dd. Kristín Blöndal f. 16. 12. 01.
ee. Magnús Blöndal f. 20. 4. 05.
ff. Laufey Blöndal f. 31. 5. 06.
gg. Hjörleifur Björgvin Blöndal f. 5. 5. 07.
hh. Ásgeir Blöndal f. 13. 6. 08.
ii. .... Blöndal f. 1912.

f. *Guðrún Blöndal* f. 26. 7. 73, kenslukona í Reykjavík.

g. Ingunn Ragnheiður Blöndal f. 26. 7. 74 d. 27. 10. s. á.

h. *Jósef Blöndal* f. 19. 8. 75, póstafgreiðslumaður og símastöðvarstjóri á Siglufirði, k. 08 *Guðrún* f. 30. 7. 70 *Guðmundsdóttir* frá Akureyri. B. þ.:
aa. Sigríður Bjarney Blöndal f. 15. 11. 08.
bb. Kristín Blöndal f. 12. 1. 10.
cc. Guðmundur Sigurbjörn Blöndal f. 1911.

i. *Ragnheiður Blöndal* f. 19. 12. 76, m. *Guðmundur* f. 7. 1. 76 *Guðmundsson*, kaupfjelagsstjóri á Eyrarbakka. B. þ.:
aa. Ástríður f. 24. 7. 01.
bb. Kristín f. 8. 2. 04.
cc. Björn Blöndal f. 6. 12. 06.
dd. Hrefna Kristjana f. 15. 2. 10.
ee. Sigríður Lára f. 20. 6. 12 d. 29. 10. s. á.

k. *Jósefína Antonía Blöndal* f. 25. 4. 78, m. *Jóhannes* f. 17. 1. 66 *Jóhannesson*, sýslumaður og bæjarfógeti á Seyðisfirði 13. 4. 97, þingm. N.-Múlasýslu síðan 1901, sat í Millilandanefndinni 1907. R. af dbr. 15. 8. 07. B. þ.:
aa. Lárus f. 21. 10. 98.
bb. Anna f. 2. 11. 00.
cc. Elín f. 16. 6. 09.

l. *Haraldur Blöndal* f. 10. 9. 82, ljósmyndari í Reykjavík, k. 8. 9. 04 *Margrét* f. 7. 3. 81 *Auðunardóttir* frá Ísafirði. B. þ.:
aa. Lárus Þórarinn Blöndal f. 4. 11. 05.

bb. Björn Auðun Blöndal f. 21. 8. 08 d. 31. 5. 11.

cc. Sölvi Sigurður Thorsteinsson Blöndal f. 25. 12. 10.

3. Arndís Ásgeirsdóttir f. 6. 11. 40 d. 23. 10. 05, 1. m. 23. 8. 62 Þorsteinn Egilson (bls. 9). Þau skildu. B. þ.:

a. *Sveinbjörn Ásgeir Egilson* f. 21. 8. 63, stúdent, verslunarmaður í Viðey, k. 08 *Elín* f. 13. 5. 92 *Vigfúsdóttir* frá Kálfárvöllum. B.þ.:

aa. Þorsteinn Egilson f. 11. 4. 10.

b. *Jón Árnason Egilson* f. 7. 9. 65, kaupmaður í Rvík og umsjónarmaður áfengiskaupa, k. 95 *Guðrún Ragnheiður* f. 1. 3. 64 *Benediktsdóttir Blöndal*, umboðsmanns í Hvammi. B. þ.:

aa. Þorvaldur Egilson f. 13. 6. 97.

bb. Margrét Arndís Egilson f. 20. 1. 99.

cc. Fanný Egilson f. 30. 4. 01.

dd. Benedikt Gísli Blöndal Egilson f. 15. 1. 06.

Arndís Ásgeirsdóttir, 2. m. Böðvar Pétur Þorláksson (bls. 79).

XVII. **Helga Þorvaldsdóttir** f. 18. 11. 16 d. 2. 3. 94, m. **Ari** f. 1. 1. 13 d. 12. 9. 81 **Arason**, læknir og bóndi á Flugumýri. B. þ.:

1. Guðlaug dó barn.

2. Ari Þorvaldur f. 1847 d. 28. 12. 54.

3. Þorvaldur f. 23. 9. 49, póstafgreiðslumaður og bóndi á Víðimýri, k. 84 Anna Vigdís f. 29. 8. 55, Steingrímsdóttir bónda á Saurbæ í Hörgárdal, Jónssonar. B. þ.:

a. *Helga* f. 8. 4. 85 saumakona í Reykjavík.

b. *Rósa* f. 21. 5. 86.

c. *Kristín* f. 12. 3. 88 kenslukona.

d. *Sesselja* f. 12. 8. 90 d. 10. 4. 11.

e. *Ari* f. 18. 3. 92.

f. Sigurbjörg f. 25. 5. 93 d. 94.

g. *Jónas Steingrímur* f. 27. 1. 98.

4. Sesselja Aradóttir dó barn.

5. Lárus f. 1852 d. 19. 8. s. á.
6. Anna Sigríður f. 1. 12. 53 er í Rvík, ógift.
7. Guðlaug f. 6. 10. 55, kenslukona í Rvík.
8. Kristín f. 6. 10. 55, kenslukona í Rvík.
9. Sesselja dó barn.
10. Sigríður dó barn.
11. Sesselja dó 4 ára.

XVIII. Björg Þorvaldsdóttir f. 9. 7. 1818 d. 31. 7. 27.

XIX. Páll f. 27. 10. 20 d. ungur. geinh í R

✓ XX. **Þuríður Þorvaldsdóttir** f. 2. 6. 22 d. 68, 1. m. 26. 10. 44 **Jónas Benediktsson** (bls. 83). B. þ.: Jeir

1. Ingibjörg f. 26. 8. 45 d. 11 5. 49.
2. Kristín f. 21. 7. 47 d. 6. 9. 65, m. Jakob f. 1840 d. 12. 8. 99 Helgason, kaupmaður á Vopnafirði (bls. 71). B. þ.:
    - a. *Þuríður* f. 14. 5. 65, m. 7. 8. 95 *Sigurður Jón* f. 13. 6. 62 *Hjörleifsson*, læknir í Höfðahverfishéraði 6. 4. 00, lausn 29. 6. 04, ritstjóri blaðsins Norðurland 1904—1912, síðan meðritstjóri Ísafoldar, þingm. Akureyringa 1909—11. B. þ.:
        - aa. Jakob f. 13. 8. 96.
        - bb. Elísabet f. 13. 9. 00 d. 9. 4. 05.
        - cc. Hjördís f. 27. 10. 04.
        - dd. Einar f. 22. 9. 06.
        - ee. Eiður f. 5. 3. 09.
3. Sigríður Jónasdóttir f. 10. 6. 50, m. Þorvaldur Björnsson (bls. 28).
4. Benedikt f. 7. 3. 54, fór til Ameríku.

Þuríður Þorvaldsdóttir, 2. m. 29. 12. 55 **Jakob** f. 5. 4. 05 d. 20. 5. 73 **Finnbogason,** prestur að Melum 13. 6. 36, að Staðarbakka 23. 9. 58, að Þingeyrarklaustri 68. B. þ.:

5. Finnbogi f. 4. 8. 56, bóndi á Fögrubrekku í Hrútafirði, k. 93 Sigríður Ólafsdóttir (bls. 20). B. þ.:
    - a. *Herdís* f. 15. 7. 95.
    - b. *Guðrún* f. 8. 5. 99.

c. *Ólafía* f. 29. 8. 00.
6. Hólmfríður Sigríður Jakobsdóttir f. 22. 5. 58 d. 59.
7. Þorvaldur f. 4. 5. 60, prestur að Stað í Grunnavík 10. 9. 83, að Brjánslæk 28. 5. 84, að Sauðlauksdal 26. 8. 96, k. 89 Magdalena f. 9. 10. 59 Jónasdóttir á Hallbjarnareyri, Jónssonar. B. þ.:
    a. *Finnbogi Rútur* f. 22. 1. 91.
    b. *Guðný* f. 18. 9. 93.
    c. Jórunn dó 2 mánaða.
    d. *Þuríður* f. 5. 12. 96.
    e. *Jórunn* f. 1. 1. 98.
    f. *Arndís* f. 15. 4. 99.
    g. *Búi* f. 20. 10. 02.
8. Hólmfríður Ingibjörg Jakobsdóttir f. 16. 8. 61 d. 13. 8. 83.
9. Guðrún dó í Ameríku, m. Jón Einarsson, blaðamaður í Ameríku, frá Valdasteinsstöðum í Hrútafirði. B. þ.:
    a. *Herdís.*
    b. … … …

NIÐJATAL

BJÖRNS JÓNSSONAR

PRESTS Í BÓLSTAÐARHLÍÐ

cc/3t -

Björn Jónsson f. 1749 d. 11. 8. 1825, prestur að Hófi á Skagaströnd 17. 6. 1779, hafði 30. 4. 1784 brauðaskifti og tók Bergstaði í Svartárdal og Bólstaðarhlíð. 1. k. **Ingibjörg** d. 1816 **Ólafsdóttir,** bónda á Frostastöðum, Jónssonar. **Björn Jónsson,** 2. k. 22. 5. 1817 **Valgerður** f. 1790 d. í jan. 1860 **Klemensdóttir.** Barnlaus. Börn hans og Ingibjargar, er upp komust voru:

7/e-2R I. **Margrét Björnsdóttir** f. 1777 d. 12. 5. 1834, 1. m. **Arnór** f. 15. 10. 1777 d. 10. 1. 1818 **Árnason,** aðstoðarprestur á Bergsstöðum í Svartárdal. B. þ.:

ge 1 R 1. Björn f. 14. 12. 1800 d. 1. 7. 73, prestur að Hofi og Spákonufelli 10. 11. 25, að Hvammi í Laxárdal 16. 3. 27, að Garði í Kelduhverfi 52, lausn 55, k. 9. 6. 24 Helga f. 1800 d. 23. 4. 82 Eiríksdóttir, prests á Staðarbakka, Bjarnasonar. B. þ.:

a. *Þórunn Ingibjörg* f. 1826 d. 26. 1. 1901.

9e b. *Gunnlaugur* f. 8. 8. 27 d. 14. 1. 76, bóndi á Narfastöðum í Viðvíkursveit, k. 16. 5. 63 *Anna* f. 2. 4. 38 *Halldórsdóttir,* bónda í Efra-Ási, Jónssonar. B. þ.:

aa. Björn Halldór f. 19. 6. 64, trésmiður í Enni í Viðvíkursveit, k. 27. 12. 1889 Halldóra f. 1. 4. 61 Magnúsdóttir, bónda í Enni Gunnlaugssonar. B. þ.:

α Gunnlaugur f. 26. 6. 91, vinnumaður á Hofstöðum.

β Magnús f. 7. 11. 92 d. 25. 4. 01.
γ Elín Anna f. 10. 8. 94.
δ Anna Sigríður f. 17. 3. 97.
ε Vilborg Þórunn f. 15. 1. 01.
ξ Magnús f. 8. 5. 04.
bb. Vilborg Þ. Gunnlaugsdóttir f. 16. 8. 66.
cc. Helga f. 11. 10. 68.
c. *Árnór Árni Björnsson* f. 13. 10. 28 d. 4. 6. 98.
d. *Margrét* f. 27. 11. 29 d. 17. 6. 92.
e. *Eiríkur* f. 28. 3. 31 varð úti 23. 2. 55.
f. Stefán Ólafur f. 1. 5. 32 d. 3. 4. 34.
g. Jón dó barn.
2. Steinunnn Arnórsdóttir f. 1803 d. ung.
Sel R 3. Jón f. 1804 d. 20. 2. 73, bóndi á Bakkakoti í Langadal, síðar á Miðgili, k. Sigurbjörg f. 1806 d. 8. 6. 63 Benediktsdóttir. B. þ.:
a. *Margrét ~~Gróa~~* ~~f. 17. 8.~~ 51.
b. Jón Jóhannes f. 2. 10. 52 d. 19. 11. s. á.
c. Jóhannes f. 20. 8. 53 d. 24. s. m.
d. ~~*Arnór Jóhannes*~~ f. 5. 10. 58, d. bl.
4. Árni Arnórsson f. 1806 d. 4. 10. 41.
Sel R. 5. Þorgrímur f. 5. 8. 1807 d. 27. 12. 68, prestur í Húsavík 28. 4. 40, í Hofteigi 48, í Þingmúla 1. 6. 64, k. 38 Guðríður f. 12. 1. 1812 d. 5. 11. 89 Pétursdóttir, bónda í Engey, Guðmundssonar. B. þ.:
Gelt a. *Elín Margrét* f. 5. 7. 39 d. 18. 12. 1909, m. ~~*Kristján* f. 23. 3. 29 d. 30.~~ 12. 1910 *Jóhannsson Kröyer,* bóndi á Hvanná á Jökuldal. B. þ.:
aa. Guðríður Kröyer f. 16. 7. 58, d. í des. 1906, m. Þorlákur d. í jan. 1907 Hallgrímsson, bóndi á Stórabakka í Hróarstungu. B. þ.:
a Gunnþórunn f. 6. 9. 94.
bb. Anna Jakobína Kröyer f. 1860 d. 1894, m. Ólafur f. 11. 5. 45 d. 1894 Hjörleifsson á Urriðavatni. B. þ.:

α Margrét Ólafsdóttir f. 28. 5. 82, dó ógift.
β Guðrún Sólrún f. 10. 4. 85, m. 10 Pétur f. 2. 12. 83 Einarsson. B. þ.:
  αα Elís f. 8. 11. 05.
  ββ Oddný.
  γγ Anton.
γ Kristján Karl f. 3. 4. 86, trésmiður.
δ Mekkín f. 17. 4. 88, dó ung.
ε Sigurbjörg f. 30. 4. 89.
ζ Jakob Ólafur.
η Jón.
ϑ Guðmundur.
ι Guðríður, dó ung.
ϰ Bergljót dó ung.

cc. Þuríður Kröyer f. 7. 6. 61, m. 92 Árni f. 9. 8. 67 Árnason, bóndi á Straumi í Hróarstungu. B. þ.:
α Emil Jóhann f. 23. 1. 93.
β Svanlaug f. 17. 12. 96.
γ Gunnþórunn Sigríður f. 6. 6. 98.
δ Kristbjörg f. 26. 5. 01.
ε Árni dó ungur.
ζ Árni dó ungur.
η Sigríður dó ung.

dd. Gunnþórunn Kröyer f. 15. 8. 72, m. 99 Jón f. 19. 1. 71 Jónsson, bóndi á Hvanná, þingmaður Norðmýlinga 1909—11. B. þ.:
α Kristín f. 12. 5. 00.
β Einar f. 16. 10. 01.
γ Benedikt f. 28. 1. 03.
δ Jón f. 9. 7. 10.

ee. Þorvaldur Kröyer f. 29. 12. 75, bóndi á Fremra-Seli í Hróarstungu, k. 98 Guðný f. 24. 8. 70 Sigfúsdóttir frá Snjóholti. B. þ.:
α Elín Kristjana Kröyer f. 25. 8. 96.
β Jóhann Kröyer f. 4. 5. 99.
γ Þórunn Jónína Kröyer f. 19. 11. 01
δ Eiríkur Kröyer f. 7. 2. 04.

ε Sigfús Kröyer f. 3. 8. 06.

ξ Ingi Haraldur Kröyer f. 4. 4. 10.

ff. Jóhann Kröyer f. 1878 dó 7 ára gamall.

gg. Benedikt Kröyer f. 31. 1. 81, bóndi á Stórabakka, k. 05 Antonía Petra f. 17. 9. 79 Jónsdóttir, frá Svínabökkum í Vopnafirði. B. þ.:

α Kristján Elís Kröyer f. 7. 6. 06.

β Gunnlaugur Jón Kröyer.

hh. Þorgrímur Kröyer dó barn.

ii. Þorgrímur Kröyer dó ungur.

kk. Guðrún Kröyer dó barn.

b. Ólöf Anna Þorgrimsdóttir f. 5. 4. 41 dó 28. s. m.

c. Benedikt Pétur f. 21. 4. 42.

d. Jón Þórarinn f. 28. 7. 43 d. 15. 8. s. á.

e. Anna Sigríður f. 4. 3. 45 dó barn.

f. *Hansína Sigurbjörg* f. 10. 4. 47, m. *Þorvaldur Ásgeirsson* (bls. 42).

g. *Jónína Hildur* f. 8. 6. 48.

h. *Jón Þórarinn* f. 1850, gekk í Reykjavíkurskóla 1865, dó 18—20 ára gamall.

gel R 6. Arnór Arnórsson f. 1808, bóndi og gullsmiður á Gauksmýri, k. 1. 5. 33 Jóhanna f. 5. 10. 1810 Halldórsdóttir, prófasts á Melstað, Ámundasonar. B. þ.:

a. Ingibjörg f. 28. 2. 34 d. 5. 3. s. á.

qc b. *Elíeser* f. 1836 d. 1882, bóndi í Melrakkadal, k. 8. 6. 60 *Hólmfríður* f. 2. 5. 44 *Jósefsdóttir* á Galtarnesi, Loftssonar. B. þ.:

aa. Jóhanna María f. 20. 12. 60 dó barn.

bb. Jóhann Hólm dó barn.

cc. Jósef Gottfreð f. 20. 10. 63, bóndi á Signýjarstöðum í Hálsasveit, k. 8. 7. 98 Ástríður f. 18. 5. 77 Þorsteinsdóttir, bónda á Húsafelli, Magnússonar. B. þ.:

α Ástríður Kristín f. 13. 5. 02.

β Þorsteinn f. 18. 7. 07.

dd. Jóhanna Elíesersdóttir f. 29. 10. 65, m. 96 Þorsteinn f. 30. 10. 69 Þorsteinsson, bóndi í Litluhlíð í Víðidal. B. þ.:

α Lárus f. 18. 3. 97.

β Gunnar Jón f. 18. 3. 97.
γ Guðrún Guðfinna f. 3. 7. 04.
δ Jakobína Ástríður f. 26. 3. 06.
ε Jakob f. 23. 8. 08.
3 börn dóu ung.

ee. Hólmfríður Elíesersdóttir f. 1867 d. 86.

ff. Eggert f. 9. 11. 69, bóndi í Ytri-Völlum á Vatnsnesi, k. 1900 Guðrún f. 10. 8. 79 Grímsdóttir, frá Illugastöðum á Vatnsnesi. B. þ.:

α Laufey Klara f. 8. 3. 01.
β Grímur Kristinn f. 25. 6. 03.
γ Lárus Elíeser f. 11. 3. 05.
δ Helga Aðalheiður f. 17. 12. 07.
ε Fanný f. 16. 6. 09.

gg. Elíeser Elíesersson d. 1905 í Litluhlíð í Víðidal.

hh. Loftur f. 74 d. 80.

ii. Ingibjörg Steinvör d. 80 á 1. ári.

kk. Margrét Gunnhildur ~~d. 3 ára.~~

ll. Lárus Elíeser dó 1903 í Kristjaníu.

c. Ingibjörg Arnórsdóttir dó barn.

selk 7. Guðmundur Arnórsson f. 7. 1. 1811 d. 11. 7. 54, ~~bóndi~~ í Manheimum á Skarðsströnd, k. Sæbjörg Jónsdóttir prests Mikaelssonar. B. þ.:

a. *Björn* ~~f. 1834, fór til~~ Ameríku.
b. *Þorgrímur* f. 7. 3. 39 dó um þrítugt.
c. Ingibjörg f. 15. 6. 40 d. 15. 7. s. á.

selk 8. Ingibjörg Arnórsdóttir f. 15. 10. 12 d. 1. 7. 62, 1. m. 5. 10. 43 Jóhannes f. 1813 d. 28. 7. 46 Guðmundsson, bóndi á Fjalli ~~í Sæmundarhlíð~~. B. þ:

a. Þorsteinn Daníel f. 27. 9. 44 d. 2. 1. 45.
~~b. Margrét f. 30. 12. 45 d. 49.~~
c. Þórunn María f. 28. 2. 47 d. 22. 3. s. á.

Ingibjörg Arnórsdóttir, 2. m. 15. 10. 47 Helgi f. 18. 7. 18 d. í júní 99 Benediktsson, bóndi á Svínavatni í Svínadal. B. þ.:

d. *Ingigerður Ingibjörg* f. 7. 6. 48, m. 80 *Þorlákur Friðrik* f. 19. 8. 56 *Oddsson*, húsmaður í Reykjavík. B. þ.:

aa. Ingibjörg Margrét f. 16. 3. 84.

bb. Soffía Sigurlaug f. 10. 3. 85 d. 9. 11. 07.

cc. Guðrún Friðrika f. 11. 12. 86, m. 07 Benedikt f. 2. 10. 77 Helgason, bóndi í Ytra-Tungukoti. B. þ.:

α Jóhanna f. 14. 4. 08.

β Zóphónías Elinberg f. 5. 3. 09.

γ María f. 25. 5. 10.

δ Ingigerður Friðrika f. 1911.

dd. Guðmundur Helgi Þorláksson f. 31. 3. 88, vinnumaður í Laugarnesi.

ee. Elinborg Kristín f. 21. 9. 91.

e. Jóhannes Benedikt Helgason f. 30. 6. 49 d. 3. 8. s. á.

f. *Benedikt Jóhannes* f. 20. 10. 50 d. 3. 2. 1907, bóndi á Hrafnabjörgum í Svínadal, 1. k. *Sigurlaug* f. 6. 8. 56 d. 28. 8. 79 *Jónsdóttir*, bónda á Hrafnabjörgum, Jónssonar. B. þ.:

aa. Sigurlaug Sigríður dó ársgömul.

Benedikt Jóhannes Helgason, 2. k. *Clementína Jóhanna* f. 16. 1. 42 d. 16. 4. 86 *Pálsdóttir*, prests á Bergstöðum Halldórssonar.

3. k. 1886 *Guðrún* f. 10. 10. 64 *Ólafsdóttir*, bónda á Guðrúnarstöðum, Ólafssonar. B. þ.:

bb. Soffía Guðrún f. 16. 9. 87 d. 27. 12. 08.

cc. Sigurlaug Jóhanna f. 22. 2. 89 d. 24. 3. 1912.

dd. Ingibjörg f. 11. 9. 90.

ee. Ármann f. 19. 10. 91.

ff. Jónína Guðrún f. 5. 10. 95.

gg. Ólína f. 27. 6. 98 d. 5. 7. s. á.

hh. Ólína Soffía f. 2. 11. 99.

ii. Guðmundur f. 6. 4. 01.

kk. Aðalheiður Margrét f. 9. 4. 04 d. 14. 5. 06.

g. Margrét María Helgadóttir f. ~~25. 12. 52 d. 3. 1.~~ 63.

h. *Arnór Þorgrímur* f. 5. 11. 55, bóndi á Miklahóli í Viðvíkursveit, k. 94 *Salbjörg* ~~*Helga* f. 9. 11. 62 *Jónsdóttir*. B. þ.:~~

aa. Ingibjörg f. 17. 6. 94.
bb. Jón Helgi f. 26. 9. 95.
cc. Guðmundur Steingrímur f. 9. 5. 97.
dd. Guðmann Kristinn f. 26. 11. 98.
ee. Jóhannes Ólafur f. 20. 11. 1900.
ff. Þorleifur Benedikt f. 8. 7. 03.
gg. Kristín Ólöf f. 10. 8. 05.

8c 1R

9. Margrét Arnórsdóttir f. 13. 2. 15 d. 16. 10. 85, m. 5. 10. 43 Sveinn f. 1812 d. 18. 10. 77 Tómasson, bóndi í Borgarey í Vallhólmi.

8c 1R

10. Steinunn f. 13. 11. 16 d. 30. 8. 55, m. 12. 10. 47 Árni f. 5. 2. 1791 d. 6. 8. 71 Sigurðsson, bóndi á Starrastöðum í Tungusveit. B. þ.:

a. Arnór Þorgrímur f. 17. 1. 53 d. 11. 2. 57.

4c ✓

b. *Margrét Þórunn* f. 12. 4. 55, m. 78 *Sveinn* f. 1858 *Gunnarsson*, bóndi á Mælifellsá. B. þ.:

aa. Sveinbjörn f. 16. 5. 79 d. 1. 1. 81.
bb. Margrét f. 24. 5. 80 d. 11. 7. 08.
cc. Steinunn f. 20. 7. 81 d. 13. 7. 82.
dd. Steinunn f. 30. 9. 82.
ee. Pálmi f. 13. 12. 83, óðalsbóndi á Mælifellsá.
ff. Gunnþórunn f. 22. 2. 85.
gg. Sveinbjörn f. 10. 7. 86, óðalsbóndi á Mælifellsá.
hh. Sigurlaug Ingibjörg f. 12. 11. 87.
ii. Jón Sigurberg f. 22. 1. 89. d. 24. 4. 04.
kk. Gunnar f. 30. 3. 90, óðalsbóndi á ~~Mælifellsá.~~
ll. ~~Indíana f. 3. 8.~~ 91.
mm. Árni f. 18. 1. 93.

nn. Lovísa f. 23. 5. 94.
oo. Hersilía f. 30. 11. 1900.

Margrét Björnsdóttir, 2. m. 11. 10. 21 **Þorsteinn** f. 16. 7. 1791 d. 24. 5. 1843 **Ólafsson,** bóndi á Vindhæli. B. þ.:

8c 1R. 11. Rannveig f. 11. 7. 22 d. 25. 9. 84, 1. m. 19. 10. 48 Sigurgeir d. 12. 4. 82 Stefánsson, bóndi á Jaðri. Þau skildu með dómi 16. 1. 58. B. þ.:
a. *Margrét Elinborg* f. 1850, fór til Ameríku.
b. *Stefán Þorsteinn* f. 1851 dó um tvítugt. Died at 20
Rannveig Þorsteinsdóttir, 2. m. 14. 11. 63 Sigvaldi Jónsson, bóndi á Bústöðum í Vopnafirði. Þau skildu og; hann dó í Ameríku.

7c 2R

II. **Kristín Björnsdóttir** f. 1780 d. 22. 7. 1843, m. 20. 7. 1804 **Þorvaldur Böðvarsson** (bls. 24).

7c 2r

III. **Elísabet Björnsdóttir** f. 1781 d. 1851, m. 16. 6. 1801 **Jón** f. 7. 9. 1777 d. 8. 12. 1842 **Pétursson,** prestur að Höskuldsstöðum 29. 5. 17, að Þingeyraklaustri 25. 7. 38, lausn 1841. B. þ.:

8c 1R 1. Björn f. 26. 12. 1802 d. 6. 9. 66, prestur á Tjörn á Vatnsnesi 11. 3. 31, að Torfastöðum 29. 4. 37, að Stokkseyri 1. 6. 58, (lausn í nóv. 65,) k. 30. 6. 31 Solveig f. 22. 12. 05 d. 30. 9. 82 Markúsdóttir, prests að Mosfelli, Sigurðssonar. B. þ.:
a. Elín Elísabet f. 21. 7. 32 d. 24. 5. 34.
b. *Gytta Jakobína Friðrika* f. 16. 4. 34, m. 1870 *Einar* f. 1829 d. 21. 2. 1907 *Ingimundarson*, ~~umboðsmaður í Kaldaðar~~nesi.
c. *Jón* f. 7. 7. 35 d. 17. 5. 99.
d. *Elín Elísabet* f. 2. 9. 36 d. 13. 5. 1900, 1. m. 30. 9. 58 *Þorsteinn* f. 1818 d. 26. 5. 63 *Guðmundsson* málari. B. þ.:
aa. Þórarinn Ágúst f. 9. 8. 61, gullsmiður á Hvammstanga.

Elín Elísabet Björnsdóttir 2. m. *Eyjólfur* f. 25. 11. 41 d. 1. 7. 09 *Jónsson*, prestur í Kirkjubólsþingum 5. 4. 65, í Selvogsþingum 24. 4. 80, en fór þangað eigi, að Mosfelli í Grímsnesi 11. 5. 82, í Árnesi 28. 6. 84, fékk lausn 5. 5. 09. B. þ.:

bb. Þóra Katrín f. 18. 2. 65 d. 30. 1. 71.

cc. Eyjólfur Kolbeins f. 20. 2. 66 d. 1. 3. 12, prestur að Staðarbakka 22. 9. 90, jafnframt að Melstað 1907, k. 92 Þórey f. 27. 10. 69 Bjarnadóttir á Reykhólum, Þórðarsonar. B. þ.:

α Halldór Kristján Kolbeins f. 16. 2. 93.
β Eyjólfur Kolbeins f. 24. 1. 94.
γ Þórey Pálína Kolbeins f. 7. 5. 95.
δ Bjarni Kolbeins f. 30. 3. 97.
ε Pétur Emil Júlíus Kolbeins f. 11. 12. 98.
ζ Ásthildur Gyða Kolbeins f. 27. 10. 1900.
η Þórunn Kolbeins f. 23. 1. 03.
θ Marino Jakob Kolbeins f. 8. 8. 04.
ι Þorvaldur Kolbeins f. 24. 5. 06.
κ Páll Kolbeins f. 14. 5. 08.

dd. Þórunn Eyjólfsdóttir f. 19. 11. 68 d. 4. 3. 75.

ee. Böðvar f. 20. 9. 71, prestur að Árnesi 8. 10. 09.

ff. Halldóra Kristín Leopoldíne f. 9. 6. 73 d. 1. 3. 75.

gg. Jón Björn f. 7. 4. 75, gullsmiður á Ísafirði.

hh. Þórunn f. 19. 2. 77, m. 28. 2. 01 Marino Jakob Hafstein f. 9. 8. 67, sýslumaður í Strandasýslu 11. 8. 99, lausn 30. 11. 08, aðstoðarmaður í Stjórnarráði Íslands 1912. B. þ.:

α Elín Elísabet Hafstein f. 31. 7. 04.
β Jörgen Pétur Havsteen f. 15. 11. 05.
γ Jóhanna Lára Hafstein f. 28. 12. 06.
δ Hannes Þórður Hafstein f. 15. 8. 08.

ε Katrín Kristjana Hafstein f. 25. 12. 09.
ξ Eyjólfur Jónsson Hafstein f. 29. 9. 11.
η Þórunn Jónassen Hafstein f. 23. 8. 12.
ii. Halldóra Kristín Leopoldíne Eyjólfsdóttir f. 19. 11. 79.

e. *Solveig Björnsdóttir* f. 20. 3. 38 d. 15. 10. 1910, m. 19. 5. 68 *Pétur* f. 3. 1. 32 d. 8. 8. 1902 *Guðmundsson*, prestur i Grímsey 1868, lausn 2. 11. 94. B. þ.:
aa. Hallgrímur f. 27. 2. 69 d. 3. 4. s. á.
bb. Sigþrúður f. 31. 7. 72, m. 1903 Jón f. 17. 3. 78 Gunnlaugsson, trésmiður. Þau skildu og hann fór til Ameríku 1912. B. þ.:
α Solveig f. 18. 7. 05.
β Sigurlaug f. 25. 7. 07 d. 18. 8. s. á.
cc. Vilfríður Pétursdóttir f. 23. 9. 74 d. 30. s. m.
dd. Hallgrímur f. 17. 10. 75, bókbindari á Akureyri, k. 1905 Þórunn f. 14. 6. 85 Valdimarsdóttir á Akureyri, Friðfinnssonar. B. þ.:
α Pétur f. 19. 4. 07 d. 1908.
β Jón f. 30. 12. 08.
γ Nanna f. 29. 5. 10.
ee. Ástríður Pétursdóttir f. 20. 5. 78 d. 4. 6. s. á.
ff. Steinunn f. 20. 5. 78 d. 3. 6. s. á.

f. Markús Björnsson f. 30. 4. 39 d. 8. 12. s. á.

g. *Markús* f. 26. 6. 40, bóndi í Flögu í Flóa, k. 65 *Halla* f. 22. 4. 40 *Þorgilsdóttir*, bónda á Rauðnefsstöðum Jónssonar. B. þ.:
aa. Björn dó á 3. ári.
bb. Þuríður f. 27. 6. 68, m. 93 Jónas f. 31. 8. 66 Jónasson, trésmiður í Reykjavík. B. þ.:
α Þórhallur f. 9. 8. 93.
β María Jenny f. 27. 9. 95.
γ Ársæll f. 2. 10. 01.
δ Sveinbjörn f. 31. 10. 03.
ε Markús f. 14. 5. 08.

h. *Elín Björnsdóttir* f. 1. 10. 42 ógift.

i. *Sigríður* f. 19. 1. 44 dáin, m. *Guðmundur* f. 1840 d. 27. 9. 08 *Halldórsson* í Hafnarfirði. B. þ.:
aa. Elísabet dó barn.
k. Jakob Björnsson f. 19. 3. 46 d. 8. 7. s. á.
l. Halldór f. 1. 7. 47 d. 6. s. m.
m. Halldór f. 24. 1. 49 d. 1. 9. s. á.

geir 2. Pétur Jónsson f. 22. 2. 1804 d. 22. 6. 71 bóndi í Bæ í Hrútafirði, 1. k. Guðrún f. um 1792 d. 18. 12. 31 Jónsdóttir, sýslumanns í Bæ, Jónssonar. 2. k. 27. 9. 32 Sigríður f. um 1795 d. 12. 7. 49 Helgadóttir.
B. þ.:
a. Jón f. 3. 3. 36 d. 8. s. m.
b. Elísabet Þórunn f. 19. 12. 37 d. 24. s. m.
c. Sigríður Guðrún f. 19. 12. 37 d. 29. s. m.
d. *Sigríður* f. 4. 9. 39 d. 22. 3. 96, m. 16. 10. 60 *Jón* f. 13. 7. 32 d. 26. 11. 88 *Jónsson* bóndi á Hlaðhamri í Hrútafirði. B. þ.:
aa. Pétur f. 16. 10. 65, bóndi á Borðeyri, og söludeildarstjóri verslunarfélags Hrútfirðinga, k. 90 Valgerður Guðrún f. 26. 7. 1861 Jónsdóttir, bónda í Broddanesi, Tómassonar. B. þ.:
α Herdís Kristín f. 18. 12. 92.
β Jónína Gróa f. 16. 11. 95.
γ Jón f. 8. 10. 99.
δ Kristjana Halla f. 16. 11. 01.
2 börn dáin.
bb. Halldór Jónsson f. 27. 9. 73, búfræðingur á Borðeyri, k. 05 Jófríður Gróa f. 1. 11. 78 Brandsdóttir, prests í Ásum Tómassonar. B. þ.:
α Sigríður Valgerður f. 4. 8. 05.
β Georg Jón f. 25. 6. 07.
γ Pétur Valgeir f. 28. 8. 08.
cc. Valdimar Jónsson f. 28. 4. 77, í Kaupmannahöfn, k. Jóhanna Bjarnason. B. þ.:
α Ingólfur Axel Árni Jónsson f. 27. 5. 10.

5

dd. Sigríður f. 29. 3. 79, vinnukona á Borðeyri.

ee.—kk. 6 börn dóu ung.

Pétur Jónson, 3. k. 27. 6. 51 Kristín f. 1809 d. 24. 5. 89 Bjarnadóttir frá Hörðabóli í Dalasýslu.

geiR 3. Ingibjörg Jónsdóttir f. 13. 12. 1805 d. 28. 3. 87, m. Stefán Þorvaldsson (bls. 30).

GeiR 4. Guðrún Jónsdóttir f. 27. 3. 1807 d. 10. 6. 73, m. 4. 10. 36 Sveinn f. 14. 8. 01 d. 17. 1. 81 Níelsson, prestur að Blöndudalshólum 23. 1. 35, að Staðarbakka 4. 12. 43, að Staðastað 30. 5. 50, prófastur í Snæfellsnessýslu 1866, lausn 74, prestur að Hallormsstað 21. 3. 79. R. af dbr. 28. 5. 69, þjóðfundarfulltrúi Húnvetninga 1851, þingmaður Húnvetninga 1865—1867. B. þ.:

a. *Elísabet Guðný* f. 17. 7. 39, m. 10. 12. 74 *Björn* f. 8. 10. 46 d. 24. 11. 12 *Jónsson*, ~~ritstjóri Ísafoldar 1874—1909,~~ ráðherra 31. 3. 09—13. 3. 11. R. af dbr. 27. 1. 04, þingmaður Strandamanna 1879, Barðstrendinga 1909—12, forseti sameinaðs þings 1909. B. þ:

aa. Guðrún f. 19. 1. 76, m. 10. 10. 03 Þórður f. 30. 6. 76 Pálsson, héraðslæknir í Axarfirði 16. 9. 03, í Mýrahéraði (Borgarnesi) 5. 6. 07.

bb. Sigríður f. 28. 5. 79, kenslukona í Reykjavík.

cc. Sveinn f. 27. 2. 81, yfirdómslögmaður í Reykjavík, k. 2. 9. 08 Georgia Hoff-Hansen f. 18. 1. 84, dóttir H. H. lyfsala í Hobro á Jótlandi. B. þ.:

α Björn Sveinsson Björnsson f. 15. 10. 09.

β Anna Catharine Aagot Björnsson f. 19. 10. 11.

dd. Ólafur Björnsson f. 14. 1. 84, cand. polit., ritstjóri Ísafoldar, k. 2. 8. 09

Borghildur f. 13. 12. 85 Pétursdóttir Thorsteinsson, kaupmanns í Reykjavík. B. þ.:

α Elísabet f. 4. 7. 10.
β Pétur f. 8. 8. 12.

b. *Hallgrímur Sveinsson* f. 5. 4. 41 d. 16. 12. 09, dómkirkjuprestur í Reykjavík 4. 9. 71, biskup yfir Íslandi 16. 4. 89, fékk lausn 19. 9. 08. R. af dbr. 10. 8. 74, dbrm. 8. 4. 91, k.^{2} 30. 1. 02, k.^{1} 19. 9. 08, konungkjörinn þingmaður 1885—86, 93—03, k. 16. 9. ~~71 *Elina Maria Bolette*~~ f. 12. 6. 47, dóttir Fr. Chr. *Feveile*, yfirlæknis við hermannaspítala í Kaupmannahöfn. B. þ.:

aa. Friðrik f. 9. 6. 72, prestur við holdsveikraspítalann í Laugarnesi 8. 10. 98, að Útskálum 8. 6. 00, lausn 17. 6. 03, síðar prestur í Argyle í Canada, k. 5. 7. 00 Bentína f. 1. 6. 78, Björnsdóttir í Búlandsnesi, Gíslasonar. B. þ.:

α Ellen Marie f. 20. 9. 01.
β Þóra Sólrún f. 24. 8. 02.
γ Hallgrímur Friðrik f. 17. 10. 05.
δ Guðrún Ágústa f. 6. 4. 07.
ε Ester Bentína f. í ágúst 1912.

bb. Guðrún Hallgrímsdóttir f. 14. 2. 75, m. 22. 4. 95 Axel Valdemar Tulinius f. 6. 6. 65, sýslumaður í Suður-Múlasýslu 26. 9. 95, lausn 1. 7. 11, síðar yfirdómslögmaður í Reykjavík. R. af dbr. 8. 8. 07, þingmaður S.-Múlasýslu 1901. B. þ.:

α Hallgrímur Axel Tulinius f. 14. 2. 96.
β Guðrún Agla Tulinius f. 6. 4. 97 d. 22. 7. 00,
γ Carl Daníel Tulinius f. 13. 7. 02.
δ Erling Gustav Tulinius f. 21. 12. 09.

cc. Sveinn Hallgrímsson f. 18. 3. 76, gjaldkeri í Íslandsbanka í Reykjavík, k. 29.

11. 01 Ellen Luckner Feveile f. 20. 10. 80. B. þ.:

α Carl Henning Hallgrímsson f. 5. 10. 02.

β Hallgrímur Sveinsson Hallgrímsson f. 4. 9. 05.

γ Axel Luðvig Hallgrímsson f. 28. 7. 09.

dd. Ágústa Hallgrímsdóttir f. 10. 7. 77, m. 10. 2. 98 Ditlev Thomsen f. 24. 7. 67, kaupm. í Rvík, þýzkur konsúll. R. af dbr. 22. 5. 05, O. H. & F. 3., Pr. Kr. 4., Pr. R. Ö. 4. B. þ.:

α Hallgrímur Ágúst Thomsen f. 13. 5. 99.

β Knud Kjartan Thomsen f. 1. 7. 02.

c. *Jón Sveinsson* f. 6. 11. 43 d. 68, bóndi á Slítandastöðum í Staðarsveit, k. *Elinborg* f. 31. 12. 40 *Hansdóttir Hoffmann* á Bakkafit. B. þ.:

aa. Hans Hallgrímur f. 24. 11. 66 d. 30. 10. 07, prestur að Stað í Steingrímsfirði 11. 6. 92, k. 99 Ragnheiður Helga f. 10. 6. 80 Magnúsdóttir, bónda á Hrófbergi, Magnússonar. B. þ.:

α Magnús f. 29. 9. 99.

β Pétur f. 15. 10. 1900.

γ Guðrún f. 1. 2. 02 d. 22. 10. s. á.

δ Guðrún f. 9. 7. 03.

ε Katrín f. 16. 9. 04.

ξ Elinborg f. 12. 6. 06.

d. *Sveinn Sveinsson* f. 2. 1. 46, trésmiður í Reykjavík, k. 69 *Kristjana Agnes* f. 30. 10. 45 d. 23. 6. 05 *Hansdóttir Hoffmanns.* B. þ.:

aa. Guðrún dó barn.

bb. Guðrún Metta f. 14. 7. 75, m. 6. 7. 94 Sigurður f. 19. 5. 64 Jónsson, prestur að Þönglabakka 30. 6. 94, að Lundi 10. 3. 02. B. þ.:

α Sigrún f. 21. 4. 95.

β Kristjana f. 29. 8. 96.

γ Sveinn Aðalsteinn f. 1. 10. 97.

δ Sigursveinn f. 21. 11. 99.

ε Friðjón Ágúst f. 29. 4. 06.

cc. Sveinn Sveinsson f. 3. 1. 81 d. 31. 7. 83.

dd. Hanna Petrea Sveinný f. 10. 9. 84, m. 9. 11. 07 Jón Zoëga f. 19. 8. 83, kaupmaður í Reykjavík. B. þ.:

α Guðrún Kristjana f. 8. 11. 09.

✓ gzik

β Svafa f. 23. 10. 11.

5. **Jón Jónsson** f. 16. 11. 1808 d. 2. 6. 62, prestur að Þingeyraklaustri 27. 4. 41, k. **Elín** f. 2. 10. 11 d. 13. 4. 94 **Einarsdóttir**, stúdents í Skógum undir Eyjafjöllum, Högnasonar. B. þ.:

a. *Elísabet Ragnhildur* f. 22. 5. 42, m. 71 *Ólafur* f. 25. 11. 36 d. 16. 5. 96 *Sigvaldason,* héraðslæknir í Strandasýslu 14. 8. 76, fékk lausn 14. 4. 96. B. þ.:

aa. Elín Gróa f. 7. 3. 71 d. 27. s. m.

bb. Elín Gróa f. 15. 9. 73 d. 10. 8. 1900.

b. *Jón Einar Jónsson* f. 7. 8. 44 d. 22. 12. 89, stúdent, bóndi á Ingunnarstöðum í Geiradal, k. 80 *Herdís* f. 13. 6. 58 *Andrésdóttir* í Miðbúð í Flatey, Andréssonar. B. þ.:

aa. Elín f. 16. 9. 81, m. 26. 10. 1901 Jón Thorarensen f. 13. 10. 72, sýsluskrifari á Borðeyri. B. þ.:

α Jón Thorarensen f. 31. 10. 02.

β Jakobína Thorarensen f. 21. 5. 05.

γ Ólafur Thorarensen f. 31. 8. 08.

bb. Jón Ólafur Jónsson f. 24. 5. 84, málari á Ísafirði, k. 1910 Arnfríður f. 6. 10. 85 Ingvarsdóttir, blikksmiðs á Ísafirði, Vigfússonar. B. þ.:

α Ingvar f. 14. 9. 10.

cc. Steingrímur Jónsson f. 2. 7. 86 d. 20. 3. 87.

dd. Steingrímur f. 30. 4. 88 d. 4. 6. s. á.

ee. Ingunn Sigríður f. 17. 4. 89 d. 23. s. m.

ff. Einar f. 27. 5. 90, stud. mag.

c. Valgerður Þórunn Jónsdóttir f. 2. 12. 45 d. 25. 7. 46.

d. Steingrímur f. 9. 5. 47 d. 7. 5. 50.

e. *Valgerður Þórunn Jónsdóttir* f. 8. 7. 48,

m. 76 *Tómas* f. 23. 10. 47 d. 24. 3. 01 *Hallgrímsson*, prestur í Stærra-Árskógi 31. 8. 75, jafnframt að Völlum í Svarfaðardal 20. 2. 84. B. þ.:

aa. Steingrímur f. 23. 8. 76 d. 78.

bb. Hallgrímur f. 19. 12. 77, kaupmaður í Rvík, k. 01 Hansína Friðrika Hansdóttir Hólm f. 25. 2. 81. B. þ.:
- *α* Tómas Níels f. 24. 4. 02.
- *β* Jónas f. 13. 3. 10.

cc. Elín Rannveig Tómasdóttir f. 11. 12 79, m. 02 Angantýr f. 10. 4. 79 Arngrímsson, kaupfélagsstjóri í Dalvík. B. þ.:
- *α* Valgerður f. 8. 2. 03 d. s. á.
- *β* Haukur f. 16. 6. 07 d. 08.
- *γ* Ingunn Elín f. 20. 11. 09.

dd. Rannveig Tómasdóttir f. 29. 6. 81, m. 02 Magnús Einar f. 27. 7. 74 Jóhannsson, héraðslæknir í Hofsóshéraði 6. 4. 00. B. þ.:
- *α* Agnar f. 8. 2. 07.
- *β* Sverrir f. 27. 6. 09.
- *γ* Drengur.

ee. Dýrleif Tómasdóttir f. 11. 6. 85.

ff. Ólafía Elísabet f. 31. 7. 87, 1. m. Gunnar f. 1. 7. 78 d. 3. 4. 07 Sæmundsson, stud. theol. B. þ.:
- *α* Tómas Steingrímur f. 6. 8. 06.

Ólafía Elísabet Tómasdóttir, 2. m. 1910 Anton Proppée f. 1. 1. 85, verslunarstjóri á Hofsós.

f. *Steingrímur Jónsson* f. 19. 9. 50 d. 13. 9. 82, prestur að Garpsdal 27. 8. 74, að Otrardal 24. 5. 80, k. *Guðrún* f. 9. 3. 52 *Ólafsdóttir Johnsen*, prófasts á Stað á Reykjanesi.

g. *Ingunn Elín Jónsdóttir* f. 10. 5. 52, m. 86 *Sigvaldi Blöndal* f. 24. 6. 52 d. 13. 3. 01, verslunarmaður á Sauðárkróki og Blönduósi. B. þ.:

aa. Ólafur Blöndal f. 1. 8. 88, verslunarmaður í Stykkishólmi, k. 18. 5. 12 Guðrún f. 25. 1. 89 Björnsdóttir í Stykkishólmi, Steinþórssonar.

h. *Sigríður Karítas Jónsdóttir* f. 30. 11. 53 ógift.

82/R

6. Halldór Jónsson f. 25. 2. 10 d. 17. 7. 81, prestur í Glaumbæ í Skagafirði 16. 11. 40, að Hofi í Vopnafirði 5. 5. 49, prófastur í Skagafirði 18. 10. 41, í N.-Múlasýslu 1853—79, kgkj. þingm. 1845—49 og þjóðf.fulltrúi 51, þingm. N.-Múl. 1859—65, 69. R. af dbr. 29. 6. 66, dbrm. 24. 5. 77, 1. k. 6. 6. 41 Gunnþórunn Ingibjörg Ragnheiður Gunnlaugsdóttir Oddsen (bls. 85). B. þ.:

a. Gunnlaugur Jón f. 28. 4. 44 d. 3. 6. s. á.

b. *Þórunn Elísabet* f. 8. 7. 45, m. 11. 9. 77 *Jörgen Pétur Havsteen Gudjohnsen* f. 2. 6. 43 d. 9. 4. 01, verslunarstjóri á Vopnafirði. B. þ.:

aa. Guðrún Sigríður Gudjohnsen f. 9. 8. 78, m. 16. 6. 03 Sveinn f. 22. 2. 73 Einarsson, kaupmaður á Raufarhöfn. B. þ.:

a Pétur Gudjohnsen f. 20. 3. 04.

bb. Halldór Jónsonius Gudjohnsen f. 18. 12. 79 d. 23. 3. 80.

cc. Gunnþórunn Ingibjörg Ragnheiður Gudjohnsen f. 9. 5. 82 d. 26. 11. 97.

dd. Emilía Octavía Gudjohnsen f. 25. 4. 86, landsímastöðvarstjóri á Vopnafirði.

c. *Gunnlaugur Jón Ólafur Halldórsson* f. 3. 10. 48 d. 9. 3. 93, prestur að Skeggjastöðum 25. 3. 74, að Breiðabólsstað í Vesturhópi 27. 6. 83, 1. k. 7. 9. 72 *Margrét Andrea* f. 9. 7. 48 d. 17. 9. 80 *Ludvígsdóttir Knudsen*, verslunarmanns í Reykjavík. B. þ.:

aa. Halldór f. 25. 8. 75, héraðslæknir í Hornafirði 6. 7. 05, Vestmannaeyjum

17. 3. 06, k. 22. 7. 05 Anna Sigrid Therp f. 16. 2. 85, dóttir Peter Chr. Therp, trésmíðameistara í Kaupmannahöfn. B. þ.:
α Ólafur Þorsteinn f. 4. 12. 06.
β Gunnlaugur Pétur Kristján f. 6 8. 09.
γ Axel Valdemar f. 11. 11. 11.

bb. Gunnþórunn Halldóra Valgerður Gunnlaugsdóttir f. 17. 8. 78, 1. m. 1901 Jón f. 15. 7. 81 d. 5. 10. 01 Konráðsson, verslunarmaður á Mjóafirði. 2. m. 1910 Þorlákur f. 28. 6. 86 Guðmundsson, skósmiður í Vestmannaeyjum. B. þ.:
α Jósefína Margrét Andrea f. 28. 9. 11.
Gunnlaugur J. Ó. Halldórsson, 2. k. 30. 7. 85 *Halldóra Kristín* f. 22. 9. 56 *Vigfúsdóttir,* bónda á Arnheiðarstöðum, Guttormssonar. B. þ.:

cc. Þórhallur Andreas f. 29. 10. 88, símamaður á Akureyri.

d. *Jón Gunnlaugur Halldórsson* f. 1. 11. 49, prestur að Skeggjastöðum 30. 8. 83, að Sauðanesi ~~21. 6. 05, 1.~~ k. 3. 9. 83 *Oktavía Stefanía* ~~*Grönvold* f. 20. 1. 61 d~~. 31. 1. 86, dóttir ~~Carl Johan Grönvold, vers~~lunarstjóra á Vopnafirði. 2. k. 22. 5. 91 *Ragnheiður* f. 6. ~~4. 59 d. 26. 3. 94~~ *Daníelsdóttir,* prófasts á Hólmum Halldórssonar, 3. k. 14. 8. 95 *Soffía* f 2. 3. 58 d. 20. 2. 07 *Daníelsdóttir*, prófasts Halldórssonar.

e. *Lárus Halldór Halldórsson* ~~f. 10. 1. 51~~ d. 24. 6. 08, prestur ~~að Valþjófsstað~~ 17. 1. 77, fékk lausn 28. 6. ~~83,~~ prófastur í N.-Múl. 79—83, ~~fríkirkjuprestur~~ í Reyðarfirði 86—99, í ~~Reykjavík~~ 99—01, þingm. S.-Múl. 86—91. K. ~~6. 5. 76 *Kirstín Katrín* f.~~ 6. 5. 50 *Pétursdóttir Gudjohnsen,* organleikara í Reykjavík. B. þ.:

aa. Sigríður f. 6. 7. 77 d. 9. 3. 79.

bb. Halldór f. 2. 9. 78 dó viku gamall.

cc. Guðrún f. 8. 1. 80, m. 27. 6. 02 Sigurbjörn Ástvaldur f. 1. 1. 76 Gíslason, cand. theol., kennari í Rvík. B. þ.:

α Lárus f. 22. 5. 03.

β Halldór Ástvaldur f. 30. 1. 05.

γ Kristín Guðrún f. 15. 3. 06 d. 15. 10. 08.

δ Gísli Sigurbjörn f. 29. 10. 07.

ε Kristín Sigurbjörg f. 17. 10. 09.

ξ Friðrik Baldur f. 14. 7. 11.

dd. Halldór Lárusson f. 4. 2. 81 d. 28. 9. 03, söngfræðingur.

ee. Pétur f. 4. 5. 82, nótnaprentari í Rvík.

ff. Valgerður f. 12. 10. 85, m. 6. 5. 10 Þorsteinn Ólafsson Briem f. 3. 7. 85, prestur í Grundarþingum 9. 6. 11. B. þ.:

α Kirstín Valgerður Briem f. 21. 6. 11.

gg. Gunnþórunn Lárusdóttir f. 7. 5. 90 dó á 1. ári.

e. Guðrún Ingibjörg Ragnheiður Halldórsdótttr f. 24. 10. 52 d. 25. 9. 68.

f. *Þorsteinn Jósef Halldórsson* f. 30. 1. 54, prestur í Firði ~~í Mjóafirði~~ 29. 11. 81, landsímastöðvarstjóri, k. 3. 6. 87 *Láretta Helga* f. ~~15. 6. 68 d. 9. 4. 98 *Sveinbjarnardóttir*~~, snikkara á Akureyri, Ólafssonar. B. þ.:

aa. Halldór Jónsson Þorsteinsson f. 18. 2. 88, stud. med.

bb. Ólafur Þorsteinn f. 22. 5. 91, stúdent.

cc. Valgerður f. 3. 11. 96 d. 21. 9. 07.

g. *Ólafur Þorsteinn Halldórsson* f. 15. 5. 55, skrifstofustjóri í íslenska stjórnarráðinu 20. 5. 89, fékk lausn 27. 1. 04, siðar forstjóri íslensku stjórnarskrifstofunnar í Kaupmannahöfn, fékk lausn 1. 11. 09. R. af dbr 12. 9. 94, dbrm. 12. 8. 02, konferenzráð 27. 1. 04.

h. *Gunnþórunn Ingibjörg Ragnheiður* f. 21. 7. ~~56 d. 11. 7. 1901, m. *Ólafur Þorsteinn*~~ *Oddsen* (bls. 87).

Halldór Jónsson, 2. k. 23. 8. 59 Valgerður f. 16. 3. 33 d. 25. 7. 94

Ólafsdóttir Finsen, yfirdómara í Reykjavík.

7. Ólafur Jónsson f. 5. 10. 1811 d. 20. 10. 73, bóndi á Stóru-Giljá 1837—44, á Sveinsstöðum í Þingi 44—73, dbrm. 6. 10. 54, þingm. Húnvetninga 59—61, k. 31. 7. 35 Oddný f. 5. 6. 1811 d. 8. 1. 93 Ólafsdóttir, bónda á Litlu-Giljá, Björnssonar. B. þ.:

a. *Jón* f. 11. 7. 36 d. ~~19. 5. 1910, bón~~di á Sveinsstöðum~~, k. 63 *Þorbjörg* f. 13.~~ 11. 41 *Kristmundsdóttir* ~~á Kolugili, Guðmund~~ssonar. B. þ.:

  aa. Ólafur f. 6. 8. 64, er í Ameríku, k. Þorgerður (úr Eyjafirði). B. þ.:
    α Jenny.
    β Halldór.
    γ Kjartan.

  bb. Jón Kristmundur Jónsson f. 23. 6. 67, bóndi á Másstöðum í Vatnsdal, k. 98 Elinborg Margrét f. 21. 11. 68, Jónsdóttir. B. þ.:
    α Þorbjörg f. 4. 1. 99.
    β Guðrún f. 25. 11. 00.
    γ Oddný f. 27. 10. 02.

  cc. Halldór Jónsson f. 16. 1. 71, verksmiðjustjóri á Álafossi, k. 1900 Gunnfríður f. 5. 11. 76 Gunnlaugsdóttir. B. þ.:
    α Ólafur f. 18. 5. 03.
    β Guðlaug Guðrún f. 30. 8. 04.
    γ Þorbjörg f. 23. 9. 05.
    δ Oddný f. 12. 1. 09.
    ε Barn dó ungt.

  dd. Guðrún Jónsdóttir f. 13. 2. 75 dó barn.

  ee. Magnús f. 4. 12. 76, bóndi á Sveinsstöðum, k. 07 Jensína f. 19. 2. 83 Jónsdóttir. B. þ.:
    α Marsibil Gyða f. 18. 3. 08.
    β Jón f. 1. 1. 10.

ff. Guðrún Jónsdóttir f. 1. 6. 78, ljósmóðir í Litladal í Svínadal.

gg. Böðvar f. 12. 11. 79, cand. jur., gæslustjóri Landsbankans á Akureyri, k. 1906 Sigríður Kristín f. 8. 7. 75 Jónsdóttir. B. þ.:

- α Inger f. 6. 7. 07.
- β Ragnar f. 10. 3. 10.

hh. Oddný Jónsdóttir f. 27. 6. 82 d. 1902.

b. *Elisabet Ólafsdóttir* f. 11. 9. 37 d. 7. 10. 09, m. *Jakob Helgason* (bls. 46). B. þ.:

aa. Kristín f. 28. 3. 68, m. 94 Stefán Þórðarson Gudjohnsen f. 6. 3. 68, verslunarstjóri á Húsavík. B. þ.:

- α Einar Oddur Gudjohnsen f. 18. 12. 95.
- β Þórður Sveinbjörnsson Gudjohnsen f. 8. 12. 97 d. 28. 3. 99.
- γ Jakob Gudjohnsen f. 23. 1. 99.
- δ Elísabet Gudjohnsen f. 10. 4. 00.
- ε Þórður Gudjohnsen f. 3. 8. 01.
- ξ Halldór Gudjohnsen f. 9. 11. 03.
- η Ásgeir Pétur Gudjohnsen f. 15. 5. 06.
- ϑ Halldóra Margrét Gudjohnsen f. 9. 8. 11.

bb. Ólafur Jakobsson dó barn.

cc. Helga dó barn.

c. *Gróa Ólafsdóttir* f. 6. 1. 39. d. 15. 5. 07, m. 79 *Kristján* f. 23. 2. 48 *Jónsson*, bóndi í Víðidalstungu. B. þ.;

aa. Jón f. 14. 6. 81, nuddlæknir í Rvík.

d. ~~*Þórunn Ólafsdóttir* f. 7. 8. 40~~ dó í Ameríku, m. *Eggert Jónsson* ~~frá Söndum í~~ Miðfirði. ~~B. þ.:~~

aa. Böðvar dó 16 ára gamall.

e. *Ólafur Ólafsson* f. 20. 9. 41 dó í Ameríku, ~~söðlasmiður, k. *Kristín*~~ *María Jónína Jónsdóttir*, prests á Breiðabólsstað, Kristjánssonar. B. þ.:

aa. Þórunn f. 18. 10. 72, m. Sigurður Vigfússon (bls. 72).

bb. Sigríður f. 26. 9. 75, m. 02 Sigurjón f. 22. 12. 72 Jónsson, héraðslæknir í Höfðahverfishéraði 16. 1. 05, í Svarfdælahéraði 24. 6. 08. B. þ.:
- α Elín f. 19. 12. 03.
- β Oddný f. 19. 12. 04.
- γ Júlíus f. 26. 12. 07.

cc. Benedikt Ólafsson f. 4. 4. 78, er í Ameríku.

f. *Oddný Ólafsdóttir* f. 5. 12. 42 d. 19. 4. 91, ~~m. *Vigfús Melsted* f. 7. 7. 42~~ *Guðmunds*~~*son*~~ prests á Melstað, ~~Vigfússonar,~~ fór til Ameríku. B. þ.:

aa. Guðmundur f. 8. 9. 64, skósmiður á Akureyri, k. 94 Helga Guðrún f. 31. 12. 67 Guðmundsdóttir. B. þ.:
- α Dagný f. 1. 2. 96.
- β Garðar f. 15. 2. 98.
- γ Lára f. 19. 12. 02.
- δ Fanny f. 11. 8. 04.
- ε Arthur f. 8. 3. 08.

bb. Ólafur Vigfússon dó á fyrsta ári.

cc. Ólafur dó á fyrsta ári.

dd. Guðrún Oddný f. 1867, m. Stefán Sveinsson, kaupmaður í Ameríku.

ee. Lárus f. 19. 5. 71, dó vorið 1909 í Ameríku.

ff. Ingibjörg f. 24. 12. 72, m. 98 Friðrik f. 3. 10. 61 Magnússon, trésmiður á Akureyri. B. þ.:
- α Vigfús Lárus f. 19. 10. 99.
- β Axel f. 20. 5. 01.

gg. Sigurður Vigfússon f. 30. 1. 75, verslunarstjóri í Winnipeg, k. Þórunn Ólafsdóttir (bls. 71). B. þ.:
- α Ólafía Kristín f. 19. 4. 99.
- β Guðrún Oddný f. 9. 4. 01.
- γ Sigurður Þórarinn f. 3. 7. 03.
- δ Garðar f. 25. 8. 05.

ε Vigfús Hermann f. 2. 10. 07.

hh. Halldór Vigfússon f. 30. 5. 78, d. á 1. ári.

ii. Solveig Elinborg f. 30. 7. 79, m. 12. 5. 1900 Einar f. 12. 11. 72 Runólfsson, kaupmaður og póstafgreiðslumaður á Vopnafirði. B. þ.:

a Svafar f. 3. 2. 01.

kk. Jón Vigfússon f. 17. 12. 80, dó barn.

ll. Þórunn Elísabet, dó barn.

mm. Finna Margrét f. 2. 11. 83, m. Kristján Hjálmarsson, kaupmaður í Ameríku.

nn. Elísabet Þórunn f. 6. 5. 85, m. 21. 10. 09 Guðbrandur f. 30. 9. 88 Jónsson, ritstjóri í Reykjavík. B. þ.:

a Kristín f. 24. 7. 10.

b Ragnheiður f. 5. 12. 12.

oo. Pétur Vigfússon f. 87, dó 1910 í Ameríku.

pp. Rannveig Sigríður Dóróthea f. 88 d. 91.

g. *Sigríður Ólafsdóttir* f. 18. 3. 44 dáin, m. *Jakob Sigurður* f. 20. 10. 35 d. 1. 2. 13 *Jónsson*, bóndi á Lækjamóti. B. þ.:

aa. Ólafur f. 2. 6. 69, bóndi í Þórukoti í Víðidal, fór síðar til Ameríku, k. Ólafía Ólafsdóttir úr Reykjavík. B. þ.:

α Sigríður.

β Ólöf.

h. Elín Ólafsdóttir f. 23. 8. 45 d. 21. 8. 50.

i. Björn f. 24. 11. 46 d. 25. 7. 50.

k. Böðvar f. 27. 6. 48 d. 25. 7. 50.

l. Guðrún f. 12. 11. 49 d. 17. 9. 50.

m. *Elín* f. 12. 8. 51 d. 12. 4. 11, m. 5. 7. 76 *Metúsalem* f. 12. 10. 50 *Einarsson*, bóndi á Bustarfelli í Vopnafirði. B. þ.:

aa. Ólafur f. 17. 6. 77.

bb. Einar f. 28. 11. 78, verslunarmaður á Seyðisfirði, k. 1905 Guðný f. 13. 4. 75 Jónasdóttir frá Kjarna í Eyjafirði. B. þ.:

α Elín f. 14. 3. 06.

cc. Oddný Salína Metúsalemsdóttir f. 2. 7. 80 d. 25. 11. 82.

dd. Halldóra Valgerður f. 31. 7. 81 d. 28. 8. s. á.

ee. Halldór f. 23. 11. 82, snikkari í Ameríku.
ff. Oddný Salína f. 16. 9. 84.
gg. Björn f. 23. 5. 87, í Ameríku.
hh. Metúsalem f. 27. 4. 89.
ii. Oddný Aðalbjörg f. 28. 2. 91.
kk. Jón f. 16. 6. 92 d. 24. s. m.

~~n. *Böðvar Ólafsson* f. 10. 9. 52, fór til~~ Ameríku, k. *Ragnhildur Jónsdóttir.* B. þ.:
aa. Jón.
bb. Elín Gróa.
cc. Oddný Elísabet.
dd. Ólafía Sigríður.
ee. Ólafur.
ff. Clara.

o. *Björn Ólafsson* f. 21. 3. 54, gullsmiður í Rvík, k. 21. 7. 85 *Sigríður Vilhelmína* f. 26. 4. 66 *Jónsdóttir,* prests á Hofi í Vopnafirði, Jónssonar. B. þ.:
aa. Jón f. 24. 7. 87.
bb. Ólafur f. 23. 5. 88 d. 25. s. m.
cc. Þuríður f. 1. 9. 90 d. 1904.
dd. Ólafía Oddný f. 22. 4. 93.
ee. Elín Anna f. 6. 6. 95 d. 3. 5. 97.
ff. Elísabet f. 6. 12. 96 d. 1. 5. 97.

gc' R 8. Elís~~abet Jónsdóttir f. 13~~. 7. 13 d. 14. 3. 85, m. Böðvar Þorvaldsson (bls. 11).

Sel R 9. Stefán f. 7. 2. 15 d. 81, bóndi á Þóreyjarnúpi í Húnavatnssýslu, 1. k. Margrét Pétursdóttir frá Miðhópi. B. þ.:

a. *Júlíana Soffía* f. 48 d. 5. 5. 86, m. 85 *Jón* f. 17. 1. 35 d. 3. 2. 02 *Jasonsson,* veitingamaður á Borðeyri. B. þ.:
aa. Júlíus Sofus f. 3. 5. 86, bóndi á Gilsstöðum í Vatnsdal, k. 1910 Helga f. 1. 7. 90 Björnsdóttir.

b. Pétur Stefánsson f. 50 d. 2. 3. 65.

c. ~~*Elísabet* f. 1. 9. 53, m. *Ólafur*~~ *Björnsson* (~~bls. 29~~).

d. *Jón Björn* f. 3. 7. 55, póstur í Torfustaðahúsum í Miðfirði, k. 81 *Helga* f. 2. 6. 60 *Bjarnadóttir*. B. þ.:

aa. Jósef f. 9. 5. 82 d. 25. 3. 1911, lausamaður.
bb. Soffía.
cc. Jónína Þorbjörg f. 17. 11. 90.
dd. Sveinn Helgi f. 11. 3. 92.
ee.—ff. dóu ung.

e. *Böðvar Stefánsson* f. 27. 6. 58, daglaunamaður á Seyðisfirði, k. 27. 6. 89 *Jónína Friðrika* f. 27. 10. 68 *Stefánsdóttir*, frá Ketilsstöðum í Hjaltastaðaþinghá, Guðmundssonar. B. þ.:

aa. Þórarinn f. 4. 11. 90.
bb. Stefán f. 12. 5. 92.
cc. Guðrún Jóhanna f. 11. 2. 94.
dd. Elísabet f. 27. 7. 95.
ee. Lára f. 26. 9. 99.
ff. Ásdís f. 28. 8. 00.
gg. Maren f. 30. 8. 02.
hh. Lárus f. 15. 5. 05.

f. *Stefán Stefánsson* f. 59, skósmiður, dó í Ameríku ókv.

g.—k. 4 börn dóu ung.

Stefán Jónsson, 2. k. 29. 9. 61 **Gróa** f. 17. 4. 27 **Sveinsdóttir** frá Grímstungum. B. þ.:

l. *Guðríður Stefanía* f. 30. 6. 63, m. 90 *Hinrik Benedikt* f. 19. 3. 57 *Pétursson Concile*, trésmiður á Akureyri. B. þ.:

aa. Vilhelm f. 30. 1. 93.
bb. Ingólfur Malfreð f. 9. 2. 96.
cc. Jón f. 19. 4. 97.
dd. Stefán f. 2. 6. 98.
ee. Lárus Kirstinn f. 20. 5. 00.
ff. Ágúst Pétur Concile f. 9. 8. 02 d. 27. 5. 03.
gg. Ágústa Petra Concile f. 6. 10. 04.

m. *Margrét Ragnheiður Stefánsdóttir* f. 8. 9. 64, ógift á Óttarsstöðum í Hraunum.

n. *Þórunn* f. 28. 5. 66, m. 20. 9. 92 *Ágúst Theodor Flygenring* f. 17. 4. 65, kaupmaður í Hafnarfirði, kgkj. þingm. 1905 og síðan. B. þ.:
- aa. Þórarinn Flygenring f. 6. 12. 93.
- bb. Garðar Flygenring f. 19. 7. 95.
- cc. Ingólfur Flygenring f. 24. 6. 96.
- dd. Þórður Stefán Flygenring f. 28. 5. 97.
- ee. Sigurður Flygenring f. 28. 7. 98.
- ff. Halldóra Flygenring f. 17. 7. 99.
- gg. Ólafur Haukur Flygenring f. 24. 9. 00 d. 20. 2. 12.
- hh. Elísabet Flygenring f. 15. 11. 01.
- ii. Þórunn Sigríður Flygenring f. 27. 12. 03.
- kk. Unnur Flygenring f. 5. 1. 06.
- ll. Anna Flygenring f. 8. 9. 07.

o. *Elinborg Stefánsdóttir* f. 18. 12. 67, m. 14. 9. 86 *Páll* f. 22. 10. 63 ~~*Þorsteinsson*~~, óðalsbóndi og hreppstjóri í Tungu í Fáskrúðs~~firði.~~ B. þ.:
- aa. Halldór f. 19. 12. 87, búfræðingur.
- bb. Sigurbjörg f. 1. 9. 89 d. 16. 12. 04.
- cc. Jón f. 7. 6. 91.
- dd. Þorsteinn f. 28. 8. 92.
- ee. Stefán f. 18. 11. 93.
- ff. Valgerður f. 13. 4. 95 d. 1. 6. 96.
- gg. Gunnar f. 22. 6. 96.
- hh. Kirstín f. 19. 8. 97.
- ii. Valgerður f. 20. 5. 99.
- kk. Lára f. 20. 2. 01.
- ll. Ingibjörg f. 24. 12. 02.
- mm. Sigursteinn f. 16. 2. 05.
- nn. Sigurbjörg f. 28. 11. 06.
- oo. Unnur f. 9. 6. 11.

p. Guðmundur Stefánsson dó ungur.

~~q. Guðmundur dó ungur.~~

selR

10. Þórunn Jónsdóttir f. 21. 8. 16 d. 13. 3. 94, m. Þórarinn Böðvarsson (bls. 9).
11. Sigurgeir f. 22. 11. 1817 d. 26. 6. 19.
12. Sigurbjörg f. 19. 3. 19 d. 21. s. m.

gc\R

13. **Sigurbjörg** f. 17. 7. 20 d. 17. 8. 88, m. 29. 4. 44 **Þorlákur** f. 13. 10. 1806 d. 21. 7. 72 **Stefánsson**, prestur að Blöndudalshólum 29. 1. 44, að Undirfelli 5. 10. 59. B. þ.:

- a. Elísabet Ragnheiður f. 18. 11. 44 d. 25. s. m.
- b. Elísabet Ragnheiður f. 22. 3. 46 d. 29. s. m.
- c. *Jón Stefán* f. 13. 8. 47 d. 7. 2. 07, prestur á Tjörn á Vatnsnesi 26. 10. 72, fékk lausn 16. 10. 02, 1. k. *Ingibjörg* f. 31. 12. 45 d. 17. 4. 91 *Eggertsdóttir*, bónda á Þóreyjarnúpi, Jónssonar. B. þ.:
  - aa. Böðvar f. 1. 6. 78 d. 10. 9. s. á.
  - bb. Böðvar f. 27. 6. 79, pípugerðarmaður í Reykjavík, k. 18. 5. 12 Guðrún f. 31. 8. 83 Skúladóttir, bónda á Ytra-Vatni í Skagafirði, Jónssonar. B. þ.:
    - *a* Jón Stefán f. 13. 8. 12.
  - cc. Þorlákur Jónsson f. 20. 12. 80 d. 4. 3. 81.
  - dd. Ingibjörg f. 1. 1. 82 d. 30. 4. s. á.
  - ee. Ingibjörg f. 20. 7. 83 d. 28. s. m.
  - ff. Sigurbjörg f. 22. 7. 84, rjómabústýra.
  - gg. Lárus f. 13. 3. 86 d. 19. s. m.
  - hh. Lárus f. 17. 6. 87 d. 21. s. m.

  Jón Stefán Þorláksson, 2. k. 92 *Ragnheiður* f. 17. 2. 66 *Pálsdóttir*, alþm. í Dæli, Pálssonar. B. þ.:
  - ii. Ingibjörg f. 22. 1. 94 d. 19. 2. 03.
  - kk. Páll Bergur f. 5. 1. 95.
  - ll. Magnea Halldóra Lára f. 21. 8. 96.
  - mm. Haraldur f. 30. 11. 97.
  - nn. Björn f. 30. 11. 99.
  - oo. Valborg Hrefna f. 11. 9. 01 d. 13. 11. 02.
  - pp. Ingibjörg f. 30. 4. 04.
- d. *Þorlákur Símon Þorláksson* f. 28. 3. 49 d. 22. 11. 08, bóndi í Vesturhópshólum, k. 26. 10. 70 *Margrét* f. 27. 11. 35 *Jónsdóttir*, prests á Undirfelli, Eiríkssonar. B. þ.:
  - aa. Sigurbjörg Jósefína f. 5. 9. 70, kenslukona í Reykjavík.
  - bb. Margrét María f. 12. 4. 72 d. 80.
  - cc. Björg Karítas f. 30. 1. 74, m. Sigfús

Benedikt Blöndal f. 2. 10. 74, cand. mag., bókavörður í Kaupmannahöfn.

dd. Þorlákur Magnús f. 19. 11. 75, bóndi á Blikastöðum í Mosfellssveit, 1. k. Marsibil Jónsdóttir frá Hrísakoti. B. b.:

α Margrét dó barn.

β Sigurbjörg Magnea f. 13. 8. 05.

γ Helga Jónína f. 18. 9. 06.

δ Þorlákur Jóhannes dó barn.

Þorlákur Magnús Þorláksson, 2. k. 1910 Kristín Ingunn f. 15. 4. 75 Jósafatsdóttir, alþm. á Holtastöðum, Jónatanssonar. B. þ.:

ε Barn dó ungt.

ee. Jón Þorláksson f. 3. 3. 77, cand. polyt., verkfræðingur landsins 1. 2. 05, k. 10. 8. 04 Ingibjörg f. 13. 12. 78, dóttir Valgard Claessen landsféhirðis.

e. ~~*Magnús Sigurður Þorláksson* f. 25.~~ 11. 50 d. 12. 8. 71, var í Reykjavíkurskóla.

f. *Halldór Bjarni* f. 4. 12. 52 d. 23. 2. 88, bóndi á Hofi í Vatnsdal, k. 7. 11. 78 *Halldóra* f. 5. 4. 45 *Jónasdóttir,* bónda á Guðrúnarstöðum, Guðmundssonar. B. þ.:

aa. Soffía f. 25. 7. 79, fór til Ameríku.

bb. Sigurbjörg f. 80, fór til Ameríku.

cc. Halldóra f. 1. 7. 83 dó barn.

dd. Þorsteinn f. 10. 1. 85 dó barn.

ee. Lárus f. 15. 4. 86 dó barn.

ff. Sigurlaug f. 14. 6. 87, fór til Ameríku.

g. *Björn Einar Þorláksson* f. 23. 11. 54 d. 27. 2. 04, bóndi á Varmá, 1. k. *Elísabet Stefánsdóttir* (bls. 31). 2. k. 07 *Anna* f. 10. 9. 72 *Jónsdóttir,* bónda í Drangshlíð, Hjörleifssonar. B. þ.:

aa. Elísabet Kristín f. 98 d. 99.

bb. Þorlákur f. 23. 12. 99.

cc. Jón Guðmann f. 18. 3. 01.

dd. Stefán f. 3. 12. 02.

h. *Lárus Ólafur Þorláksson* f. 18. 2. 56 d.

28. 4. 85, prestur í Mýrdalsþingum 21. 8. 82, k. *Lilja Metta* f. 5. 7. 63 *Ólafsdóttir*, kaupmanns í Hafnarfirði, Jónssonar. B. þ.:

aa. Kristín Sigurborg f. 19. 8. 83, m. 22. 12. 06 Bogi Antoníus Jósafat f. 2. 10. 78 Þórðarson, bóndi og landsímastöðvarstjóri á Lágafelli. B. þ.:

a Lárus f. 24. 11. 07.

i. *Böðvar Pétur Þorláksson* f. 10. 8. 57, sýslu~~skrifari á Blönduósi~~, k. *Arndís Ásgeirsdóttir* (bls. 45).

k. *Arnór Jóhannes* f. 27. 5. 59, prestur í ~~Hestþingum 23. 5. 84, 1. k.~~ *Guðrún Elísabet Jónsdóttir* (bls. 31). 2. k. 18. 7. 07 *Hallbera* f. 12. 3. 77 d. 4. 6. 08 *Guðmundsdóttir* í Reykjavík, Halldórssonar.

l. *Sigurður Friðrik* f. 9. 8. 60, söðlasmiður á Akureyri.

m. Benedikt Gísli f. 13. 9. 62 d. 18. 12. s. á.

n. *Þórarinn Benedikt* f. 14. 2. 67, málari í Rvík, k. 03 *Sigríður Snæbjarnardóttir* (bls. 4).

o. Sigurbjörn Ágúst f. 26. 8. 68 d. 23. 7. 70.

14. Hólmfríður Jónsdóttir f. 14. 10. 21 d. 29. s. m.

1c. 2k IV. **Guðrún Björnsdóttir** dó 1816, m. 16. 5. 05 **Jónas** f. 29. 9. 1738 d. 15. 10. 1819 **Benediktsson,** prestur að Vesturhópshólum 6. 11. 1767, að Höskuldsstöðum 20. 10. 1784, fékk lausn 1817, prófastur í Húnavatnssýslu 1782—1817.

7e 2k V. **Þóra Björnsdóttir** f. 2. 10. 1787 d. 2. 8. 1839, m. **Böðvar Þorvaldsson** (bls. 3).

7e 2R VI. **Ingibjörg Björnsdóttir** f. 2. 10. 1787 d. 16. 1. 1860, 1. m. 8. 10. 16 **Guðmundur** f. 27. 10. 1760 d. 23. 4. 30 ~~**Jónsson,** bóndi~~ á Mælifellsá í Skagafirði. B. þ :

1. Ingibjörg f. 22. 8. 17 d. 15. 12. 20.

8c1R 2. ~~Rannveig f. 18. 9. 18 d.~~ 26. 1. 84, m. 5.

10. 43 **Magnús** f. 14. 6. 23 d. 12. 9. 87 **Andrésson**, bóndi á Steiná í Svartárdal. B. þ.:

a. *Rut Ingibjörg* f. 5. 9. 44, m. 62 *Sigurður* f. 10. 7. 44 *Sölvason*, homöopath á Blönduósi.

~~b. *Margrét* f. 3. 3.~~ 46 d. 8. 5. 74.

c. Andrés f. 23. 7. 47 d. 10. 8. s. á.

d. *Ingibjörg Margrét* f. 3. 7. 48, m. 69 *Stefán* f. 3. 6. 38 *Magnússon*, bóndi á Flögu í Vatnsdal. B. þ.:

  aa. Magnús f. 12. 9. 70, kaupmaður á Blönduósi, k. 1912 Helga Helgadóttir.
  bb. Margrét Ingibjörg f. 16. 9. 73.
  cc. Jón Ólafur f. 17. 5. 75, verslunarmaður á Blönduósi.
  dd. Konráð f. 26. 5. 81, cand. phil., bóndi í Bjarnarhöfn.
  ee. Rannveig Margrét f. 16. 2. 85.
  ff. Rannveig dó barn.
  gg. Rannveig dó 2 ára.
  hh. Pétur dó barn.

e. Andrés Magnússon f. 31. 7. 49 d. 21. 8. s. á.

f. Margrét Ingibjörg f. 14. 2. 51 d. 67.

g. *Þórunn Elísabet* f. 17. 12. 53, 1. m. í Ameríku *Jón Magnússon* frá Gilhaga, 2. m. *Bjarni* f. 21. 7. 48 *Jónasson* frá Ási í Vatnsdal, eiga börn.

h. *Jón Ólafur Magnússon* f. 10. 2. 56, prestur á Hofi á Skagaströnd 7. 9. 81, að Hvammi í Norðurárdal 26. 2. 84, að Mælifelli 15. 7. 87, að Ríp 17. 2. 00, fékk lausn 18. 2. 04, umboðsmaður Arnarstapa og Skógarstrandarumboðs 17. 5. 10.—29. 5. 12, k 82 *Steinunn* f. 25. 10. 49 *Þorsteinsdóttir*, bónda í Úthlíð, Þorsteinssonar. B. þ.:

  aa. Þorsteinn f. 23. 8. 85, póstafgreiðslumaður í Reykjavík.
  bb. Magnús f. 26. 11. 87, prestur í Garðar í Norður-Dakota, k. 31. 7. 12 Ingveldur Benedikta Lárusdóttir (bls. 17).

i. *Konráð Magnússon* f. 11. 1. 58 d. 4. 1. 11,

bóndi á Syðra-Vatni í Skagafirði, k. 92 *Ingibjörg* f. 27. 9. 61 *Hjálmsdóttir*, alþm. Péturssonar. B. þ.:
aa. Jón f. 29. 7. 93.
bb. Rannveig dó ung.
cc. Rut dó ung.
dd. Hjálmur f. 23. 11. 95.
ee. Sesselja f. 21. 1. 97.
ff. Magnús f. 1. 4. 98.
gg. Margrét f. 2. 9. 99.
hh. Helgi f. 24. 11. 02.
ii. Pétur f. 29. 1. 04.

gclR 3. Ingibjörg Guðmundsdóttir f. 3. 3. 22 d. 24. 3. 76, m. 11. 10. 41 Þorvaldur Jónsson (bls. 13).

4. Björn f. 1. 4. 24 d. 12. 9. 27.

Ingibjörg Björnsdóttir 2. m. 21. 10. 30 **Páll** f. 26. 6. 1801 d. 24. 9. 53 **Magnússon,** bóndi á Mælifellsá. B. þ.:

5. Björn f. 2. 11. 31 d. 15. 10. 98, bóndi á Halldórsstöðum í Skagafirði, k. Valgerður f. 28. 8. 27. d. 1911 í Ameríku Hannesdóttir, prests í Glaumbæ, Jónssonar. B. þ.:
a. *Hannes Guðmundur* f. 7. 7. 1863, ókv. í Ameríku.

6. Guðmundur Pálsson f. 29. 8. 33, varð úti ókv.

7c25 VII. **Ingibjörg Björnsdóttir** f. 1789 d. 30. 6. 43, 1. m. **Sigurður** f. 1769 d. 5. 4. 1813 **Snorrason,** sýslumaður í Húnavatnssýslu 17. 4. 1805. B. þ.:

gclR 1. Björn f. 16. 8. 10 d. 17. 7. 56, bóndi í Belgsholti í Melasveit, k. Ingibjörg Þorvaldsdóttir (bls. 28).

✓ 2. Ólafur f. 20. 10. 11 d. 1815.

✓ 3. Guðrún f. 7. 1. 13 dáin, m. Jón Bjarnason Thorarensen f. 6. 12. 17 d. 17. 10. 69, prestur að Tjörn á Vatnsnesi 28. 8. 45, en fór þangað eigi, að Tjörn í Svarfaðardal 8. 5. 46. B. þ.:

a. *Steingrímur* f. 8. 9. 47, sjómaður á Akureyri, k. 70 *Sigríður Jónsdóttir* (bls. 83). B. þ.:

aa. Guðbjörg Steinína f. 1. 8. 71, m. 94 Guðmundur f. 1. 7. 73 Jónsson Seyðfjörð, sjómaður á Akureyri. B. þ.:

α Jón Halldór f. 17. 3. 95.
β Ingólfur f. 23. 7. 97.
γ Steingrímur f. 1. 3. 01.
δ Lárus Friðrik dó barn.

bb. Jón Halldór Steingrímsson f. 1. 1. 78, sjómaður á Akureyri, k. 07 Oktovina Guðný f. 3. 10. 76 Hallgrímsdóttir á Akureyri, Davíðssonar.

cc. Benedikt f. 21. 2. 81, skipstjóri á Akureyri, k. 06 Jónína Rannveig f. 14. 12. 86 Einarsdóttir, bónda á Brautarhóli í Svarfaðardal, Bjarnasonar. B. þ.:

α Ingibjörg f. 8. 7. 06.
β Ester f. 26. 4. 08.
γ Hjalti f. 7. 7. 10.

dd. Halldóra Steingrímsdóttir f. 13. 8. 83.

ee. Jakob Klemens f. 24. 8. 87 dó vorið 90.

b. *Sigurður Jón Benedikt Jónsson* f. 9. 4. 49, daglaunamaður á Akureyri, k. 83 *Jakobína Jónsdóttir* (bls. 83). B. þ.:

aa. Ingibjörg f. 10. 8. 84 d. 6. 8. 05.
bb. Jón f. 12. 10. 86 d. 18. 5. 88.
cc. Jón f. 18. 5. 89.

c. *Hólmfríður Ingibjörg Jónsdóttir* f. 22. 10. 51, m. 78 *Jóhannes* f. 25. 1. 51 *Jóhannesson,* bóndi á Upsum í Svarfaðardal. B. þ.:

aa. Jón f. 11. 9. 79 d. 83.
bb. Guðrún f. 25. 6. 82 d. 83.
cc. Guðrún Jóna f. 14. 6. 84.
dd. Anna María f. 17. 12. 87.
ee. Jón f. 1. 12. 90.
ff. Þóra f. 12. 11. 91.

7eik.

Ingibjörg Björnsdóttir, 2. m. 26. 10. 15 **Benedikt** f. 20. 11. 1783 d. 7. 7. 36 **Jónasson,**

prestur að Melum 5. 12. 27, í Akraþingum 26. 4. 36. B. þ.:

yel R 4. **Jónas** f. 14. 8. 16 d. 16. 12. 54, bóndi í Belgsholti, k. 26. 10. 44 **Þuríður Þorvaldsdóttir** (bls. 46).

5. **Sigurður** f. 29. 5. 1818 d. 7. 3. 75, söðlasmiður á Botnastöðum í Svartárdal, k. **Margrét Valgerður** f. 26. 3. 29 d. um 1910 **Klemensdóttir**, bónda í Bólstaðarhlíð, Klemenssonar. B. þ.:

a. *Ingibjörg* f. 26. 6. 54 ógift.

b. *Klemens* f. 56 d. 24. 2. 86, söðlasmiður á Botnastöðum.

c. *Jakob* f. 7. 1. 60 d. 19. 11. 80, var í Reykjavíkurskóla.

d. *Sigríður* dó ógipt.

e. *Benedikt* f. 12. 11. 65, söðlasmiður og bóndi á Fjalli í Sæmundarhlíð, k. 06 *Sigurlaug* f. 5. 1. 78 *Sigurðardóttir,* frá Vatnsskarði. B. þ.:

aa. Sigurður Jakob f. 20. 7. 07.

bb. Halldór Benedikt f. 28. 11. 08.

✓ yel R 6. **Ingibjörg Benediktsdóttir** f. 1. 12. 19 d. 14. 9. 97, m. 29. 5. 41 **Jón** f. 1787 d. 30. 5. 62 **Jóhannesson**, bókbindari og bóndi í Leirárgörðum. B. þ.:

a. Benedikt f. 27. 7. 43 d. 5. 8. s. á.

b. Ingibjörg f. 9. 10. 46 d. 50.

c. *Sigríður* f. 7. 7. 48, m. *Steingrímur Jónsson* (bls. 82).

d. *Jakobína* f. 19. 2. 50, m. *Sigurður Jón Benedikt Jónsson* (bls. 82).

e. *Halldóra* f. 8. 2. 54, m. 85 *Stefán* f. 28. 12. 50 *Þórarinsson,* gullsmiður á Akureyri. B. þ.:

aa. Jón f. 13. 7. 88 d. 25. s. m.

f. *Ragnheiður Jónsdóttir* f. 23. 5. 58, m. 80 *Jón* f. 3. 4. 53 *Jónsson Borgfjörð,* söðlasmiður á Akureyri.

8c1R

7. Jakob Benediktsson f. 12. 7. 21 d. 6. 11. 10, prestur að Eiðum 20. 8. 55, jafnframt að Hjaltastað 56, að Miklabæ í Blönduhlíð 18. 6. 74, fékk lausn 27. 1. 85, prestur að Glaumbæ 12. 6. 90, fékk lausn 30. 1. 94. R. af dbr. 26. 2. 94, k. 57 Sigríður f. 27. 9. 27 d. 15. 12. 10 Jónsdóttir prófasts á Breiðabólsstað í Fljótshlíð, Halldórssonar. B. þ.:

- a. *Kristín* f. 14. 3. 59, m. 2. 9. 81 *Einar* f. 7. 12. 53 *Jónsson*, prestur að Felli í Sléttuhlíð 27. 8. 79, að Miklabæ í Blönduhlíð 13. 4. 85, að Kirkjubæ í Hróarstungu 24. 1. 89, að Desjarmýri 30. 6. 09, að Hofi í Vopnafirði 14. 5. 12, prófastur í N.-Múlasýslu 3. 6. 96, þingm. N.-Múl. 1893—1901, 1912. B. þ.:
    - aa. Vigfús f. 20. 9. 82, cand. jur., fulltrúi bæjarfógetans í Reykjavík.
    - bb. Sigríður f. 2. 6. 84, kenslukona.
    - cc. Jakob f. 8. 2. 91.
    - dd. Ingigerður f. 2. 10. 98.
- b. *Jón Jakobsson* f. 6. 12. 60, aðstoðarbókavörður Landsbókasafnsins 1895, jafnframt forngripavörður 4. 10. 97, yfirbókavörður 15. 6. 08, þingm. Skagfirðinga 1893—99, Húnvetninga 1903—07. R. af dbr. 8. 8. 07, k. 24. 8. 95 *Kristín* f. 10. 2. 64 *Pálsdóttir Vídalín*, alþm. í Víðidalstungu. B. þ.:
    - aa. Helga f. 22. 9. 96.
    - bb. Jón Vídalín f. 24. 12. 97 d. 17. 5. 98.
    - cc. Sigríður f. 4. 10. 99 d. 23. 11. 1910.
    - dd. Gunnar Jakob f. 31. 12. 1900.
- c. *Ingibjörg Jakobsdóttir* f. 21. 8. 64 ógift.
- d. *Halldór Benedikt* f. 1. 11. 66 d. um 93.
- e. *Benedikt* f. 19. 9. 1870 dáinn.

8. Þorsteinn Benediktsson f. 4. 9. 22 d. 14. s. m.

9. Sigríður f. 14. 7. 25.

10. Benedikt f. 4. 1. 27 d. 6. 6. 62 bóndi að Hofi í Vatnsdal, k. 25. 4. 50 Guðrún f. 1814 dáin Magnúsdóttir, bónda í Birtingaholti, Snorrasonar. B. þ.:

a. *Elín Sigríður* f. 16. 3. 51, m. 72 *Jónas* f. 20. 2. 45 *Jóelsson,* bóndi í Saurbæ í Vatnsdal. B. þ.:

aa. Sigfús f. 20. 4. 76, bóndi í Forsæludal í Vatnsdal, k. 08 Sigríður f. 22. 10. 85 Ólafsdóttir. B. þ.:

a Ingibjörg f. 24. 1. 09.

bb. Ragnhildur Jónasdóttir f. 12. 8. 77 dó ung.

cc. Benedikt f. 6. 12. 78, lausamaður.

dd.—ee. tvö börn dóu ung.

b. Benedikt Snorri Benediktsson f. 15. 9. 52 d. 5. 10. s. á.

11. Hólmfríður Þórunn Benediktsdóttir f. 9. 1. 28 d. í ág. 94, m. Jörgensen d. um 98, beykir og veitingamaður í Kaupmannahöfn. B. þ.:

a. *Helga Jörgensen* d. um 1900, m. *Lippelt* ísóleringsmeistari í Kaupmannahöfn. B. þ.:

aa. Paula.

b. sonur, sem var slátrari.

12. Þórunn Benediktsdóttir f. 2. 10. 29 d. 2. 3. 33.

7c2R

VIII. **Þórunn Björnsdóttir** f. 6. 1. 1791 d. 19. 2. 1855, m. 25. 5. 22 **Gunnlaugur Oddsson** f. 9. 5. 1786 d. 2. 5. 1835, dómkirkjuprestur í Rvík 31. 5. 26. B. þ.:

1. Gunnþórunn Ingibjörg Ragnheiður dó ársgömul.

2. Gunnþórunn Ingibjörg Ragnheiður f. 9. 5. 24 d. 12. 8. 56, m. Halldór Jónsson (bls. 67).

3. Erlendur Vilhjálmur Björn Oddsen f. 27. 7. 26 d. 17. 3. 96, söðlasmiður og bóndi á Hellisfjörubökkum, varaþingm. N.-Múl. 1857, 1. k. 31. 8. 54 Björg f. 21. 10. 25 d. 5. 7. 65 Guttormsdóttir, bónda í Krossavík, Guðmundssonar. B. þ.:

a. *Gunnlaugur Ólafur Þorsteinn Oddsen* f. 9. 5. 55 d. í Ameríku, k. 2. 7. 88 *Þórunn* d. 1911 *Einarsdóttir* frá Stöð í Stöðvarfirði. B. þ.:

aa. Þorbjörg Vilhelmína f. 9. 12. 89 dáin.

bb. Vilhjálmur Oddsen.

b. *Halldór Guttormur Oddsen* f. 16. 10. 57, hornaleikari d. í Ameríku um 98.

✓ c. *Steinunn Oddsen* f. 1. 10. 59, 1. m. 10. 10. 82 *Gunnlaugur* f. 16. 6. 43 d. 23. 9. 88 *Jónsson Snædal*, bóndi á Eiríksstöðum á Jökuldal. B. þ.:

aa. Vilhjálmur Jón Snædal f. 18. 7. 83, bóndi í Hofteigi, k. 5. 9. 08 Elín f. 9. 9. 86 Pétursdóttir Maack, prests á Stað í Grunnavík. B. þ.:

α Gunnlaugur f. 21. 3. 11.

β Pétur f. 17. 12. 12.

bb. Jón Snædal f. 26. 5. 85, organleikari.

Steinunn Oddsen, 2. m. 6. 7. 92 *Einar* f. 30. 11. 66 *Eiríksson*, bóndi á Eiríksstöðum. B. þ.:

cc. Gunnlaugur f. 5. 8. 92, stud. med.

dd. Halldór Sumarliði f. 20. 4. 00 d. 12. 3. 01.

d. Gunnvör Ingibjörg Oddsen f. 8. 11. 61 d. 75.

e. *Þorsteinn Jósef Benedikt Oddsen* f. 17. 12. 63 d. 26. 11. 11, söðlasmiður í Ameríku, k. Mildrid (norsk). B. þ.:

aa. Vilhjálmur Gunnlaugur Oddsen f. um 92.

bb. Sylvia Oddsen.

cc.—dd. tvö börn önnur.

E. V. B. Oddsen, 2. k. 8. 11. 67 Guðlaug f. 29. 10. 41 d. 7. 8. 1912 Þorsteinsdóttir, bónda í Krossavík, Guðmundssonar. B. þ.:

f. Þorgrímur Einar Oddsen f. 5. 10. 68 d. 19. 12. s. á.

g. *Þórunn Guðríður Björg* Oddsen f. 18. 3. 74, m. 30. 5. 03 *Jón Aðalsteinn* f. 22. 2. 80 *Stefánsson*, bóndi í Víðidal á Fjöllum. B. þ.:

aa. Þorlaug Valgerður f. 18. 10. 05 d. 22. 8. 08.

bb. Jóhanna Arnfríður f. 16. 1. 07.

cc. Stefán Vilhjálmur f. 24. 6. 08.

dd. Vilhjálmur Gunnlaugur f. 10. 3. 10.

h. *Valgarður Oddsen* f. 26. 8. 76, fór til Ameríku.
i. Halldór Oddsen f. 1. 10. 78 d. 13. s. m.
gefR k. Halldór Oddsen f. 19. 8. 80 d. 9. 1. 81.

4. Gunnlaugur Eyjólfur Oddsen f. 13. 2. 29 d. 5. 5. 76, bóndi á ~~Refstað í~~ Vopnafirði, síðar á Ketilsstöðum í Jökulsárhlíð, k. 23. 9. 51 Guðbjörg f. 10. 10. 29 d. 22. 9. 75 Jónsdóttir bónda á Grímsstöðum á Fjöllum, Sigurðssonar. B. þ.:

a. Þórunn Ingibjörg Oddsen f. 18. 2. 52 d. 30. 5. s. á.
b. *Gunnlaugur Oddsen* f. 7. 2. 53 d. 18. 1. 09, verslunarmaður á Akureyri, k. *Margrét* f. 3. 8. 51 d. 20. 4. 08 *Gunnlaugsdóttir*. B. þ.:
  aa. Margrét Oddsen dó barn.
  bb. Gunnlaugur Oddsen dó barn.
  cc. Gunnlaugur Oddsen dó barn.
  dd. Halldór Oddsen f. 15. 6. 86, verslunarmaður í Leith.
  ee. Ingibjörg Oddsen f. 29. 6. 89.
  ff. Emilia Oddsen f. 5. 11. 90.
c. Þórunn Ólafía Oddsen f. 28. 5. 55 d. 3. 6. s. á.
d. Ólafur Þorsteinn Oddsen f. 14. 6. 56 d. 26. 8. s. á.
e. Gunnþórunn Ólafía Oddsen f. 31. 8. 57 d. 8. 9. s. á.
f. ~~Halldór Vilhjálmur Oddsen f. 11. 10. 58 d. 23. 3. 59.~~
g. Ólafur Þorsteinn Oddsen f. 11. 1. 60 d. 28. s. m.
h. *Elísabet Guðrún Oddsen* f. 22. 2. 61, m. 4. ~~10. 94 *Jón* f. 6. 9.~~ 66 *Sigurðsson*, kennari ~~á Seyðisfirði.~~ B. þ.:
  aa. Guðbjörg f. 8. 7. 96 d. 21. s. m.
  bb. Kristín María Elísabet f. 8. 6. 98.
i. *Ólafur Þorsteinn Oddsen* f. 24. 7. 62 d. 27. 3. 1904, bóndi í Saurbæ á Langanesströndum, k. *Gunnþórunn Ingibjörg Ragnheiður Halldórsdóttir* (bls. 69). B. þ.:
  aa. Valgerður Oddsen f. 2. 10. 85.
  bb. Oktavía Stefanía Oddsen f. 8. 12. 87 d. 5. 12. 88.
  cc. Oktavía Stefanía Oddsen f. 30. 9. 90.
  dd. Halldór Oddsen f. 12. 10. 94.
k. Halldór Vilhjálmur Oddsen f. 31. 10. 63 dó um fermingu.
l. Þorsteinn Agúst Oddsen f. 28. 9. 65 dó ungur.

m. Gunnþórunn Ingibjörg Oddsen f. 17. 11. 67 dó ung.

n. Þorvaldur Benedikt Oddsen f. 7. 3. 71 dó ungur.

5. Ingibjörg Elísabet Oddsen f. 4. 7. 30 d. 2. 7. 93, m. 49 Þorsteinn f. 15. 10. 14 d. 9. 3. 93 Jónsson, sýslumaður í S.-Múlasýslu 1. 6. 48, í N.-Múlasýslu 1. 5. 51, í Þingeyjarsýslu 25. 5. 61, í Árnessýslu 7. 6. 67, fékk lausn 14. 8. 78, málaflutningsmaður við landsyfirréttinn 80—83. Kancelliráð 1. 1. 60. B. þ.:

a. *Gunnlaugur Jón Halldór* f. 15. 5. 51, hreppstjóri á Kiðjabergi í Grímsnesi, dbrm. 9. 8. 07, k. 86 *Soffía* f. 29. 12. 65 *Skúladóttir* prófasts á Breiðabólsstað Gíslasonar. B. þ.:

aa. Guðrún f. 23. 9. 87.

bb. Skúli f. 11. 9. 88.

cc. Steindór f. 25. 9. 89, stud. jur.

dd. Jón f. 8. 10. 90.

ee. Halldór Gísli f. 20. 9. 92.

ff. Ingi f. 19. 8. 94.

b. *Jón Ólafur Þorsteinsson* f. 23. 5. 53, drukknaði í Granton 12. 10. 95, kaupmaður í Reykjavík.

c. Halldór Gísli f. 7. 7. 54 d. 8. 10. s. á.

d. *Halldór Ólafur* f. 22. 12. 55, prestur í Landeyjaþingum 27. 3. 82, fékk lausn 26. 4. 98, k. 8. 9. 83 *Sigríður Þórdís Björg*, dóttir Kristjáns *Schou*, verslunarfulltrúa í Húsavík. Þau skildu.

6. Ólafur Þorsteinn Oddsen f. 18. 9. 33 d. 22. 6. 34.

7. Ólafur Þorsteinn Oddsen f. 22. 2. 35 d. 11. 3. 55 í skóla.

NAFNAREGISTUR.

Ágúst Blöndal sýsluskrif. 19, 43
— Flygenring kaupm. 76
— Sigurðsson prentari 38
Angantýr Arngrímsson kaupfélagsstjóri 66
Arent Arentsson bóndi 24
Ari Arason á Flugumýri 45
— Þorvaldsson á Víðimýri 45
Ármann Benediktsson frá Hrafnabjörgum 56
Árni Arentsson í Höfðadal 24
— Arnason silfursm. 6
— Árnason bóndi Straumi 53
— Árnason á Vatnsskarði 14
— Arnórsson frá Bergsst. 52
— Böðvarsson prófastur 5
— Eiríksson í Rima 21
— Helgason stud. med. 6
— Jónsson verslunarstj. 37, 41
— Jónsson á Vatnskarði 13
— Sigurðsson á Starrast. 57
— Þorvaldsson kennari 30
— Þorvaldsson verslunarm. 5
Arnór Árnason prestur 51
— Árnason silfurbræðslum. 6
— Arnórsson á Gauksmýri 54
— Björnsson frá Narfast. 52
— Helgason á Miklhóli 57
— J. Jónsson frá Miðgili 52
— Þorláksson prestur 31, 79
Asgeir Blöndal læknir 43
— Finnbogason bóndi 41
Ásgeir Þorvaldsson verslm. 42
Axel Böðvarsson stud. med. 5
Benedikt Benediktsson í Ási 84
— Hannesson búfræðingur 26
— Helgason á Hrafnabj. 56
— Helgason í Ytra-Tunguk. 56
— Jakobsson, prests, 84
— Jónasson í Ameríku 46
— Jónasson prestur 82
— Jónasson lausamaður 85
— Kröyer á Stórabakka 54
— Ólafsson í Ameríku 72
— Pétursson á Vatnsskarði 14
— Sigurðsson á Fjalli 83
— Steingrímsson skipstj. 82
— Gr. Þorvaldsson skrifari 30
Berndsen, Kristján verslm. 42
Bjarni Einarsson útvegsbóndi 25
— Jónasson frá Ási 80
— Jóhannsson skipstj. 8
— Jónsson á Framnesi 13
— Jónsson frá Galtafelli 23
— Þorsteinsson prestur 43
Björn Arnórsson prestur 51
— Bjarnason dr. phil. 38
— Blöndal prestur 43
— Böðvarsson í Innri-Fagradal 9
— Finnsson á Meðalfelli 32
— Guðmundsson í Ameríku 55
— Guðmundsson á Grund 26
— Gunnlaugsson í Enni 51

Björn Jónsson pr. í Bólst.hlíð 51
— Jónsson pr. á Stokkseyri 58
— Jónsson ráðherra 62
— Magnússon á Hofi 17
— Metúsalemsson í Ameríku 74
— Ólafsson gullsmiður 74
— Pálsson á Halldórsst. 81
— Pétursson á Hofsstöðum 14
— Rósenkranz kaupmaður 25
— Sigurðsson, Belgsholti 28, 81
— Þorláksson á Varmá 31, 78
— Þorvaldsson prestur 24, 25
Blöndal, sjá: Ágúst, Ásgeir, Björn, Haraldur, Jósef, Kristján, Lárus, Ólafur, Sigfús, Sigvaldi, Þorlákur.
Bogi Þórðarson á Lágafelli 79
Briem, sjá: Kristinn, Þorsteinn.
Böðvar Árnason frá Ísafirði 6
— Böðvarsson bakari 11
— Böðvarsson gestgj. 11, 12, 20
— Eyjólfsson prestur 59
— Guðmundsson útv.bóndi 7
— Jónsson gæslustj. 71
— Jónsson pípugerðarm. 77
— Kristjánsson kennari 10
— Ólafsson í Ameríku 74
— Pálsson í Vatnsfirði 18
— Stefánsson á Seyðisfirði 75
— Þórarinsson skólapiltur 9
— Þorláksson sýsluskrif. 45, 79
— Þorvaldsson frá Melstað 29
— Þorvaldsson kaupmaður 4
— Þorvaldsson pr. 3, 11, 74, 79
Davíð Sch. Thorsteinsson læknir 16
Daníel Ólafsson Hofstaðaseli 26
Eggert Böðvarsson trésmiður 11
— Elíesersson á Ytri-Völlum 55
— Finnsson á Meðalfelli 32
— Jónsson frá Söndum 71
Eggerz, sjá: Sigurður.
Einar Brynjólfsson ökum. 35
— Einarsson sjóm. Rvík 21—22
— Eiríksson á Eiríksst. 86
— Finnsson steinsm. 32
Einar Gudjohnsen læknir 15
— Ingimundarson umb.m. 58
— Jónsson stud. mag. 65
— Jónsson prófastur 84
— Markússon ráðsm. 6
— Metúsalemsson verslm. 73
— Runólfsson kaupm. 73
Eiríkur Björnsson frá Garði 52
— Jónsson í Fossnesi 21
Elíeser Arnórsson í Melrakkadal 54
— Elíesersson í Litluhlíð 55
Emil Árnason í Straumi 53
Eyjólfur Jónsson prestur 59
— Kolbeins prestur 59
Finnbogi Jakobsson í Fögrubrekku 20, 46
— Theódórsson frá Borðeyri 20
— Þorvaldsson í Sauðl.dal 47
Finnur Einarsson á Meðalf. 32
Flygenring, sjá: Águst
Frandsen, Oluf verslm. 8
Friðrik Arnbjarnarson á Stóra-Ósi 29
— Hallgrímsson prestur 63
— Magnússon trésmiður 72
Gísli Björnsson skólapiltur 26
— Guðmundsson frá Miðsk. 26
— Jónsson á Ysta-Skála 25
Grímur Jónsson verslunarm. 41
Gröndal, sjá Benedikt Þorvaldsson.
Guðbrandur Jónsson ritstj. 73
Gudjohnsen, sjá: Einar, Pétur, Stefán.
Guðjón Hálfdánarson prestur 34
Guðmundur Ámundason, Rvk 20
— Árnason á Höfðadal 24
— Arnórsson í Manheimum 55
— Böðvarsson kaupm. 11
— Eiríksson trésm. 21
— Erlendsson í Skipholti 33
— Guðmundsson kaupfélagsstj. 44
— Halldórsson í Hafnarf. 61
— Jónsson á Mælifellsá 79
— Jónsson Seyðfjörð sjóm. 82

Guðmundur Jónsson Salomonsen prestur 7
— Pálsson á Mælifellsá 81
— Sveinbjörnsson á Mið-Skála 26
— Theodórsson í Stórh. 18, 19
— Torfason á Sveinsstöðum 8
— Vigfússon skósm. 72
— Þórarinsson verslunarm. 7
— Helgi Þorláksson í Laugarnesi 56
Guðni Guðnason í Eyjum 36
Gunnar Egilson cand. phil. 9
— Sveinsson á Mælifellsá 57
— Sæmundsson stud. theol. 66
Gunnlaugur Björnsson á Hofstöðum 51
— Björnsson á Narfastöðum 51
— Einarsson stud. med. 86
— Guðbrandsson söðlasm. 8
— Halldórsson prestur 67
— Jónsson Snædal á Eiríksstöðum 86
— Oddsen í Ameríku 85
— Oddsen á Ketilsstöðum 87
— Oddsen verslunarm. 87
— Oddsson dómkirkjupr. 85
— Þorsteinsson á Kiðjabergi 88
Hafstein, sjá: Marino.
Halfdán Guðjónsson próf. 35
Halldór Arnórsson trésm. 31
— Ásmundsson í Ameríku 22
— Gunnlaugsson læknir 67
— Gunnlaugsson Kiðjabergi 88
— Jakobsson, prests í Glaumbæ 84
— Jónsson á Álafossi 70
— Jónsson á Borðeyri 61
— Jónsson prófastur 67, 69, 85
— Kolbeins skólapiltur 59
— Kristjánsson stud. med. 10
— Lárusson söngfræðingur 69
— Metúsalemsson snikkari 74
— Oddsen hornaleikari 86
— Oddsen verslunarmaður 87
— Ólafsson á Kolbeinsá 29
— Pálsson búfræðingur 76
Halldór Þorláksson á Hofi 78
— Þorsteinsson prestur 88
— Þorsteinsson stud. med. 69
Hallgrímur Pétursson bókbindari 60
— Sveinsson biskup 63
— Tómasson kaupmaður 66
Hannes Bjarnason Stephensen verslunarstjóri 18
— Björnsson í Ameríku 87
— Stephensen prestur 36
Hans Jónsson prestur 64
— Stephensen á Hurðarbaki 35
Haraldur Böðvarsson á Akranesi 5
— Blöndal ljósmyndari 44
— Sigurðsson verslunarm. 39
Havsteen, sjá: Júlíus
Helgi Árnason á Höfðadal 24
— Árnason prestur 5, 6
— Benediktss. á Svínavatni 55
— Helgason verslunarm. 39
Hinrik Pétursson Concile, smiður á Akureyri 75
— Theodórsson verslunarm. 20
Hjörtur Jónsson læknir 40
Högni Finnsson snikkari 32
— Stephensen sjómaður 34
— Stephensen sjóm., Rvík 36
Hörring, Richard, mag. scient. 10
Ingi Gunnlaugss. á Kiðjabergi 88
Ingimar Jónsson á Háagerði 14
Ingvar Grímsson á Laugardalshólum 34
Jakob Benediktsson prestur 84
— Einarsson skólapiltur 84
— Finnbogason prestur 46
— Helgason kaupmaður 46, 71
— Jónsson í Galtafelli 23
— Sigurðsson skólapiltur 83
— Sigurðsson útvegsbóndi 28
Jens Árnason á Höfðadal 24
Jesny, Mc. í Ameríku 32
Jóhannes Björnsson á Hofsst. 14
— Guðmundsson á Fjalli 55
— Jóhannsson sýslum. 14
— Jóhannesson á Upsum 82

Jóhannes Reykdal verksmiðjueig. 12
— Þorkelsson á Dýrfinnust. 14
Jón Árnason á Vatnsskarði 14
— Arnórsson á Miðgili 52
— Björnsson, gullsmiðs 74
— Danielsson verslunarm. 26
— Egilson kaupmaður 45
— Einarsson blaðam. 47
— Einarsson á Ystaskála 24
— Eiríksson prestur 20
— Eiríksson sjómaður 21, 22
— Eyjólfsson gullsm. 59
— Gestsson í Háagerði 14
— Gíslason skósmiður 22
— Grímsson verslunarm. 41
— Guðmundsson á Akranesi 7
— Guðmundsson ritstj. 37
— Gunnlaugsson á Kiðjabergi 88
— Gunnlaugsson trésmiður 60
— Halldórsson prestur 68
— Hjartarson prestur 40
— Hróbjartsson sjómaður 21
— Jakobsson bókavörður 84
— Jasonsson veitingam. 74
— Jóhannesson Leirárgörð. 83
— Jóhannesson á Upsum 82
— Jónsson Borgfjörð söðlasmiður 83
— Jónsson docent 4
— Jónsson á Framnesi 13
— Jónsson á Hlaðhamri 61
— Jónsson á Hvanná 53
— Jónsson málari 65
— Jónsson Másstöðum 70
— Jónsson pr. í Steinnesi 65
— Jónsson stúdent 65
— Konráðsson frá Syðra-Vatni 81
— Konráðsson verslunarm. 68
— Kristjánsson nuddlæknir 71
— Kristjánsson prófessor 10
— Magnússon frá Gilhaga 80
— Magnússon á Grjóteyri 27
— Magnússon prestur 80
— Ófeigsson cand. mag. 23
Jón Ólafssson frá Geldingah. 22
— Ólafsson á Sveinsstöð. 70
— Pálsson frá Tungu 76
— Pétursson prófastur 58
— Rósenkranz læknir 25
— Sigurðsson á Akureyri 82
— Sigurðsson kennari 87
— Sigurðsson verslunarm. 39
— Stefánss. í Neðra-Nesi 31, 34
— Stefánsson prestur 23
— Stefánsson póstur 74
— Stefánsson skósmiður 20
— Stefánsson verslunarm. 80
— Stefánsson í Víðidal 86
— Snædal organleikari 86
— Steingrímsson sjómaður 82
— Sveinss. á Slitandastöð. 64
— Sveinsson trésmiður 6
— Thorarensen prestur 81
— Thorarensen skrifari 65
— Zoëga kaupmaður 65
— Þórarinsson fræðslumálastjóri 10, 11
— Þorgrímsson skólapiltur 54
— Þorláksson verkfræð. 78
— Þorláksson prestur 77
— Þorsteinsson kaupm. 88
— Þorvaldsson í Ameriku 22
— Þorvaldsson cand. phil. 5
— Þorvaldss. frá Framnesi 13
— Þorvaldsson læknir 37
— Þorvaldsson prestur 30
Jónas Benediktsson í Belgsholti 46, 83
— Benediktsson prófastur 79
— Jóelsson í Saurbæ 85
— Jónsson trésmiður 60
— Stephensen póstafgr.m. 36
Jósef Blöndal póstafgr.m. 44
— Elíesersson á Signýjarst. 54
— Jónsson lausamaður 75
— Magnússon trésmiður 28
Júlíus Havsteen cand. jur. 10
— Jónsson Gilsstöðum 74
Jörgensen veitingamaður 85
Karl Einarsson sýslumaður 37
Kjartan Ólafsson frá Geld.h. 22

Klemens Sigurðsson á Botnastöðum 83
Kolbeinn Þ. Kolbeinsson á Akranesi 5
— Þórðarson frá Leirá 5
Konráð Magnússon á Syðra-Vatni 80
— Stefánsson í Bjarnarhöfn 80
Krabbe, Harald prófessor 39
— Jon skrifstofustjóri 40
— Knud læknir 40
— Oluf dómari 40
— Thorvald verkfr. 38, 40
Kristinn Briem kaupm. 14
— Magnússon verslunarm. 27
Kristján Bjarnason múrari 33
— Blöndal á Gilsstöðum 43
— Blöndal kaupmaður 35
— Blöndal verslunarm. 8
— Hjálmarsson kaupm. 73
— Jónsson háyfirdómari 9
— Jónsson í Víðidalstungu 71
— Kristjánsson læknir 7
— Kröyer á Hvanná 52
— Ólafsson trésmiður 53
Kristmundur Jónsson kennari 29
Kristófer Eggertsson 12
Kröyer, sjá: Benedikt, Kristján, Þorvaldur.
Lárus Benediktsson prestur 17
— Blöndal sýslumaður 42
— Eliesersson 55
— Halldórsson prestur 68
— Guðmundsson á Seljum 8
— Sigurðsson á Sveinsst. 7
— Vigfússon í Ameríku 72
— Þorláksson prestur 78
Leifur Böðvarsson á Akran. 5
Lippelt ísóleringsmeistari 85
Magnús Andrésson á Steiná 80
— Árnason trésmiður 27
— Böðvarsson bakari 12
— Jóhannsson læknir 66
— Jónsson prestur 17, 80
— Jónsson á Sveinsstöðum 70
— Stefánsson kaupm. 80
— Stephensen læknir 17
Magnús Stephensen í Meðalholtahjáleigu 36
— Stephensen sjómaður 34
— Thorsteinsson bankam. 16
— Þorláksson á Blikast. 78
— Þorláksson skólapiltur 78
Marino Hafstein sýslum. 59
Maríus Guðmundsson verslm. 38
Markús Björnsson í Flögu 60
Metúsalem Einarsson á Bustarfelli 73
— Metúsalemsson s. st. 74
Oddsen, sjá: Eyjólfur, Gunnlaugur, Halldór, Ólafur, Valgarður, Vilhjálmur, Þorsteinn.
Ófeigur Guðmundsson á Bakka 23
Ólafur Björnsson á Kolbeinsá 29, 74
— Björnsson ritstjóri 62
— Blöndal verslunarm. 67
— Böðvarsson kaupm. 12
— Daníelsson dr. phil. 26
— Finnsson prestur 32
— Halldórsson skrifst.stj. 69
— Hjörleifsson á Urriðav. 52
— Jónsson í Ameríku 70
— Jónsson í Geldingaholti 22
— Jónsson lögregluþj. 31, 32
— Jónsson á Sveinsstöðum 70
— Lárusson lögfræðingur 17
— Magnússon prestur 27
— Metúsalemsson á Bustarfelli 73
— Oddsen í Saurbæ 69, 87
— Oddsen skólapiltur 88
— Ólafsson frá Geldingah. 23
— Ólafsson prófastur 19
— Ólafsson söðlasm 71
— Pálsson prófastur 17
— Pálsson verslunarstj. 18
— Petersen prestur 16
— Rósenkranz leikf.kennari 25
— Sigurðsson í Ameríku 73
— Sigvaldason læknir 65
— Stefánsson skósmiður 20

Ólafur Stephensen læknir 16
— Stephensen ökum. 34
— Theodórsson trésm. 19
— Þorsteinsson snikkari 5
— Þorsteinsson stúdent 69
— Þorvaldsson kaupm. 38
— Þorvaldsson prestur 26
— Þorvaldsson á Straumi 21
Páll Böðvarsson bókh. 12
— Halldórsson snikkari 13
— Jónsson prestur 17, 22
— E. Lárusson frá Sveinsst. 8
— Magnússon á Mælifellsá 81
— Ólafsson prestur 17
— Ólafsson prófastur 17
— Pálsson í Vatnsfirði 19
— Stefánsson á Elliðavatni 23
— Stefánsson á Ísafirði 20
— Stephensen prestur 16, 38
— Theodórsson frá Borðeyri 20
— Þorsteinsson í Tungu 76
— Þorvaldsson steinsmiður 22
Pálmi Pétursson kaupmaður 35
— Sveinsson á Mælifellsá 57
Petersen, sjá: Ólafur, Stefán.
Pétur Einarsson í Bæ 24
— Einarsson 53
— Gudjohnsen verslunarstj. 67
— Gudjohnsen frá Vopnaf. 15
— Guðmundsson prestur 60
— Gunnarsson á Vatnskarði 14
— Jónsson á Borðeyri 61
— Jónsson í Bæ 61—62
— Jónsson í Háagerði 14
— Jónsson verslunarmaður 10
— Lárusson nótnasetjari 69
— Nikulásson kaupmaður 36
— Pálsson í Vatnsfirði 18
— Stephensen prestur 15
— Theodórsson trésmiður 20
— Vigfússon í Ameríku 73
Proppée, Anton verslunarstj. 68
Reuterdahl listmálari 33
Rosenkranz, sjá: Björn, Jón, Ólafur.
Rögnvaldur Sigmundsson í Fagradal 3
Sharpe í Chicago 33
Sigfús Blöndal bókav. 77—78
— Jónasson í Forsæludal 85
— Thorarensen í Hróarsh. 34
Sigtryggur Benediktsson bókhaldari 35
— Jónatansson í Framnesi 14
Sigurbjörn Á. Gíslason cand. theol. 69
Sigurður Benediktsson á Botnastöðum 83
— Eggerz sýslumaður 10
— Hjörleifsson læknir 46
— Jónsson á Akureyri 82, 83
— Jónsson fangavörður 38
— Jónsson í Hrepphólum 23
— Jónsson á Lækjamóti 73
— Jónsson prestur 64
— Magnússon læknir 27
— Ólafsson læknir 28
— Pálsson í Auðshaugi 30
— Snorrason sýslumaður 81
— Stephensen kaupm. 37
— Sölvason homöopath 80
— Vigfússon versl.stj. 71, 72
— Þorláksson söðlasm. 79
— Þorsteinsson versl.m. 39
Sigurgeir Stefánsson á Jaðri 58
Sigurjón Jónsson læknir 72
— Jónsson skólastjóri 41
Sigvaldi Björnsson á Brekkulæk 28—29
— Blöndal verslunarm. 66
— Jónsson á Bústöðum 58
Skúli Gunnlaugsson á Kiðjabergi 88
— Jónsson verslunarstjóri 20
Snæbjörn Þorvaldsson kaupmaður 4
Snædal, sjá: Gunnlaugur, Jón, Vilhjálmur.
Stefán Böðvarsson á Seyðisf. 75
— Eiríksson á Ásólfsstöðum 23
— Gudjohnsen versl.stj. 71
— Gudjohnsen frá Vopnaf. 15
— Höskuldsson á Ásólfsst. 23
— Jónsson prestur 31

Stefán Jónsson á Þóreyjarnúpi 74, 75
— Magnússon í Flögu 80
— Ólafsson á Ísafirði 20
— Ólafsson á Kolbeinsá 29
— Pálsson í Tungu 76
— Pálsson í Vatnsfirði 18
— Petersen frá Svalbarði 16
— Sigurðsson í Haga 21, 24
— Stefánsson á Ísafirði 20
— Stefánsson skósmiður 75
— Stephensen, Chicago 33
— Stephensen prest. Mosf. 33
— Stephensen prestur á Reynivöllum 32
— Stephensen próf. Vatnsf. 15
— Stephensen frá Seyðisf. 37
— Stephensen snikkari 35
— Sveinsson kaupmaður 72
— Thorsteinsson frá Ísaf. 16
— Þórarinsson gullsm. 83
— Þorvaldsson próf. 29, 62
Steindór Gunnlaugsson stud. jur. 88
Steingrímur Jónsson prestur 66
— Jónsson sjómaður 82, 83
Steinn Guðmundsson sótari 8
Stephensen, sjá: Hannes, Hans, Högni, Jónas, Magnús, Ólafur, Páll, Pétur, Stefán, Þorvaldur, Ögmundur.
Sveinbjörn Egilson versl.m. 45
— Guðmundsson frá Mið-Skála 26
— Sveinsson á Mælifellsá 57
Sveinn Arnason á Felli 14
— Björnsson lögmaður 62
— Einarsson kaupmaður 67
— Gunnarsson á Mælifellsá 57
— Hallgrímsson gjaldkeri 63
— Jónsson útvegsbóndi 25
— Níelsson prófastur 62
— Sveinsson trésmiður 64
— Tómasson í Borgarey 57
Theodór Ólafsson kaupm. 19
Thomsen, Ditlev konsúll 64
Thorarensen, sjá: Jón, Sigfús
Thorsteinsson, sjá: Davíð, Magnús, Stefán, Þorsteinn
Tómas Hallgrímsson prestur 66
Tulinius, Axel V. sýslum. 63
Valdimar Jónsson frá Hlaðh. 61
Valgarður Oddsen í Ameríku 87
Vigfús Einarsson cand. jur. 84
— Guðbrandsson klæðskeri 39
— Melsteð í Ameríku 72
Vilhjálmur Jón Snædal í Hofteigi 86
— Oddsen söðlasm. 85, 86
— Þorvaldsson kaupm. 5
Zoëga, sjá: Jón
Þórarinn Böðvarsson próf. 9, 76
— Böðvarsson á Seyðisf. 75
— Böðvarsson verslunarstj. 12
— Egilson verslunarm. 9
— Guðmundsson gullsm. 58
— Guðmundsson kaupm. 7
— Jónsson alþm. 42
— Kristjánsson verkfræð. 10
— Þórarinsson verslunarm. 7
— Þorláksson málari 4, 79
— Þorsteinsson gullsm. 58
Þorbjörn Þórðarson læknir 18
Þórður Pálsson læknir 62
Þorgrímur Arnórsson pr. 53
— Guðmundsson frá Manheimum 55
Þórhallur Gunnlaugsson símamaður 68
Þorlákur Blöndal á Ísafirði 8
— Guðmundsson skósm. 68
— Hallgrímsson á Stórab. 52
— Oddsson í Rvík 56
— Stefánsson prestur 79
— Þorláksson Vesturhópsh. 77
Þorsteinn Briem prestur 69
— Egilson kaupm. 9, 45
— Gislason ritstjóri 13
— Guðmundsson málari 58
— Halldórsson prestur 69
— Jónsson póstafgreiðslum. 80
— Jónsson sýslumaður 88
— Oddsen söðlasm. 86

Þorsteinn Ólafsson á Vindhæli 58
— Pálsson í Tungu 76
— Thorsteinsson lyfjasv. 16
— Þorsteinsson í Litluhlíð 54
Þorvaldur Arason á Víðim. 45
— Ásgeirsson prestur 54
— Björnsson lögregluþjónn 26
— Björnsson prestur 28, 46.
— Böðvarsson frá Akran. 5
— Böðvarsson prestur í Holti 3, 24, 58
— Böðvarsson prestur í Saurbæ 4
— Böðvarsson á Þóroddsst. 12
— Gunnarsson á Skíðastöð. 13
— Jakobsson prestur 47
— Jónsson á Framnesi 13, 81
Þorvaldur Jónsson í Háag. 14
— Jónsson læknir 37, 41
— Jónsson prófastur 41
— Jónsson í Skaftholti 21, 22
— Kröyer á Fremra-Seli 53
— Magnússon skólapiltur 28
— Ólafsson á Kolbeinsá 29
— Ólafsson á Þóroddsst. 20
— Pálsson læknir 13
— Pétursson á Vatnsskarði 14
— Sigurðsson húsgagnasm. 39
— Stefánsson prestur 30
— Stephensen kaupmaður 33
— Stephensen prestur 16
— Þorvaldsson frá Skíðast. 13
Ögmundur Stephensen í Hólabrekku 36

VIÐAUKI OG LEIÐRÉTTINGAR.

Bls. 7. Bætist við:
b. aa. *δ*. Sigrid Marie Þórarinsdóttir f. 22. 11. 12.

— 15. Pétur og Stefán Guðjohnsen eru í Ameríku.

— 16. Stefán Thorsteinsson er verslunarmaður í Argentínu.

— 16. Þorsteinn Thorsteinsson er lyfsalasveinn í Reykjavík.

— 16. Magnús Thorsteinsson er aðstoðarmaður í Íslands banka.

— 62. Anna Catharine Aagot Björnsson er f. 19. 11. 11.

— 70. Gunnfríður Guðlaugsdóttir (ekki Gunnlaugsdóttir) er frá Helgafelli í Mosfellssveit.

— 70. Barn Halldórs Jónssonar, er dó ungt, var Jón Árni f. 19. 5. 01, d. 3. 3. 04.

— 78. Þorlákur Magnús Þorláksson, 1. k. 11. 5. 04 Marsibil d. 30. 10. 07, Jónsdóttir.

Margrét dóttir þeirra f. 7. 8. 04, d. 12. 4. 06.

Þorlákur Jóhannes sonur þeirra f. 14. 10. 07, d. 28. 7. 08.

Barn Þ. M. Þorlákssonar og Kristínar Ingunnar Jósafatsdóttur, er dó ungt, var andvana fætt.

— 91. Hannes Björnsson í Ameríku er á bls. 81.

— 91. Jóhannes Jóhannsson sýslum. 14. er Jóhannes Jóhannesson sýslum. 44.

— 94. Proppée, Anton, verslunarstj. er á bls. 66.

— 96. Þorvaldur Ásgeirsson prestur er á bls. 41, 42, 54.

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
3 1197 20947 6420

MAY 19 2017